დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE

ასავალ დასავალი

2020 წლის 3 - 9 თებერვალი

N6 (1314)

ფასი 2 ლარი და 50 თეთრი

ინტერვიუ კონტრტერორისტული ცენტრის უფროსთან



ირაკლი ჩიმაკაძე:

4-5

საქართველოში იგეგმებოდა ფართომასშტაბიანი ტერორისტული აქტი 10–15 ტერორისტის მონაწილეობით!

„თემირლან მაჩალიკაშვილმაც და მალხაზ მაჩალიკაშვილმაც ჩატაევის საქართველოში შემოსვლის შესახებ იმავე დღეს იცოდნენ!“

ამერიკელთა სულელური წერილები საქართველოში იჯღაბნება!

არამკითხე გადამთიელთა ეპისტოლარული ჭენება

2-3

„ოქროს კვეთა“ №6

გაერთიანებული ოპოზიცია

„ბიძინა ივანიშვილსა და გიორგი გახარიას ახსოვდეთ:

„ივანიშვილსა და გახარიას ვურჩევ: ფრთხილად იყვნენ ხალხთან, ბოლომდე ნუ გაუცრუებენ იმედს!“

ზურაბ ჟვანიას მკვლელობიდან 15 წელი გავიდა!

ზურაბ ჟვანიას გავლენაც ჰქონდა, მხარდაჭერაც, მაგრამ არც „ეფბიაიმ“ დაიცვა და არც ამერიკის მთავრობამ!“

14

აზერბაიჯანმა დავითგარეჯი მოგვტაცა და თან ქართული ცეკვაც მიაყოლა!

სენატორო რიში, რაში გჭირდებათ ამხელა ტყუილები?!

სენატორი ჯეიმს რიში

ამერიკელ კონგრესმენთა და სენატორთა ეპისტოლარულ ჭენებას „არ აქვს სამძღვარი“. ოკეანისგაღმელი დეპუტატები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს წერილს წერილზე უგზავნიან და „საქართველოში დემოკრატიის გაუარესებაზე“ შფოთავენ. ის კი არა, ზოგიერთი არამკითხე საქართველოს ხელისუფლებას ამერიკული ინვესტიციების წინააღმდეგ ბრძოლაშიც კი ადანაშაულებს.

უკვე გარკვეული და ბეჭედდასმული ამბავია, რომ **ქართულ დემოკრატიაზე მჰმუნვარე კონგრესმენთა და სენატორთა ერთი ნაწილი** ამერიკული კერძო კომპანიის **„ფრონტერას“** ლობისტია, „ფრონტერა“ კი ის კომპანიაა, რომელსაც საინვესტიციო პირობების უხეში დარღვევის გამო საქართველოს სახელმწიფო შვედეთის საარბიტრაჟო სასამართლოში უჩივის.

„ფრონტერა“ — გაზისა და ნავთობის მომპოვებელი კომპანია ტეხასის შტატიდან, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროიდან ოპერირებს, **იმითაც არის ცნობილი, რომ საკუთარ თანამშრომლებს თვეების განმავლობაში ხელფასს არ უხდის, ხოლო, როცა დასაქმებულები ამის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, მათ სამსახურიდან ყრის.** მაგალითად, გასული წლის დეკემბერში, როცა „ფრონტერას“ თანამშრომლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და ხელმძღვანელობას 11-თვიანი სახელფასო დავალიანების გადახდა მოსთხოვეს, ამერიკულმა კომპანიამ ისინი სამუშაოდან დაითხოვა.

მოკლედ, ასეთ უპასუხისმგებლო და თავნება კომპანიას, რომელიც არამარტო საინვესტიციო ვალდებულებებს, არამედ ადამიანის შრომით უფლებებსაც უხეშად არღვევს და საკუთარ თანამშრომლებს მონებივით ექცევა, ამერიკის კონგრესსა და სენატში ოფიციალური ლობისტები ჰყავს, რომლებიც თავიანთ თანამდებობასა და პოლიტიკურ გავლენას საქართველოს ხელისუფლების დასაშანტაჟებლად იყენებენ, რათა **ქართულმა მხარემ „ფრონტერას“ საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნა არ გაუბედოს და სტოკჰოლმის არბიტრაჟში მის წინააღმდეგ დავა შეწყვიტოს.**

ერთი ასეთი კონგრესმენი, „ფრონტერას“ ლობისტობაში ოფიციალურ გასამრჯელოს რომ იღებს, **რესპუბლიკელი მარკვეინ მალინია,** რომელმაც გიორგი გახარიასათვის გამოგზავნილ წერილში საქართველოს ხელისუფლების მისამართით სულ ცოფები ჰყარა.

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ,

ზოგიერთი ამერიკელი კონგრესმენისა და სენატორის წიწაკიანი წერილები ნაკარნახევია არა საქართველოზე, როგორც ამერიკის მეგობარ და პარტნიორ ქვეყანაზე, ზრუნვით, არამედ სრულიად კომერციული მოტივებითა და ერთი კერძო კომპანიის ინტერესების ლობირებით.

მარკვეინ მალინის გარდა, ზოგიერთი სხვა სენატორისა თუ კონგრესმენის წერილიც დემაგოგიის ვეებერთელა ულუფას შეიცავს და ისეთი მტკნარი ტყუილებით არის გაჯერებული, რომ ხელიდან წასული ნაცის ან ევრონაცის დაწერილი გეგონება. აბა, წარმოიდგინეთ, საქართველოს ნებისმიერი ჭკუათამყოფელი მოქალაქე ამერიკელი პოლიტიკოსების წერილში რომ იმას ამოკითხავს, 2012 წლის 1 ოქტომბერს სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ჩატარებული არჩევნები თავისი დემოკრატიულობით გადასარევი და შთამბეჭდავი იყოო, ან სიცილით უნდა გაიგუდოს, ან კიდევ ბრაზისა და უსამართლობის შეგრძნებამ დაახრჩოს.

არადა, აშშ-ის სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ჯეიმს რიში და კომიტეტის წევრი ჯინა შაჰინი გიორგი გახარიასათვის გამოგზავნილ წერილში სწორედ ასე წერენ — **„ჩვენ ვაკვირდებოდით 2012 წლის არჩევნებს და შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავით იმით, თუ როგორ იცავდა საქართველო დემოკრატიის მთავარ პრინციპებს“.**

რაოდენ დაუჯერებელიც არ უნდა იყოს, ამერიკელი კონგრესმენები ამას წერენ 2012 წელს საქართველოში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზე, რომელმაც თავისი ანტიდემოკრატიულობით, ძალადობრივი ფონითა და ზღვარგადასული უკანონობით ყველა მანამდელ არჩევნებს გადააჭარბა და მაინც „ქართული ოცნების“ გამარჯვებით დამთავრდა!

გაიხსენეთ: **ჯერ იყო და, პოლიტიკაში მოსულ ბიძინა ივანიშვილს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა, კონსტიტუციისა და საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევით, საქართველოს მოქალაქეობა ჩამოართვა, რათა მისთვის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება წაერთმია!** ამის მერე იყო რეპრესიული მანქანის მთელი სიმძლავრით ამუშავება იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც „ქართულ ოცნებას“ უჭერდნენ მხარს: იყო ზონდერების მიერ ცნობილი სპორტსმენების ქუ-

არამკითხე გადამთიელთა

სენატორი ჯინა შაჰინი

სააკაშვილის „შთამბეჭდავი დემოკრატიის“ სურათები 2012 წელს:
კარალეთის დევნილთა დასახლებაში „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლებს ნაცმოძრაობის ზონდერებმა ქვები აწვიმეს!

ჟურნალისტები სააკაშვილის რეჟიმის მიერ სატელიტური თეფშების დაპატიმრებას აპროტესტებენ!

ნიღბიანი და შეიარაღებული ზონდერი ხაშურის საარჩევნო უბანზე!

სენატორო ჯინა, ვის ჯინაზე

კვირგვინოსნები

გიორგი გახარია
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

მწვავე კითხვებისა და პასუხების არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ არასოდეს შეგვშინებია! ასე რომ, წყნარად, მშვიდად, ყველანაირ კითხვაზე იქნება გაცემული პასუხი.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

სალომე ზურაბიშვილი
საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველო მზადაა, უმასპინძლოს რუსეთის დელეგაციას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე.

„ინტერპრესნიუსი“

გია ვოლსკი
პარლამენტარი

სუს-ის მიერ პარლამენტისთვის წარმოდგენილი მასალა არის ძალიან მძიმე და ადასტურებს **მაჩალიკაშვილების ოჯახის, სულ მცირე, ერთი წევრის პირდაპირ კავშირს ტერორისტულ ჯგუფთან.**

„ინტერპრესნიუსი“

მალხაზ მაჩალიკაშვილი
თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა

მივმართავ „ქართულ ოცნებას“, მე ისეთი ადამიანი არ ვარ, როგორც თქვენ ხართ ტყუილების ქსელში გაჩენილი და გაზრდილები, ულირსო ნაძირალებო. მე ის ვარ, რომელიც სიმართლეს დაადგენს და თქვენ სათითაოდ დედას გიტირებთ.

„EXCLUSIVE.NEWS“

მიხეილ სააკაშვილი
ექსპრეზიდენტი

ვინმე წარმოიდგენდა, რომ მე და გუბაზ სანიკიძე ერთად დავსხდებოდით? რეებს მეძახდა და მეც არ დამიკლია, მაგრამ გუბაზზე მეტად საინტერესო ის იყო, რომ მისი შვილი იჯდა ჩემთან მაგიდასთან, რომელიც თურმე დიდი ხანია, ჩემი მხარდამჭერია და ამის გამო მამასთან კონფლიქტიც კი ჰქონდა.

„რეზონანსი“

ჟან-ჟანის და ტია-ტიას სკამდოლური

ჟან-ჟანიმ და ტია-ტიამ
შაირი ვთქვით სკამდოლური,
ამჯერადაც გაგილექსეთ
მოვლენები სკანდოლური!

დასავლეთიდან ვინც იწერება,
მიიხვნება და მიიწერება!

ქუდია თუ ბოხოხია,
სკამია თუ დოლი არი...
ნაცში ყველა ერთად ქუნემ
მჯდომელი და მწოლიარი!

დასავლეთიდან ვინც იწერება,
მიიხვნება და მიიწერება!

17 დღეში მერაბიშვილს
გაუშვებენ „სვაბოდაზე"...
დავაფურთხე კონგრესმენთა
ნაწერზე და ნაბოდვარზე!

დასავლეთიდან ვინც იწერება,
მიიხვნება და მიიწერება!

დასაკლავად მიჩნეული
ახტა გოჭი, დახტა გოჭი...
არამკითხე სენატორებს
მოვუკითხე დედის კროჭი!

დასავლეთიდან ვინც იწერება,
მიიხვნება და მიიწერება!

ორღობეში მივდიოდი,
ამერია ლოკაცია...
გვარამიას შემოსცხეს და
გაუსიეს ლოყაცია!

დასავლეთიდან ვინც იწერება,
მიიხვნება და მიიწერება!

„გირჩში" ვინც კი იკრიბებით,
მინდა, სიტყვა გითხრათ ორი:
არცერთს აგცდეთ ხვიჩიას და
ჯაფარიძის ვიბრატორი!

დასავლეთიდან ვინც იწერება,
მიიხვნება და მიიწერება!

დღეს 15 წელი გახდა,
რაც ყვანია გაასაღეს...
ვინც კი იჯდა ნაცის სკამზე,
ყველა ჭამდა კამოს ნაღებს!

დასავლეთიდან ვინც იწერება,
მიიხვნება და მიიწერება!

ტრაქტორი ხნავს მინდორ-ველებს,
ბრიგადირი წვერებს იფხანს...
ბიძო, როდის დახურავ
ნაცებს სააკოვის ნიფხავს?!

დასავლეთიდან ვინც იწერება,
მიიხვნება და მიიწერება!

ჩინელები გაურბიან
ვირუსს ქალაქ უხანიდან...
ხაზარაძის „ლელოს" ვშმუთე
წინიდან და უკანიდან!

დასავლეთიდან ვინც იწერება,
მიიხვნება და მიიწერება!

ვიდრე ნატო-ს იმედად ვართ,
დაგვიდებენ ლელოს კარში...
ბრიტანეთმა ტინკი-ვინკი
დაანახა ევროკავშირს!

დასავლეთიდან ვინც იწერება,
მიიხვნება და მიიწერება!

ზოგი არის წვეროსანი,
ზოგი კიდევ არის ქოსა...
ლავროვს ვეტყვი, ქალანთაროვს:
„შატ მი ხოსა!" „შატ მი ხოსა!"

დასავლეთიდან ვინც იწერება,
მიიხვნება და მიიწერება!

საღორიის უღრან ტყეში
ძეგლს უდგამენ ელისტრაკოს...
უკვე დროა, ზელენსკიმაც
მიშა გაადედისტრაკოს!

დასავლეთიდან ვინც იწერება,
შხამსა და ბალღამს ვინც იწველება,
გინდ — უწვერული,
გინდ — თხის წვერება,
მიიხვნება და მიიწერება!
ტიას და ჟანის ხე არ მოგვჭამონ
ფაროსანამ და ნაცმა მწერებმა!

ეპისტოლარული ჭენება

ჩიდან მოტაცება და კონსპირაციულ ბუნაგებში ფიზიკური ანგარიშსწორება, იარაღის ტრიალი და სიცოცხლის მოსპობის მუქარა, თუ „ქართული ოცნების" მხარდაჭერაზე ხელს არ აიღებდნენ; იყო კოლოსალური ფინანსური ჯარიმები და უძრავ-მოძრავი ქონების დაყადაღება იმ ადამიანებისათვის, რომლებმაც „ქართული ოცნებისადმი" თუნდაც მცირედი ფულადი შემოწირულობა გაიღეს; იყო კარალეთის დრამატული ამბავი და სხვა არაერთი მსგავსი შემთხვევა, როცა „ქართული ოცნების" წინასაარჩევნო შეხვედრებს რეჟიმის ზონდერები ქვების სროლითა და ცემა-ტყეპით შლიდნენ; სატელიტური თეფშების დაპატიმრება-დაყადაღებაც კი იყო, როცა სააკაშვილის რეჟიმი, ირანული სპეცსამსახურების სტილში, სახლების სახურავებზე დაძვრებოდა და კომპანია „გლობალ ტივის" ანტენების დემონტაჟს ახდენდა, რათა მოსახლეობას საშუალება არ ჰქონოდა, ინფორმაცია, ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტელევიზიების გარდა, ალტერნატიული არხებითაც მიეღო;

დიახ, ეს ყველაფერი იყო და ახლა არამკითხე ამერიკელი სენატორები წერენ: „ჩვენ ვაკვირდებოდით 2012 წლის არჩევნებს და შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავით იმით, თუ როგორ იცავდა საქართველო დემოკრატიის მთავარ პრინციპებს". აშკარად ნაცმიდრეკილი სენატორებისათვის დემოკრატიული პრინციპების ერთგულების განსაკუთრებით შთამბეჭდავი მაგალითი, ალბათ, ის იქნებოდა, 2012 წლის 1 ოქტომბერს, არჩევნების დღეს, ხაშურის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე ნიღბიანი და შეიარაღებული ზონდერები რომ შეცვივდნენ, რომლებმაც შენობიდან დამკვირვებლები და კომისიის წევრები გამოყარეს, რადგან რეჟიმს ინფორმაცია ჰქონდა, რომ იმ უბანზე არჩევნებს აგებდა.

ყოველივე ამის შემდეგ როგორ უნდა იწამო, რომ ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს საქართველოში დემოკრატიის განვითარების სურვილი ალაპარაკებთ? ამერიკელი კონგრესმენები და სენატორები რომ იმას დაწერენ — სააკაშვილის დროს საქართველოში შთამბეჭდავი დემოკრატია იყო, ახლა კი ქართული დემოკრატია საფრთხეშიაო, იქ ყველაფერი დამთავრებულია და ამ წინადადებას მოდევნებული ყოველი მათი სიტყვა, სულ რომ თავანკარა სიმართლე იყოს, „არღარა ღირს არცა ჩირად!"

იმაზე საუბარი, რომ ეს კონგრესმენები და სენატორები საქართველოს მეგობრები არიან, უბრალოდ, თავის აგდებაა!

ეს არამკითხე გადამთიელები საქართველოს კი არა, სააკაშვილისა და ბოკერიას მეგობრებს ჰგვანან, რაც ორი რადიკალურად განსხვავებული და ერთმანეთის საპირისპირო მოცემულობაა!

კითხვით კი მათ ერთ რამეს ვკითხავდით: სენატორო**რიში**, **რაში** გჭირდებათ ამხელა ტყუილები და სენატორო**ჯინა**, ვის **ჯინაზე** გვაყრით თვალებში ნაცარს?!

ერთადერთი შედეგი, რაც კერძო კომპანიების მიერ **ნასყიდი და პოლიტიკურად ანგაჟირებული** კონგრესმენ-სენატორების უსამართლო წერილებს შეიძლება მოჰყვეს, ის არის, რომ საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატების, როგორც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის მიმართ, ნდობასა და პატივისცემას დაკარგავს. **ეს კი ძალიან სავალალო შედეგი იქნება, რომელიც წყალს მხოლოდ საქართველოსა და ამერიკის მტრების წისქვილზე დაასხამს!**

ჯაბა ხუბუა

გვაყრით თვალებში ნაცარს?!

კვირგვინოსნები

კელი დეგნანი
საქართველოში აშშ-ის ელჩი

საქართველომ ბოლო წლებში უზარმაზარ პროგრესს მიაღწია და ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი.

„პირველი არხი"

პიტ ოლსონი
ამერიკელი კონგრესმენი

ვეთანხმები ჩემს კოლეგა კონგრესმენ **კინზინგერს.** საქართველოს კორუმპირებული მთავრობა თავს ესხმის დემოკრატიულ ფასეულობებს, იყენებს სამოქალაქო პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ სასტიკ მეთოდებს და უპირისპირდება ამერიკულ ინვესტიციებს, რომლებიც ორივე ქვეყანას დაეხმარებოდა.

„საქართველოს რესპუბლიკა"

მაიკლ კარპენტერი
აშშ-ის თავდაცვის მდივნის ყოფილი მოადგილე

საქართველოში 3 დღე გავატარე. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ხელისუფლება სრულად აცნობიერებს რუსეთთან ღია კარის პოლიტიკის შედეგებს. **ამდენი „ტურისტით" (FSB) და ამდენი მიწით, რომელსაც რუსი ბიზნესმენები ყიდულობენ, შეიძლება, ერთ დილას გაიღვიძონ და აღმოაჩინონ, რომ არა 20 პროცენტი, არამედ 100 პროცენტია ოკუპირებული.**

„საქართველოს რესპუბლიკა"

რობინ შეპარდი
ჰალიფაქსის საერთაშორისო უსაფრთხოების ფორუმის ვიცე-პრეზიდენტი

ამერიკის კონგრესს შეუძლია, საქართველოს მთავრობას ცხოვრება გაურთულოს.

„ახალი თაობა"

ნუკრი ქანთარია
პარლამენტარი

პოლიტიკური ეპიდემია პიკში წავა, არჩევნების შემდეგ კი ამ ვირუსისგან ყველაფერი გაიწმინდება.

„პალიტრანიუსი"

ინტერვიუ კონტრტერორისტული

2020 წლის 29 იანვარს თბილისის პროკურატურამ ოფიციალურად განაცხადა, რომ დასრულდა გამოძიება, რომელიც სპეცრაზმელის მიერ თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ ძალისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე მიმდინარეობდა.

საგამოძიებო უწყების განცხადებით, ***იმ სპეცრაზმელის ქმედებაში, რომელმაც 2017 წლის 26 დეკემბერს, პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს, თემირლან მაჩალიკაშვილს ესროლა, დანაშაულის ნიშნები არ გამოვლინდა, რადგან სპეციალური ოპერაციების ცენტრის თანამშრომელი აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში იმყოფებოდა და მის მიერ განხორციელებული გასროლა არამარტო საკუთარი თავის, არამედ გარშემომყოფთა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვას ემსახურებოდა.***

გარდა ამისა, პროკურატურის ოფიციალური ინფორმაციით, შეკრებილი იქნა მტკიცებულებები, რომ ***თემირლან მაჩალიკაშვილი დახმარებას უწევდა ახმედ ჩატაევის ტერორისტულ დაჯგუფებას და უკანონოდ ფლობდა ხელყუმბარას, რომლის საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანა სცადა კიდეც,*** *როცა მის დასაკავებლად სპეცრაზმი მივიდა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ თემირლან მაჩალიკაშვილი გარდაცვლილია, საგამოძიებო ორგანო მის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარს ამბობს.*

პროკურატურის მიერ გამოძიების დასრულებამ და შემაჯამებელი გადაწყვეტილების გამოცხადებამ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაღალჩინოსნებს საშუალება მისცა, ტერორიზმთან დაკავშირებული რეზონანსული საქმის შესახებ უფრო მეტი ისაუბრონ და თქვან ის, რასაც მანამდე, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ვერ ამბობდნენ.

ასე რომ, ვესაუბრებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის უფროსს ირაკლი ჩიმაკაძეს.

ირაკლი ჩიმაკაძე:

საქართველოში იგეგმებოდა ფართომასშტაბიანი ტერორისტული აქტი 10–15 ტერორისტის მონაწილეობით!

— ბატონო ირაკლი, არსებობდა თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები იმისათვის, რომ თემირლან მაჩალიკაშვილის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაწყებულიყო?

— ახმედ ჩატაევის ტერორისტულ დაჯგუფებასთან შემხებლობაში მყოფი ყველა პირის მიმართ, რომლებიც ჩვენ ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციიდან დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ პანკისის ხეობაში დავაკავეთ, სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი გამოიტანა და დღეს ისინი სასჯელს იხდიან.

ახმეტის რაიონის სოფელ დუისში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს თავის არეში მიღებული ჭრილობის გამო თემირლან მაჩალიკაშვილი რომ არ გარდაცვლილიყო, ახლა ისიც პასუხისგებაში იქნებოდა მიცემული და სხვების მსგავსად ციხეში იჯდებოდა.

— თუმცა, მავანნი დღემდე საუბრობენ იმაზე, თითქოს თემირლან მაჩალიკაშვილის დაკავებას არც გეგმავდით და სპეცდანიშნულების რაზმს, უბრალოდ, მისამართი შეეშალა.

— **სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ არავითარ შეცდომას ადგილი არ ჰქონია!** ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციის ჩატარების შემდეგ, თითქმის ერთი თვის განმავლობაში, მტკიცებულებებს ვაგროვებდით და მათი ერთობლიობის საფუძველზე სასამართლომ ნებართვა მოგვცა, დაგვეკავებინა დანაშაულთან შემხებლობაში მყოფი ყველა პირი, ასევე ჩაგვეტარებინა მათი პირადი და საცხოვრებელი ადგილების ჩხრეკა. ამდენად, სპეციალური ოპერაციების ძალებმა ყველა დასაკავებელი პირის მისამართი წინასწარ დაადგინეს და კარგად შეისწავლეს.

ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე. 2017 წლის 22 ნოემბერი

— ახმედ ჩატაევის ტერორისტულ დაჯგუფებასთან ვის უფრო მჭიდრო კავშირი ჰქონდა — პანკისის ხეობაში დაკავებულ პირებს, რომლებიც დღეს სასჯელს იხდიან თუ თემირლან მაჩალიკაშვილს, რომელიც, სამწუხაროდ, გარდაიცვალა?

— ჩვენ მიერ დაკავებულ პირებს და თემირლან მაჩალიკაშვილს ჩატაევის დაჯგუფებისათვის დახმარების გაწევის საქმეში თავ-თავიანთი ფუნქციები გააჩნდათ: **ზოგი მათგანი უზრუნველყოფდა ჩატაევისა და მისი დაჯგუფების წევრების მიყვანას თურქეთის ტერიტორიიდან საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის მწვანე ზოლამდე, ზოგი — მათ ჩამოყვანას აჭარის რეგიონიდან თბილისში და ზოგიც — ბინის ქირაობას, მობილური ტელეფონებითა და ინტერნეტით აღჭურვას, საკვებით მომარაგებას და ა.შ.**

კონკრეტულად **თემირლან მაჩალიკაშვილმა** და დუისში მისმა ახლო მეზობელმა **რამაზ მარგოშვილმა** ჩატაევის დაჯგუფების ორი წევრისათვის — **ბორზიევისა** და **სოლტახმედოვისათვის** თბილისში ბინა დაიქირავეს და უზრუნველყოფდნენ მათ გადაადგილებას დედაქალაქის ტერიტორიაზე, ასევე უზრუნველყოფდნენ საკვებით, ინტერნეტით, ტელეფონებით და ა.შ.

თემირლან მაჩალიკაშვილი ჩატაევის დაჯგუფების წევრებთან ერთად სწორედ ამ ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობდა და ბინის მეპატრონის განცხადებით, ქირაც არაერთხელ გადაიხადა. გარდა ამისა, ბინაში ინტერნეტის პაროლად დაყენებული იყო მაჩალიკაშვილის სახელი — „TEMIRLAN".

ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ ამოვიღეთ და შევაგროვეთ არაერთი მტკიცებულება, რომლებითაც დასტურდება თემირლან მაჩალიკაშვილის კავშირი ჩატაევთან და მის ტერორისტულ დაჯგუფებასთან. ეს მტკიცებულებებია: თემირლან მაჩალიკაშვილის სახელზე არსებული საბანკო დოკუმენტაცია, ფულადი გზავნილები, მობილური ტელეფონების საგარანტიო ფურცლები, მაჩალიკაშვილის სახელზევე გაფორმებული სიმბარათები, ვიდეოკამერების ჩანაწერები, ჩატაევის მიერ განხორციელებული ზარი თემირლან მაჩალიკაშვილის სახელზე გაფორმებულ ნომერზე და სხვა.

— მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები, მათი ადვოკატები და მხარდამჭერი პოლიტიკოსები აპელირებენ, რომ პანკისის ხეობაში სპეცოპერაციის ჩატარება არც იყო საჭირო, რადგან შეგეძლოთ, ეჭვმიტანილები დაკითხვაზე დაგებარებინათ და თუ არ გამოცხადდებოდნენ, მხოლოდ ამის შემდეგ მიგეღოთ სხვა ზომები. ამაზე რას იტყვით?

— ჩატაევის დაჯგუფებასთან კავშირში მყოფ პირებს გამოძიებასთან თანამშრომლობა თუ უნდოდათ, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ მთელი თვე ჰქონდათ იმისათვის, რომ ნებისმიერ სამართალდამცავ ორგანოში მისულიყვნენ და ჩვენებები მიეცათ, მაგრამ ეს არ გააკეთეს.

— თქვენ რატომ არ დაიბარეთ დაკითხვაზე, იქნებ, გამოცხადებულიყვნენ?

— არ დავიბარეთ იმიტომ, რომ ჩვენი ტაქტიკა გვქონდა. **როცა მტკიცებულებებს მაგროვებდით, ყოველდღე ვლინდებოდა ახალი პიროვნება, რომელსაც ჩატაევის დაჯგუფებასთან ჰქონდა კავშირი და რომელიმე მათგანი დაკითხვაზე რომ დაგვებარებინა, დანარჩენებს დავაფრთხობდით** — მიხვდებოდნენ, რომ სწორ კვალზე ვიდექით და შესაძლოა, მიმალულიყვნენ. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, ყველა მათგანი ერთდროულად აგვეყვანა.

გარდა ამისა, დასაკავებელი პირები ხომ ჩატაევის დაჯგუფებას ეხმარებოდნენ — იმ დაჯგუფებას, რომელმაც ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სამართალდამცავებს სერიოზული შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია და, შესაბამისად, არსებობდა მაღალი რისკი, დაკავების დროს მათაც გამოეყენებინათ ცეცხლსასროლი იარაღი პოლიციელების წინააღმდეგ.

— ისე, საინტერესოა, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ, როცა ჩატაევის დაჯგუფება გაანადგურეთ, თემირლან მაჩალიკაშვილმა და სხვებმა დაკავების საფრთხე რატომ არ იგრძნეს და ქვეყანა რატომ არ დატოვეს?

— ჩვენ ოპერატიული ინფორმაცია გვქონდა, რომ ერთ-ერთი პირი, რომელიც ამჟამად დაკავებული გვყავს, პანკისის ხეობაში ჩავიდა, ჩატაევის დაჯგუფებასთან კავშირში მყოფ რამდენიმე ადამიანს შეხვდა და გააფრთხილა — თუ მოგვაგნებენ და დაგვიჭერენ, არავითარი ჩვენება არ მივცეთო!

რასაც ახლა გეტყვით, ამას პირველად ვამბობ: **ზურაბ იდოიძემ,** რომელიც ამჟამად სასჯელს იხდის და რომელმაც უზრუნველყო ჩატაევის შემოყვანა თურქეთის ტერიტორიიდან საქართველოს საზღვრის მწვანე ზოლამდე, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ საქართველო დატოვა და ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში იმყოფებოდა, მაგრამ დაბრუნდა და რამდენიმე დღეში დავაკავეთ კიდეც. იდოიძემ ჩვენს გამომძიებლებს პირად საუბრებში უთხრა — **ნამდვილად არ მეგონა, რომ ჩვენს კვალზე გამოხვიდოდით, თორემ საქართველოში არ დავბრუნდებოდიო. ამ ადამიანებს რატომღაც ჰქონდათ განცდა, რომ ჩვენ მათ ვერ მივაგნებდით.**

— მაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრები თავიდან ამბობდნენ, რომ ოთახში სპეცრაზმის შესვლის დროს თემირ-





„როგორც კი სპეცრაზმი ოთახში შევიდა, თემირლან მაჩალიკაშვილს მოუწოდეს, არ განძრეულიყო და მათ ბრძანებას დამორჩილებოდა, მაგრამ მან ეს ყურად არ იღო, მკვეთრი მოძრაობა გააკეთა და სცადა, ხელყუმბარა საბრძოლო მდგომარეობაში მოეყვანა!"

ცენტრის უფროსთან

„ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციის დროს ჩატაევმა თავი სწორედ შაჰიდის ქამრით აიფეთქა!“

ახმედ ჩატაევი

„თემირლან მაჩალიკაშვილმაც და მალხაზ მაჩალიკაშვილმაც ჩატაევის საქართველოში შემოსვლის შესახებ იმავე დღეს იცოდნენ!“

მოძრაობა კი აქტიურად ამკვიდრებდა ნარატივს — „მძინარე ბავშვი ლოგინში ჩაკლეს!“ შემდეგ და შემდეგ მაჩალიკაშვილებმა „პირველი ჩვენება“ შეცვალეს და აცხადებდნენ, რომ თემირლანს ხელყუმბარა კი არა, ტელეფონი ეჭირა, რამაც ავტომატურად გამორიცხა ძილის ვერსია, რადგან მძინარე კაცი ხელში ტელეფონს ვერ დაიკავებდა. რეალურად რა მოხდა და რატომ ესროლა სპეცრაზმელმა თემირლან მაჩალიკაშვილს?

— როგორც კი სპეცრაზმი ოთახში შევიდა, თემირლან მაჩალიკაშვილს მოუწოდეს, არ განძრეულიყო და მათ ბრძანებას დამორჩილებოდა, მაგრამ მან ეს ყურად არ იღო, მკვეთრი მოძრაობა გააკეთა და სცადა, ხელყუმბარა საბრძოლო მდგომარეობაში მოეყვანა. აქედან გამომდინარე, **სპეცრაზმელმა დაინახა მყისიერი საფრთხე, რომ შეიძლებოდა, მისი და მისი კოლეგების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას დიდი ზიანი მისდგომოდა, რის გამოც მიიღო ადეკვატური გადაწყვეტილება და მოახდინა გასროლა.**

— სპეცრაზმის შესვლის მომენტში თემირლან მაჩალიკაშვილს ხელყუმბარა ხელში ეჭირა თუ მერე აიღო?

— ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით, ხელყუმბარიდან ამოღებული გენეტიკური პროფილი თემირლან მაჩალიკაშვილის **დნმ**-ს ემთხვევა და აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია, ვთქვათ, რომ მას ხელყუმბარა ხელში ეჭირა.

— თემირლან მაჩალიკაშვილის ოთახის ჩხრეკის დროს ხელყუმბარის ამოღება ნამდვილად მალხაზ მაჩალიკაშვილის თანდასწრებით მოხდა?

— დიახ, ჩხრეკას ესწრებოდა **მალხაზ მაჩალიკაშვილი,** რომელმაც ჩხრეკის ოქმს არაერთგზის მოაწერა ხელი და არავითარი პრეტენზია არ განუცხადებია იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი შვილის ოთახიდან ხელყუმბარა იქნა ამოღებული, არ უთქვამს, რომ მის ვაჟს ხელყუმბარა არ ჰქონდა, „ჩაუდეს“ და ა.შ.

— ანუ მალხაზ მაჩალიკაშვილს არ გაჰკვირვებია, რომ მისი შვილის ოთახში ხელყუმბარა იპოვეს?

— კიდევ ვიმეორებ: **მალხაზ მაჩალიკაშვილს ხელყუმბარასთან დაკავშირებით არავითარი პრეტენზია არ გამოუთქვამს და ამის თაობაზე ჩხრეკის ოქმშიც არანაირი შენიშვნა არ გაუკეთებია.** ერთადერთი შენიშვნა, რაც მან ოქმში დააფიქსირა, ჩხრეკის დროს ამოღებულ თანხას ეხებოდა, რომელზეც განაცხადა, რომ მის ქალიშვილს ეკუთვნოდა.

— გამოძიებამ დაადგინა ჩხრეკის დროს ამოღებული თანხის წარმომავლობა?

— თანხის წარმომავლობა ჯერჯერობით დადგენილი არ არის, თუმცა, რამდენიმე ვერსია არსებობს. კერძოდ, ის ფული, რომელიც მაჩალიკაშვილსა და ჩატაევის ტერორისტულ დაჯგუფებასთან კავშირში მყოფ სხვა პირებს უცხოეთიდან ერიცხებოდათ, შესაძლოა, თემირლან მაჩალიკაშვილს ჰქონდა მიბარებული.

აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი პირი, ვინც თემირლან მაჩალიკაშვილის ანგარიშზე უცხოეთიდან თანხა ჩარიცხა, **ახმედ ჩატაევის ძმის ცოლი** იყო და ლოგიკური იქნებოდა, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილი, როგორც მამა, დაინტერესებულიყო, რატომ ურიცხავდა მის შვილს თანხას ტერორისტის ოჯახის წევრი?!

— პირდაპირ გკითხავთ: თემირლან მაჩალიკაშვილის მამას მალხაზ მაჩალიკაშვილს ჰქონდა თუ არა კავშირი ჩატაევის დაჯგუფების წევრებთან და იცოდა თუ არა, რომ მსოფლიო დონის ტერორისტი ახმედ ჩატაევი საქართველოში იყო შემოსული?

— მალხაზ მაჩალიკაშვილმა არაერთხელ განაცხადა, რომ ჩატაევის დაჯგუფების წევრები — **ბორზიევი და სოლტახმედოვი** მასთან სახლში იმყოფებოდნენ და სტუმრებს ჩაითაც გაუმასპინძლდა, თუმცა, ამბობს — არ ვიცოდი, რომ ისინი ჩატაევთან და ტერორიზმთან იყვნენ დაკავშირებულიო, რაც აბსურდია.

— ანუ მალხაზ მაჩალიკაშვილმა იცოდა, რომ ბორზიევი და სოლტახმედოვი ტერორისტები იყვნენ?

— თემირლან მაჩალიკაშვილის მობილური ტელეფონიდან ამოღებულია ფოტოსურათი, რომელზეც სირია-ერაყის ტერიტორიაზე მყოფი ბორზიევია ასახული, ავტომატით ხელში. ფოტოზე ასევე ჩანს ბორზიევის უკან მდგარი „ტოიოტას“ მარკის პიკაპი, რომელსაც ნატყვიარები ეტყობა და ზედ ტერორისტული ორგანიზაცია „ისლამური სახელმწიფოს“ დროშაა დამაგრებული. თუნდაც მარტო ეს ფაქტი მიუთითებს, რომ **თემირლან მაჩალიკაშვილმაც, მალხაზ მაჩალიკაშვილმაც და სხვებმაც, რომლებიც ჩატაევის დაჯგუფებას ეხმარებოდნენ, იცოდნენ, რომ ბორზიევი და სოლტახმედოვი ტერორისტები იყვნენ.**

— ისიც გკითხეთ, მალხაზ მაჩალიკაშვილმა ჩატაევის საქართველოში შემოსვლის შესახებ თუ იცოდა-მეთქი?

— 2017 წლის 30 ოქტომბერს, როცა ჩატაევმა ორ თანმხლებ პირთან ერთად საქართველოს საზღვრის მწვანე ზოლი გადმოკვეთა, პირველივე ზარი თემირლან მაჩალიკაშვილის სახელზე გაფორმებულ ტელეფონის ნომერზე განახორციელა. საუბარი დაახლოებით ერთი წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რის შემდეგაც თემირლან მაჩალიკაშვილის სახელზე გაფორმებული იმავე ნომრიდან ზარი განხორციელდა მალხაზ მაჩალიკაშვილის სახელზე გაფორმებულ ნომერზე.

ჩატაევი და მისი დაჯგუფების წევრები აბსოლუტურ კონსპირაციას იცავდნენ, რათა სამართალდამცავი ორგანოების თვალთახედვის არეში არ მოხვედრილიყვნენ და, ბუნებრივია, რომ ჩატაევი საქართველოში შემოსვლისთანავე მხოლოდ ისეთ ადამიანს დაურეკავდა, რომელსაც ბოლომდე ენდობოდა.

— და ასეთი ადამიანი თემირლან მაჩალიკაშვილი იყო?

— ფაქტია, რომ **ჩატაევმა საქართველოს მიწაზე ფეხის დადგმისთანავე თემირლან მაჩალიკაშვილის სახელზე რეგისტრირებულ ნომერზე დარეკა, ამ ნომრიდან კი რამდენიმე წუთში მალხაზ მაჩალიკაშვილთან დაირეკა.** ეს მიუთითებს, რომ თემირლან მაჩალიკაშვილმაც და მალხაზ მაჩალიკაშვილმაც ჩატაევის საქართველოში შემოსვლის შესახებ იმავე დღეს იცოდნენ.

და კიდევ: **მალხაზ მაჩალიკაშვილის მეუღლე ახმედ ჩატაევის ერთ-ერთი ცოლის ახლო ნათესავია.**

— გამოძიებამ მალხაზ მაჩალიკაშვილი ხომ დაჰკითხა და არ უთქვამს, ვინ ესაუბრა მისი შვილის სახელზე გაფორმებული ტელეფონის ნომრიდან, რომელზეც ჩატაევმა საქართველოში შემოსვლისთანავე დარეკა?

— მალხაზ მაჩალიკაშვილი ამას ვერ იხსენებს ან არ უნდა, რომ გაიხსენოს!

— არის თუ არა დადგენილი გამოძიების მიერ, კონკრეტულად რა მიზნით შემოვიდნენ საქართველოში ახმედ ჩატაევი და მისი დაჯგუფების წევრები და რა ტიპის ტერორისტული აქტის მოწყობას აპირებდნენ?

— ჩვენ მიერ მოპოვებული მტკიცებულებებიდან ნათლად ჩანს, რომ ტერორისტული ორგანიზაცია „ისლამური სახელმწიფოს“ ლიდერები — **ისლამ ატაბაევი,** იგივე **აბუ ჯიჰადი,** რომელიც იმ პერიოდისათვის სირიის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა და ახმედ ჩატაევი ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ, თუ როგორ განეხორციელებინათ ტერორისტული აქტები თურქეთისა და საქართველოს ტერიტორიაზე. **ჩატაევმა აბუ ჯიჰადს შესთავაზა, რომ ტერაქტს საქართველოში განახორციელებდა და უთხრა — იქ მყავს ჯგუფის წევრები, რომლებიც ტერაქტისათვის ყველაფერს მოამზადებენო.**

ჩატაევის დაჯგუფება საქართველოს ტერიტორიაზე ტერაქტების განხორციელებას გეგმავდა მასობრივი თავშეყრის ადგილებში, რათა მსხვერპლი დიდი ყოფილიყო, ძირითად აქცენტს კი უცხოელებზე, მათ შორის, ტურისტებზე აკეთებდნენ. პირველი მუქარის შეტყობინებაში, რომელიც ჩვენ ჩატაევისაგან მივიღეთ, იგი ზუსტად იმაზე საუბრობდა, რომ თბილისში ტურისტების წინააღმდეგ მოაწყობდა ტერაქტებს.

ამასაც პირველად ვამბობ: 2017 წლის 22 ნოემბერს, დაახლოებით შუადღეს, როცა ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციას ვატარებდით, ერთ-ერთი ქვეყნის სპეცსამსახურის წარმომადგენლები დამიკავშირდნენ და შეხვედრა მთხოვეს. მათ სპეცოპერაციის დასრულების შემდეგ შევხვდი და მითხრეს, რომ **საქართველოში იგეგმებოდა ფართომასშტაბიანი ტერაქტი 10-15 ტერორისტის მონაწილეობით, რომლებიც აპირებდნენ ისეთ ლოკაციაზე შესვლას, სადაც დიდი რაოდენობით ხალხი შეიკრიბებოდა და მათ შორის მრავლად იქნებოდნენ უცხოელები.**

— ანუ რომელიმე უცხო ქვეყნის საელჩოზე გეგმავდნენ თავდასხმას?

— იმ პერიოდში საქართველოში ტარდებოდა სამი მასშტაბური ღონისძიება: რაგბის ამხანაგური მატჩი საქართველოსა და აშშ-ის ნაკრებებს შორის, საბავშვო „ევროვიზია“ და აბრეშუმის გზის ფორუმი. 10-15 შეიარაღებული ტერორისტი რომელიმე ამ ღონისძიებაზე რომ შეჭრილიყო და მძევლები აეყვანა, აფეთქება მოეხდინა ან ხალხი ცეცხლსასროლი იარაღით დაეხოცა, როგორც ამას სხვა ქვეყნებში აკეთებენ, წარმოიდგინეთ, ჩვენს ქვეყანას რამხელა მასშტაბის უბედურება დაატყდებოდა თავს. საქართველო გახდებოდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უსუსტესი ქვეყანა ტერორიზმთან ბრძოლისა და უსაფრთხოების კუთხით.

— თანაც, ახმედ ჩატაევი ხომ საქართველოში შაჰიდის ქამრით იყო შემოსული?

— დიახ, ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციის დროს ჩატაევმა თავი სწორედ შაჰიდის ქამრით აიფეთქა.

— არ ვიცით, ჰქონდა თუ არა შაჰიდის ქამარი თემირლან მაჩალიკაშვილს, მაგრამ ამერიკაში ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად მისი მობილური ტელეფონიდან ამოღებული იქნა მიმოწერა მეგობარ გოგონასთან, რომელსაც ეუბნებოდა — ისტიშხადი უნდა ჩავატარო და თბილისში, მეტროსადგურ „ვაგზლის მოედანზე“, თავი უნდა ავიფეთქოო. ამაზე რას იტყვით?

— ეს ფაქტი მიუთითებს, რომ თემირლან მაჩალიკაშვილს შაჰიდური სუიციდისაკენ ჰქონდა მიდრეკილება. თავის აფეთქებაზე ყველა ტერორისტი არ მიდის და მხოლოდ გარკვეული კატეგორიაა, რომელსაც ამისათვის სპეციალურად ამზადებენ.

— შაჰიდური მიდრეკილებები თემირლან მაჩალიკაშვილის მამამ მალხაზ მაჩალიკაშვილმაც კი გამოავლინა, რომელმაც პირდაპირ მიტინგზე გამოაცხადა — მე და ჩემს მეგობრებს ფიცი გვქონდა დადებული, რომ სუს-ის შენობაში თავი აგვეფეთქებინაო. მაჩალიკაშვილის ამ განცხადებასთან დაკავშირებით საქმეც აღიძრა და საინტერესოა, რა ეტაპზეა გამოძიება?

— ამ საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს, მალხაზ მაჩალიკაშვილიც დაკითხულია და თუ იქნება მტკიცებულების სტანდარტი, რომ მის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყოს, აუცილებლად მიეცემა პასუხისგებაში, სხვა დეტალებზე კი, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ამ ეტაპზე ვერ ვისაუბრებ.

საერთოდ, ჩატაევის ტერორისტული დაჯგუფებისათვის დახმარების გაწევის საქმეზე ბოლო წერტილი ჯერ კიდევ არ დაგვისვამს. ხელთ გვაქვს უამრავი მტკიცებულება, რომლებიც ჩატაევის დაჯგუფებასთან სხვადასხვა პირთა კავშირზე მიუთითებენ და არ გამოვრიცხავ, საქართველოშიც და მის ფარგლებს გარეთაც კიდევ არაერთი დამნაშავე დავაკავოთ!

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა



„ჩხრეკას ესწრებოდა მალხაზ მაჩალიკაშვილი, რომელმაც ჩხრეკის ოქმს არაერთგზის მოაწერა ხელი და არავითარი პრეტენზია არ განუცხადებია იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი შვილის ოთახიდან ხელყუმბარა იქნა ამოღებული!“



ჩხრეკის ოქმს გავეცანით, იგი გამომძიებლის მიერ შედგენილია სრულად და სწორად,

საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილე პირები:

(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა)

(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა)

(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა)

(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა)

(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა)

(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა)

(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა)

ჩხრეკის ჩამტარებელი და ოქმის შემდგენი პირი:

სახელი, გვარი, თანამდებობა (ხელმოწერა)

ოქმის ასლის მიმღები პირი:

(პირი - სახელი, გვარი რომელთანაც ჩატარდა ჩხრეკა) (ხელმოწერა)

„ერთ-ერთი პირი, ვინც თემირლან მაჩალიკაშვილის ანგარიშზე უცხოეთიდან თანხა ჩარიცხა, ახმედ ჩატაევის ძმის ცოლი იყო და ლოგიკური იქნებოდა, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილი, როგორც მამა, დაინტერესებულიყო, რატომ ურიცხავდა მის შვილს თანხას ტერორისტის ოჯახის წევრი?!“

მილოშ ფორმანის ცნობილი ფილმის სიუჟეტი მახსენდება: ფსიქიატრიული საავადმყოფოს პაციენტები მომსახურე პერსონალს მძევლად აიყვანენ და თვითონ დაუწყებენ მკურნალობას.

ვახტანგ ხარჩილავა

დემოკრატიის მებაირახტრეები ჯოჯოხეთის მაშხალით ხელში

მათი **„მკურნალობის“** მიზანიც იგივეა, რაც მედპერსონალის იყო — **„მოაჯაკვიანონ პაციენტები“,** რომლებსაც, მათი აზრით, ფსიქიკური პრობლემები აქვთ და არაადეკვატურად იქცევიან, როგორც მათი ახლად გამოჩეკილი „ექიმები“.

ჭკვიანებისთვის თუ გიჟები არიან ფსიქიკურად დაავადებულები, გიჟებისთვის ჭკვიანები არიან შეურაცხადები.

საქართველოს ამბებს რომ ვაკვირდები, ჩვენც, მგონი, გიჟებმა აგვიყვანეს მძევლად 2003 წელს და იმის შემდეგ **„გვმკურნალობენ“** და **„გვმკურნალობენ“.**

მკურნალობის ცხრაწლიანმა კურსმა, მათი აზრით, ბოლომდე ვერ განგვკურნა და რვაწლიანი პაუზის შემდეგ ხელახლა უნდათ „გვიმკურნალონ“, რათა ხელისუფლებაში მათი ხელახლა მოსვლის იდეა როგორმე მოგვეწონოს.

ღია სტაციონარ **„მთავარი არხიდან“** დილიდან საღამომდე „მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებით“ დაკომპლექტებული კონსილიუმი უფასო კონსულტაციებს გვიწევს და ჰაერისგან „დამზადებულ“ უფასო აბებსაც გვირიგებს, რომელიც ჭკუასუსტობას შეცვლის, თურმე.

ფსიქოკლინიკა „მთავარის“ მთავარი ადმინისტრატორი და მთავარი სპეციალისტი, **„დოქტორი“ ნიკუშა,** რომელსაც სხვა სპეციალისტების აზრით, თავადაც კარგა გვარიანად აქვს კრამიტი დაცურებული, ჯიუტად ცდილობს ჩვენს მორჯულებას, ანუ ჩვენს ჭკუაზე მოყვანას და ამასთან ერთად შიგადაშიგ დედასაც გვაგინებს, რომ უფრო კარგად შევიდეს ჩვენს გაყინულ ტვინებში მისი ბრძნული შეგონებანი.

როგორც ვთქვით, **„დოქტორი“ ნიკუშა,** დიდი ალბათობით, თვითონ არის გიჟი, მაგრამ გიჟები ისინი უფრო ჰგონია, ვინც მის ნაბოდვარს ყურს არ უგდებს. არადა, ნიკუშას კონსილიუმში ბევრი გიჟი იღებს მონაწილეობას, რომელთაგანაც ერთი მაინც განსაკუთრებული სიგიჟით გამოირჩევა და სტატუსიც განსაკუთრებული აქვს — **პრეზიდენტი!**

„— ვერავინ წარმოიდგენდა, ეგ თუ პრეზიდენტი გახდებოდა. ზურგს უკან დასცინოდნენ და გიჟს ეძახდნენ. მართლა გიჟივით იქცეოდა, რაღაცნაირი არასერიოზული და არაპროგნოზირებადი საქციელები ჰქონდა.

ერთხელ სამთავრობო სხდომაზე ერთ საკითხთან დაკავშირებით წავკამათდით. მოგვიანებით დამირეკა, ყვიროდა, ილანძღებოდა, იმუქრებოდა.

— შენ ვის უყვირიხარ. შენი თავი პრეზიდენტი ხომ არ გგონია-მეთქი, ვუთხარი.

— კი არ მგონია, პრეზიდენტი ვიქნები სულ მალე და მაგ პოსტიდან კინწისკვრით გაგაგდებო, — მითხრა.

სიცილი ამიტყდა — შენ იქნები პრეზიდენტი? შენ გახდები პრეზიდენტი და მე გამაგდებ? კარგი რა, ნუ მაცინებ.

*— **დიახ, დიახ, სულ მალე პრეზიდენტი გავხდები და მერე ვნახოთ, ვინ გაიცინებსო,** — მითხრა და ყურმილი დამიხეთქა.*

სულ მალე არა, მაგრამ ორ წელიწადში ის მართლაც გახდა პრეზიდენტი და მოხსნითაც, ალბათ, პირველს მე მომხსნიდა, მაგრამ, საბედნიეროდ, მე უკვე წამოსული ვიყავი იმ თანამდებობიდან.

*ყველაზე შემაძრწუნებელი და გამაოგნებელი ამ ამბავში იცით, რა არის? **სააკაშვილმა ორი წლით ადრე იცოდა, პრეზიდენტი რომ გახდებოდა. ის ამაში ღრმად იყო დარწმუნებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ მას ვიღაცები უკვე ამზადებდნენ საპრეზიდენტოდ და უკვე არსებობდა მკაცრად გაწერილი გეგმა, როგორ უნდა განვითარებულიყო მოვლენები და რას რა უნდა მოჰყოლოდა.***

საქართველოში ჭკვიანი და გონებადამჯდარი ადამიანების მეტი რა არის, მაგრამ პრეზიდენტობის კანდიდატად მაინცდამაინც ეს ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი ადამიანი ამოირჩიეს, რადგან იცოდნენ, რომ უფრო ეფექტურად გამოიყენებდნენ თავიანთი პოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად.

ყველაფერი წინასწარ გათვალეს და აწონ-დაწონეს, გაითვალისწინეს მისი ხასიათის ყველა ნიუანსი, ყველა შტრიხი და 2008 წელს, როცა დრო დადგა, ამ შლეგს საკუთარი ქვეყანა საკუთარი ხელით დაანგრევინეს, მანამდე კი უმთავრესი ეკონომიკური ბერკეტები დაათმობინეს.

რა პროდასავლური და რისი პროდასავლური? — წმინდა წყლის რუსული პროდუქტია, რუსული სპეცსამსახურების ლაბორატორიაში გამოყვანილი ზომბია ეგეც და მისი თანამოაზრეებიც!!!

*ახლა უკან უნდათ მოაბრუნონ, რომ ბოლომდე განახორციელონ თავიანთი გეგმა, რომელსაც არც მალავენ — **ქართული სახელმწიფოს დაშლა!***

*ხომ გაქვთ წაკითხული მათი მთავარი იდეოლოგის **ალექსანდრ დუგინის** კონცეფცია, თუ როგორ უნდა მოხდეს ქართული სახელმწიფოს დემონტაჟი.*

ნაწილი ამ პროექტისა, უკვე განხორციელებულია აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის საქართველოდან ჩამოშორებით, დანარჩენ რეგიონებსაც „მიხედავენ“ ნელ-ნელა.

*ისე გათავხედნენ, კინაღამ **„კაგებეს“ მაღალჩინოსანი ბაშაძე** დაგვისვეს პრეზიდენტად.*

*სხვათაშორის, რომ იცოდეთ, არც **ბაშაძეა** ფსიქიკურად მთლად ნორმალური და ჯანმრთელი.*

კიდევ ერთი დეტალი: ეს კაცი, ჩვენ ჭკუამხიარული ტაკიმასხარა და დებილი რომ გვეგონა, როგორც კი ძალაუფლება აიღო ხელში, მყისვე იქცა ურჩხულად, დესპოტად, დაუნდობელ, სისხლისმოყვარულ, ვერაგ მონსტრად.

ღმერთმა დაგვიფაროს, ის უკან მობრუნდეს, სისხლის ტბები დადგება საქართველოში.

გული მწყდება, ქართველი ხალხის ნაწილი რომ ვერ ხვდება, სააკაშვილისა და ნაცმოძრაობის სახით, რა ეროვნულ უბედურებასთან აქვს საქმე. არადა, მისახვედრი, გასაშიფრი და ამოსახსნელი არც არაფერია — ყველაფერი ზედაპირზე დევს, ყველაფერი სახეზეა.

*ინაუგურაციის შემდეგ დამირეკა: — **ახლა თუ ხარ სიცილის ხასიათზეო?** — მკითხა.*

ამას რომ მეუბნებოდა, თან იცინოდა თავისი უცნაური, დემონური სიცილით, თითქოსდა ქვესკნელიდან ამოხეთქილი ხმებს რომ აყოლებს ზედ.

2004 წლის შემდეგ ჩემთვის ყველა კარი დაიკეტა...

სული მიდგას, თორემ დიდი ხანია, მკვდარი ვარ“.

ეს ამბავი ერთმა ადამიანმა მიამბო, რომელიც „ვარდების რევოლუციის“ წინა წლებში ძალიან მაღალ თანამდებობას იკავებდა და რომელმაც ზუსტად, დოკუმენტურად იცის, სინამდვილეში რას წარმოადგენს სააკაშვილი და ნაცმოძრაობა.

ამ ადამიანთან ერთად მათი ბნელი წარმომავლობის ისტორია იციან სხვებმაც, მაგრამ მერე რა, რომ იციან — ისინი მაინც დემოკრატიის მებაიარახტრეებად ითვლებიან.

დემოკრატიის მებაირახტრეები ჯოჯოხეთის მაშხალით ხელში! — აი, ის გამაოგნებელი სურათი, რასაც ოც წელზე მეტია საქართველო უყურებს.

●

გიჟები გიჟებად, მაგრამ ამ ჭკვიანებს რა სჭირთ, ასე ადვილად რომ ექვემდებარებიან გიჟების მიერ დაწესებული მკურნალობის მეთოდებს და ურას და ვაშას ძახილით მისდევენ უკან შეურაცხად ლიდერებს.

როგორც ამბობენ, 400 ათასამდე მყარი და სტაბილური მხარდამჭერი ჰყავთ, თუმცა, ეს ისედაც საგანგაშო ციფრი ზოგჯერ იმატებს კიდევაც და ხან 500 ათასი ხდება, ხან 800 ათასამდეც კი აღწევს.

ასეთი კატასტროფულად მაღალია გიჟების მიერ „ნამკურნალევთა“ და „დაჭკვიანებულთა“ რიცხვი და თუ ასე გაგრძელდა, შეიძლება, კიდევ უფრო გაიზარდოს.

საკითხი იმდენად დელიკატური და სპეციფიკურია, ჯობს, ამ თემაზე ფსიქიატრებმა და ფსიქოლოგებმა იმსჯელონ, თუმცა, ისინი რატომღაც მრავალმნიშვნელოვნად დუმან და მშვიდად უყურებენ, როგორ „კურნავენ“ მათი პაციენტები მძევლად აყვანილ ქვეყანას.

მსგავსი **ფსიქოეპიდემია** მხოლოდ საქართველოში არ მომხდარა.

იგივე უბედურება ტრიალებდა გასული საუკუნის 30-იან წლებში შუაგულ ევროპაში, გერმანიაში, თუმცა, გერმანელებს, ჩვენგან განსხვავებით, დამნაშავე ნაცისტებთან კოჰაბიტაცია კი არ შეუქრავთ — დამნაშავეები გაასამართლეს, ნაცისტური პარტია კი სამუდამოდ აკრძალეს.

გერმანელებს დღემდე რცხვენიათ და ეუხერხულებათ, მათი თანდასწრებით ვინმე **ადოლფ შიკლგრუბერის** (ჰიტლერის) სახელს თუ ახსენებს. ჩვენ კი ხარბად ვუსმენთ, რა ინსტრუქციებს მოგვცემს ქართული წარმოშობის ფიურერი კიევიდან ან რას გვეტყვის **ბოკერია-უგულავას** ხროვა, რომელიც, როგორც ამბობენ, არავისზე ნაკლები გიჟები არიან და დამნაშავეებს აერთიანებს.

გერმანელებს, ჩვენგან განსხვავებით, ბუნდესტაგში დეპუტატებად არ შეუშვიათ ფიურერის თანაპარტიელები და თანამებრძოლები და არც მათთან დამსხდარან სათათბიროდ — როგორი საარჩევნო სისტემა გვჭირდება სამომავლოდო...

ისეთმა რა ფრინველმა გადაუფრინა საქართველოს – „გუგულის ბუდეს“, რომ გიჟების მძევლობიდან თავი ვერ დაგვიღწევია?

●

ისეთმა რა ფრინველმა გადაუფრინა საქართველოს — „გუგულის ბუდეს“, რომ ვერა და ვერ ვთავისუფლდებით გიჟების მძევლობისგან?

ასე თუ გაგრძელდა, შეიძლება, მთელი ქვეყანა ერთ დიდ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოდ იქცეს, სადაც ჭკვიანებისა და ნორმალურებისთვის, უბრალოდ, ადგილი აღარ დარჩება!

კვირგვინოსნები

ვახტანგ მაისაია

ექსპერტი სამხედრო-პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში

მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო და დღევანდელი სასამართლო, რეალურად, ერთმანეთისაგან არ განსხვავდება.

დღეს არის **მურუსიძის** სასამართლო. მურუსიძე **კუბლაშვილის** მონა იყო. სასამართლოში რაიმე შეიცვალა? ამიტომ ასეთი სასამართლოს მიერ გამოტანილი ვერდიქტი არ არის დამაჯერებელი.

„ახალი თაობა“

გელა ხუციშვილი

მე სულ მეუბნებიან, ნუ იძახიო, მაგრამ ხალხს ეშინია ნაციონალების მობრუნების. ხალხში დადის ეს მოარული ჭორი და შიში, რომ მიშა მართავდა ერთპიროვნულად ყველაფერს. არადა, არ არის ასე. დიდი ძალაუფლების მქონე იყო **ბოკერიაც,** ძალიან დიდი ძალაუფლების მქონე იყო **მერაბიშვილიც,** აღარაფერს ვამბობ **ზურაბ ადეიშვილზე. ჯოხი მთლიანად გადატყდა მიშაზე, იმიტომ, რომ მიშა არის ჰიპერაქტიური.**

„ახალი თაობა“

დავით მათიკაშვილი

პარლამენტარი

ნაციონალური მოძრაობა და მათი სატელიტები ცდილობენ, თავისი მორჩილი პარტიული აქტივი ახალგაზრდულ სამოქალაქო ორგანიზაციებად გაასაღონ.

„აიპრესი“

«გაერთიანებული ობოზიცია»

„გირჩის" ნარკო-ბორდელში შეიკრიბა!

ყველა მივეჩვიეთ, რომ ე.წ.გაერთიანებული ოპოზიცია ლეიბორისტული პარტიის ოფისში იკრიბება ხოლმე, მაგრამ 27 იანვარს ეს ტრადიცია შეიცვალა და ეს პატივცემული ოპოზიციური გვამები ახლა „გირჩის" ოფისში აღმოჩნდნენ!

სექსსათამაშოები „გირჩის" ბორდელში

ვერ გეტყვით, ეს მოვლენა რას მივაწეროთ, შალვა ნათელაშვილის სტუმართმოყვარეობის დაწუნებას თუ „გირჩი" ჯაფარიძის განუმეორებელ ხიბლს, მაგრამ 27 იანვარს რომ ეს „საქართველოს გადამრჩენები" „გირჩის" ოფისში ღვრიდნენ ოფლს „საქართველოს ივანიშვილის დიქტატურისაგან გათავისუფლებისთვის", თითქმის ყველა ტელევიზიამ გააშუქა! **მოგეხსენებათ, არ არსებობს დაფარული, რომ არ გამჟღავნდესო! ეგზისტენციალურ კითხვაზე, „რატომ მაინცდამაინც „გირჩის" ოფისში?!" არსებობს ტკივილამდე უმარტივესი პასუხი:** იმიტომ, რომ „გირჩის" ოფისში არის ბორდელი და მარიხუანა!

დიახ, შეიძლება, ბევრს არ ახსოვს, მაგრამ **ზურა „გირჩმა" ჯაფარიძემ,** მას შემდეგ, რაც სამართალდამცავებმა დახურეს ცნობილი საროსკიპო „მამიდა", თავის ოფისში, ასე ვთქვათ, საკომპენსაციოდ გახსნა ბორდელი!

დიახ, **„გირჩის" ოფისში გაიხსნა საროსკიპო, სახელწოდებით „პიონერი"!** როგორც გირჩელები იუწყებოდნენ, აქ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, ამოიყვანოს სექსმუშაკი და „გირჩის" წარმომადგენლები საკუთარ ოფისს მხოლოდ 49,90 ლარად დაუთმობდნენ!

ბორდელი „გირჩის" ოფისში

რაკი საროსკიპოს სახელწოდება „პიონერია", ის შესაბამისად, თემატურად გაფორმებულია, ანუ აქ, კედელზე გამოფენილია წითელი დროშა, პიონერის დაფდაფები და საწოლიც კი წითელ ფერებშია გადაწყვეტილი!

„პროსტიტუცია არის პატიოსანი შრომა!" — ზუსტად ასე განაცხადა „გირჩის" ლიდერმა **ზურაბ ჯაფარიძემ,** რომელსაც ვერ შეედავები, იმდენად გამოცდილია **პოლიტიკურ პროსტიტუციაში** და, როგორც იტყვიან, ამ საქმეში, მართლაც რომ ჭიპი აქვს მოჭრილი!



მარიხუანის ბაღი „გირჩის" ეზოში

მისი თქმით, აუცილებელია, ქვეყანაში მოხდეს **პროსტიტუციის ლეგალიზება,** რათა დაცული იყოს როგორც სექსმუშაკთა უფლებები, ასევე მომხმარებლის უსაფრთხოება.

ჰოდა, „გირჩი" მომხმარებელს სხვადასხვა სექსსათამაშოებით, ასევე დამცავი საშუალებებით მომარაგებას დაჰპირდა და შეასრულა კიდეც.

ამ სტატიას დართულ ფოტოზე თქვენ თავად ხედავთ, როგორ ასრულებს პოლიტიკურ დაპირებებს „გირჩი" — **მათი ბორდელი მართლაც უმრავალფეროვანესი ფალოსებით, ვიბრატორებითა და მაზოხისტური მათრახებითაც კი არის უზრუნველყოფილი!**

მოკლედ, „გირჩის" ოფისში ბორდელია! თანაც, როგორც ხედავთ, არცთუ ხელწამოსაკრავი და შეღავათიანფასიანი!

ჰოდა, აბა, რა გასაკვირია, რომ ამ „გაერთიანებულ ოპოზიციას", რომელსაც ხალხმა „გაერთიანებული ობოზიცია" შეარქვა, სწორედ „გირჩის" ბორდელ-ოფისისკენ არ გაჰქცეოდა თვალიც და გულიც?!

კი ბატონო, „გირჩში" ბორდელი არის, მაგრამ ნუ დაგავიწყდებათ, რომ „გირჩში" მარიხუანაც არის!

დიახ, ეს ხომ ის „გირჩია", სადაც ზურიკელამ და მისმა იდიოტმა მეგობრებმა (განსაკუთრებით, სააკაშვილის რეჟიმის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს **ვახო მეგრელიშვილს** გამოვყოფდი!) პირდაპირ ეთერში, მარიხუანის ასამდე ძირი დარგეს და შემდეგ გაახარეს კიდეც?!

ის კი არა, „გირჩის" ოფისის უკანა ეზოში, სადაც გირჩელები პიკნიკებს აწყობენ ხოლმე, ტელეკამერებს კარგა გვარიანად მობიბინე მარიხუანის ბაღიც კი აქვთ დაფიქსირებული!

ანუ „გირჩში" ბორდელი და მაზოხისტური მათრახებიც მოეპოვებათ და კარგად დასაბოლებელი მარიხუანაც!

მოკლედ, სრული სამოთხე — „გაერთიანებული ობოზიციისთვის"!

მაგრამ ლოგიკურად იბადება კითხვა, კი მაგრამ, თუ ამ ობოზიციას მაინცდამაინც სექსი, ბორდელი და ნარკოტიკები სურდათ, აგერ, ამისთვის, თბილისში, საერთაშორისო დონის გეი-ნარკობორდელი **„ბასიანი"** არ არსებობსო?!

ერთობ არასწორი შთაბეჭდილება შეგქმნიათ ამ ჩვენს ობოზიციაზე!

ჯერ ერთი, ესენი ერთობ თავმდაბალი ხალხია და პრესტიჟულ „ბასიანს" ისევ მოკრძალებული **„გირჩ-ბორდელი"** არჩიეს! აბა, თავად განსაჯეთ, როგორ გამოჩნდებოდა ერთგული ამომრჩევლის თვალში პედერასტების ჯგროს მკლავებში მოქცეული თვალებაფახურებული **ბიბა ბოკერია?!** მერე რა, რომ ის გეიაღლუმების უერთგულესი მხარდამჭერია, მთლად საჩვენებელ გეი-ორგიებში მონაწილეობა ამ ეტაპზე ესირცხვილება!

და მეორეც, „ბასიანში", ბოლოს და ბოლოს, ძალიან ხმაურიანი ტექნომუსიკაა და ვერანაირად ვერ გამოდგებოდა ინტიმური ნაყოფიერი სამუშაო გარემოსთვის!

თუმცა, მე ნამდვილად არ გამოვრიცხავ, რომ ერთი გამსვლელი სხდომა ობოზიციამ სწორედ „ბასიანის" ნარკობორდელის ჰიპერაქტიულ სივრცეშიც ჩაატაროს!

ეჰ, პირდაპირ თვალწინ მიდგას, როგორ დაამშვენებდა იქაურობას იუპიტერების ინტიმურ შუქზე მოლაპლაპე ტყავის შარვალში გამოკვართული მიხეილ სააკაშვილი და მისი ზურაბ-გეი ადეიშვილი, თავის დავით საყვარელიძესთან ერთად!

მაგრამ ისინი სამშობლოდან შორს არიან!

ჰოდა, ეს გაერთიანებული ობოზიცია სწორედ იმიტომაცაა გაერთიანებული, რომ აქ ტყავის შარვალში გამოკვართული მიშიკოც ვიხილოთ და თავის საყვარელიძეზე გადამჯდარი და მათრახშემართული ზურაბ-გეიც!

არა, მაინც, მართლა რა ბრძენია ხალხი, ამათ „გაერთიანებული ობოზიცია" რომ შეარქვა!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

გიორგი ახვლედიანი
„დემოკრატიული მოძრაობის" წევრი

2008 წლიდან ვებრძოდი იმ ხელისუფლებას, რომლის პარტიასაც ახლა **გრიგოლ ვაშაძე** წარმოადგენს, მაგრამ, როდესაც ოპოზიციაში გადავიდნენ, მათთვისაც აუცილებელი გახდა სამართლიანი არჩევნები, ამიტომ ჩაერთო ნაცმოძრაობა ამ საკითხში, თორემ მთელი თავისი არსებობის განმავლობაში ეწინააღმდეგებოდა სამართლიან სისტემას. **ვაშაძემ უახლოეს ისტორიას გადაავლოს თვალი და გაიხსენოს, ვინ როდის ებრძოდა საარჩევნო სისტემას.** „კვირის პალიტრა"

თაკო ჩარკვიანი
„კანონისა და სამართლის" დამფუძნებელი

ბურჯანაძის გვერდით დგომა ივანიშვილის წისქვილზე ასხამს წყალს.

„კვირის პალიტრა"

ზურაბ ჯაფარიძე
პარტია „გირჩის" ლიდერი

გრიგოლ ვაშაძესთან მოლაპარაკების მაგიდასთან არ დავჯდები.

„კვირის პალიტრა"

დავით უსუფაშვილი
„ლელოს" ერთ-ერთი ლიდერი

საქართველოში ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ ამ ხელისუფლებას ყველაზე მეტად აქვს მიდრეკილება თვითდაზიანებისკენ, ანუ პოლიტიკურ-მაზოხისტური მიდრეკილება ყველაზე მეტად შეიმჩნევა. **მე ასეთი არ მაგონდება საქართველოში სხვა ხელისუფალი და ხელისუფლება.**

„პალიტრანიუსი"

გიორგი გუგავა
„ლიბერტარიანული პარტიის" ერთ-ერთი ლიდერი

ივანიშვილმა წინაპართა სულებიც რომ გამოიძახოს და საარჩევნო სიაში ჩასვას, „ქართულ ოცნებას" ესეც ვერ უშველის.

„ახალი თაობა"

ორიოდე დღის წინათ საქალაქო სასამართლოსთან „მთავარი არხის“ ხელმძღვანელს ნიკა გვარამიას ყბაში მოხდეს. ალბათ, ესეც ჩვეულებრივი ხულიგნობა იქნებოდა, რომ არა ერთი ფრიად მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც ტელესტუდიაში მამა აბრაამის ბატკნის სახით მჯდომი გვარამიასათვის არავის შეუხსენებია — ზუსტად 2018 წლის 31 მაისს პირდაპირ ეთერში მან თავად მიაყენა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მთვარისა ნავერიანს და დღემდე დაუსჯელი რჩება. დაზარალებული ქალბატონი ამჯერად ხელისუფლებას არა თხოვნით, არამედ ულტიმატუმით მიმართავს:

— როგორ შეიძლება, ვინმეზე ხელის აღმართვა გაგიხარდეს, ყოველთვის პირველი ვილაშქრებდი ფიზიკური ძალადობის წინააღმდეგ, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც გვარამიასთვის მოქნეული მუშტი მესიამოვნა. დიახ, ალალი იყოს ეს მუშტი მასზე, გვარამია საცემია ყველა მართლმადიდებლისგან და ქართველი ქალისგან. არადა, მის უტიფრობას საზღვარი არა აქვს — თურმე, აპირებს, თვალყური მიადევნოს თავდასხმის ფაქტზე დაწყებულ გამოძიებას. იქით, ბობოქრობს, წარმოგიდგენიათ?

— თქვენს საქმესთან დაკავშირებით რა ხდება?

— დაზარალებულად ვარ ცნობილი, მაგრამ დამზარალებელი, ანუ **ნიკა გვარამია,** რომელიც ზაზა სარალიძის მხარდამჭერ აქციაზე თავს დამესხა, კამერების თვალწინ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მომაყენა, დღემდე დაკითხულიც არ არის. კიდევ უფრო ამაზრზენია ჟურნალისტებისა და ხელისუფლების დამოკიდებულება. რატომღაც არცერთ მათგანს არ მოსვლია თავში აზრად, გვარამიასთვის მთვარისა ნავერიანის ცემის ფაქტი შეეხსენებინა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ — აქაოდა, გვარამიას ეს როგორ აკადრესო, მაშინვე საქმე აღძრა ძალადობის მუხლით. **მეტიც არ მინდა, ის ახალგაზრდები დააკავონ ან ჯარიმა დააკისრონ გვარამიაზე ხელის გარტყმისთვის! მთელი ქვეყანა ამ ახალგაზრდების ადვოკატი იქნება!**

მშიშარა გვარამია, დაცვით რომ დარბის აქეთ-იქით და კაცად მოაქვს თავი, რა ეგონა, ვერ მისწვდებოდნენ? ღვთის მადლით, ბევრი გულანთებული ახალგაზრდა ცხოვრობს საქართველოში, რომელსაც გულს ურევს მისი საქციელი და რომელიც დღემდე ელოდება გვარამიასნაირი უსინდისოებისა და დამნაშავეების პასუხისგებას!

ჩემი გასაკეთებელი გააკეთეთ, ბიჭებო, დაგელოცოთ მარჯვენა გვარამიაზე გალაწუნებისთვის!

ამ ხელისუფლებაზეც ახია, დღეს გვარამია და მაჩალიკაშვილი იქით რომ ემუქრებიან და ბოლო ხმაზე აგინებენ „ქართულ ოცნებას“! არ დასაჯეს დამნაშავეები? მიიღეს კიდეც პასუხი!

ნიკა გვარამია მთვარისა ნავერიანზე სიტყვიერი და ფიზიკური ძალადობის მომენტში

მთვარისა ნავერიანი:

დასაჯეთ გვარამია!

ეს თხოვნა არ არის, ულტიმატუმია!

ნიკა გვარამია მას შემდეგ, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობაში ხელი დაარტყეს

დიახ, წერილს წერილზე რომ იღებენ კონგრესმენებისგან და ნაციონალების სასაცილოდ აიგდეს თავი, იმის გამო ხდება, რომ გვარამია და მაჩალიკაშვილი გარეთ დაძრწიან!

მათთვის რომ დროულად მიეჩინათ ადგილი, ჩემზე თავდასხმისთვის პასუხი რომ მოეთხოვათ გვარამიასთვის, დღეს სულ სხვა რეალობაში ვიცხოვრებდით!

— მაჩალიკაშვილის დანაშაული ახსენეთ. რაში სდებთ ბრალს შვილმოკლულ მამას?

— მაჩალიკაშვილი დღევანდელ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე საშიში პიროვნებაა. განა ის არ აპირებდა გოგაშვილის მამის საფლავზე პატარა ბავშვების აფეთქებას? ამის დამადასტურებელი მტკიცებულებები ხომ გამოქვეყნდა? ისეა გაბოროტებული, რომ უკვე შუა რუსთაველზე უდანაშაულო ახალგაზრდის ცემასაც აღარ ერიდება. **ცოცხლად მოსიარულე დენთია, რომელიც რა წამს აფეთქდება, კაცმა არ იცის.** ვერც კი ხვდება, რომ ერთ მშვენიერ დღეს, შესაძლოა, თავადაც აღმოჩნდეს მსხვერპლი. რა წამს ამოწურავს თავის შესაძლებლობებს და აღარ იქნება საჭირო ნაციონალებისთვის, მაშინვე აწევენ ჰაერში. მკვდარზეც ქულებს დაიწერენ.

ყველა, ვინც დღეს ტერორიზმში ეჭვმიტანილ მაჩალიკაშვილს უჭერს მხარს, იდიოტი მგონია!

მაინც, როგორ აძლევთ ამდენის უფლებას? შვილები ხომ გყავთ, არ გეშინიათ ქალაქში მათი გაშვება? მაინცდამაინც, ოჯახში უნდა შემოგივარდეთ, რომ პასუხი აგებინოთ? ვის ელოლიავებით, ნაციონალური მოძრაობის მიერ წაქეზებულ მაჩალიკაშვილს და დამნაშავე გვარამიას?



„მალხაზ მაჩალიკაშვილი დღევანდელ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე საშიში პიროვნებაა!“

დახურეთ მთავარი საინფორმაციო საკანალიზაციო მილი, აყროლდა ქვეყანა!

— თქვენც ხომ იცით, რომ შეუძლებელია, კერძო ტელევიზიის საქმიანობაში ჩაერიოს ხელისუფლება?!

— მე ის ვიცი, რომ გვარამიამ დედა შემიგინა, ფიზიკურად შემეხო, დაზარალებულად მცნო პროკურატურამ და დღემდე მისთვის პასუხი არავის მოუთხოვია, მეტიც, იქით, აძლევენ საშუალებას, სიცრუის ტირაჟირებით ააყროლოს ქვეყანა.

მოკლედ, ან გვარამიას კანონის შესაბამისად აგებინებთ პასუხს, ან მე თავად გავუსწორდები! **ფიზიკურ ტკივილს კიდევ ავიტანდი, მაგრამ ახალგარდაცვლილი დედის სულის შეურაცხყოფას არავის ვაპატიებ, რკინის ქალამნებს ჩავიცვამ და სტრასბურგამდე ჩავალ! აბა, ერთი ვნახოთ, რას ეტყვის ევროპა კაცს, რომელმაც ქალზე ხელი აღმართა?!**

უკანასკნელად ვაფრთხილებ ხელისუფლებას — დასაჯეთ გვარამია. ეს თხოვნა არ არის, ულტიმატუმია!

— წინააღმდეგ შემთხვევაში?

— წინ 2020 წლის არჩევნებია და მე, **მთვარისა ნავერიანი,** რომელიც ნომერ პირველი გულშემატკივარი ვიყავი ამ ხელისუფლების, პირველი გადავხაზავ „ქართულ ოცნებას“. მაქვს საკმარისი ძალა, რომ სხვებსაც მოვუწოდო ბოიკოტისკენ. ჩემ უკან სვანების მთელი არმია დგას და იცოდეთ, ჩვენთან ენის მოჩლექით საუბარი არ გაგივათ. დიახ, **სვანებს ჯერ კიდევ ახსოვთ, როგორ ითბოზდა გადამწვარი სახლის ცეცხლზე სისხლიან ხელებს გიორგი ბარამიძე, რომელიც დღემდე დაუსჯელია.**

რაც შეეხება ნიკა გვარამიას, მინდა, თქვენი გაზეთის ფურცლებიდან ვუთხრა — მაგარი ბიჭი რომ გგონია თავი და დაცვის გარეშე ცხვირს ვერ ჰყოფ გარეთ, შემხვდი პირისპირ! წინააღმდეგ შემთხვევაში, მე ვიქნები ის, რომელიც მალულად კი არ მოგეპარები, პირდაპირ მოვალ და დაგიჟეჟავ მაგ ცხვირპირს და რაც იმ ახალგაზრდებმა ვერ შეძლეს, მე დაგიმატებ!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

სოსო მოგაშვილი
სახელმწიფო უსაფრთხოების ყოფილი მაღალჩინოსანი



ქვეყანას ავარიდეთ საშინელი სისხლიანი ტერორისტული აქტების სერია, განადგურდნენ მსოფლიოში საშიში ტერორისტები და ვინც გადაურჩა სიკვდილს, ისინი ვერ გადაურჩნენ მართლმსაჯულებას. ასე იმარჯვებს სიმართლე!

წინაა სტრასბურგი, იქაც იზეიმებს სიმართლე, რადგან ტერორისტი მსოფლიოს პრობლემაა და არამარტო საქართველოსი. დადგა დუმილის დარღვევის დროც, მე ვიწყებ ამ საქმის შესახებ ყველა არსებული მტკიცებულებისა და ფაქტების თარგმნას და მომზადებას ჩვენს უცხოელ სტრატეგიულ პარტნიორებთან გასაგზავნად. **ყველამ გაიგოს როგორც საზღვარგარეთ, ასევე საქართველოში, რომ ამ** ISIS-ის ტერორისტების უკან იდგა და დგას საქართველოს „მთავარი“ ოპოზიციური პარტია **ნაციონალური მოძრაობა!**

„მარშალპრესი“

ირაკლი ზაქარეიშვილი
ადვოკატი

ჯაბრაილ ხანგოშვილი არის გერმანიაში ლიკვიდირებული ტერორისტის **ზელიმხან ხანგოშვილის** ბიძაშვილი. ჯაბრაილ ხანგოშვილის ბიზნესებიდან ფინანსდებოდა და ფინანსდება ტერორისტული საქმიანობა. ამ უკანასკნელს კავშირი აქვს თურქეთში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის მოსაწყობად, **ფეთჰულა გიულენის** მიერ აკუმულირებული თანხების გათეთრების მცდელობებთან, ხოლო მის ცოლს ბათუმში გახსნილი აქვს საავადმყოფოების ქსელი. **ჯაბრაილ ხანგოშვილი ლიკვიდაციით შემუქრება ტერორისტ ახმედ ჩატაევთან დაკავშირებული ტერორისტების: ზელიმხან ხანგოშვილის, მალხაზ მაჩალიკაშვილისა და თემირლან მაჩალიკაშვილის** ტერორისტულ საქმიანობაში აქტიური მხილების გამო.

„მარშალპრესი“

ზაზა ფირალიშვილი
ფილოსოფოსი



გამოჩნდება ისეთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ამ სიტუაციაში **ალტერნატივას შესთავაზებს ჩვენს საზოგადოებას, ალტერნატივას იმ სამოქალაქო ომისა, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ და „ქართულმა ოცნებამ“ გააჩაღეს ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეზე.** ყველაფერს შთანთქავენ ამ სამოქალაქო ომში.

„რეზონანსი“

ნაციონალები მორიგ ცრუგმირს გვტენიან!

მართალია, დიდმა დავით გურამიშვილმა თქვა — ვინც არა ჰგავს კახაბერსა, მე ვერ ვიტყვი კახაბერადო, მაგრამ ცრუგმირების შექმნა საქართველოში მაინც მოსულა და ეს საქმე განსაკუთრებით ნაცებს ეხერხებათ.

ერთი ასეთი ცინცხალი მაგალითია **პოლიციის მაიორი, საპატრულო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი გიორგი დვალიშვილი,** რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა და მისი პროპაგანდისტული ორგანოები უსამართლობასთან მებრძოლ გმირად, მტარვალ სისტემასთან დაპირისპირებულ მარტოკაცად და მხილების მახვილის მპყრობელად წარმოგვიდგენენ, მაგრამ **მაიორი დვალიშვილი** არც ერთია, არც მეორე და არც მესამე.

მაიორი დვალიშვილი, უბრალოდ, ის კაცია, რომელიც, თურმე, კომპრომატებს თლიდა და ჭერში აწყობდა, ოღონდ, იმიტომ კი არა, რომ „სისტემის მანკიერება ემხილებინა“ და „უსამართლობის“ წინააღმდეგ გაელაშქრა, არამედ იმიტომ, რომ საკუთარი თავი დაეცვა და ჭერში შელაგებული კომპრომატები ხელისუფლების დასაშანტაჟებლად გამოეყენებინა, თუ ამის საჭიროება ოდესმე დაუდგებოდა.

კომპრომატის შენახვასა და საჭირო მომენტში პირადი სარგებლისათვის გამოყენებას კი, მოგეხსენებათ, გმირობა არ სჭირდება და ამის გაკეთება ნებისმიერს შეუძლია, თუ, რა თქმა უნდა, სინდისი გაუშვებს.

აბა, მოდი, საქმის ვითარება კარგად გავსინჯოთ:

პატრულის ყოფილმა თანამშრომელმა გიორგი დვალიშვილმა 2014 წელს ე.წ. სამხრე კამერით გადაიღო, როგორ მიაყენა მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა შინაგან საქმეთა მინისტრის იმჟამინდელი მოადგილის **ლევან იზორიას** ძმამ **ვახტანგ (კიტა) იზორიამ,** რომელსაც, მისი ოჯახის წევრთა ინფორმაციით, ფსიქიკური პრობლემები აქვს და ერთხანს შესაბამისი პროფილის სამედიცინო დაწესებულებაშიც მკურნალობდა.

მოკლედ, **მაიორმა დვალიშვილმა** 2014 წელს გადაიღო ვიდეო, რომელსაც 2020 წლამდე ინახავდა და 6 წლის განმავლობაში იკავებდა თავს, რომ „უსამართლობასა“ და „ნეპოტიზმში“ ემხილებინა მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის პირები, რომლებმაც, თურმე, აიძულეს, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის დაკავებული მინისტრის მოადგილის ძმა გაეთავისუფლებინა.

კი მაგრამ, თუ ყველაფერი მართლა ასე იყო, მაიორმა დვალიშვილმა მაშინვე რატომ არ ატეხა განგაში? მყისიერად რატომ არ გააგებინა საზოგადოებას — ასეთი და ასეთი ამბავი ხდებაო? ბოლოს და ბოლოს, მაშინვე რატომ არ გაიხადა ფორმა პროტესტის ნიშნად — სისტემაში, სადაც ამისთანა უსამართლობა ხდება, ჩემნაირი წმინდა კაცის ადგილი არ არისო!

ახ, შეეშინდა **მაიორ დვალიშვილს?** იფიქრა, ახლა რომ ხმა ამოვიღო და კადრები გავასაჯაროო, სამსახურიდან დამითხოვენ და პრობლემებს შემიქმნიანო? **კი მაგრამ, სასწორის მეორე მხარეს სამართლიანობა, კანონის უზენაესობა, პოლიციელის ღირსება და ძალოვანი სისტემის პატიოსნება თუ იდო?**

ნამდვილი სამოქალაქო გმირი, უსამართლობასთან შეუგუებელი კაცი და პრინციპული პოლიციელი სამართლიანობის, კანონიერებისა და სისტემის გაკეთილშობილების ხათრით პირად კეთილდღეობას გვერდზე არ გადადებდა და საკუთარ კარიერას საქვეყნო საქმის სამსხვერპლოზე არ მიიტანდა?

რაო, ყველას გმირობას ნუ მოვთხოვთ და ყველასაგან მორალური თავგანწირვის მაგალითებს ნუ ველით?

აი, საქმეც ამაშია: **მაიორ დვალიშვილისაგან** გმირობასა და მორალურ თავგანწირვას არც არავინ ითხოვს, იმიტომ, რომ იგი არც გმირია და არც პრინციპულობის განსახიერება, არამედ ერთი უბრალო კაცია, **რომელიც საკუთარ სამსახურს გაუფრთხილდა, საკუთარ ხელფასზე იზრუნა და საზოგადო ჭირზე მაღლა კერძო ინტერესი დააყენა,** რაც დასაძრახი ამბავი სულაც არ არის, მითუმეტეს, ჩვენნაირ გაჭირვებულ ქვეყანაში, მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ **დღეს მავანნი ცდილობენ, ეს უბრალო, არაფრით გამორჩეული, პოტენციურ უსამართლობასა და უკანონობაზე პირადი მოტივებით თვალის დამხუჭავი კაცი სისტემასთან მებრძოლ რაინდად და უსამართლობის წინააღმდეგ ამხედრებულ დევგმირად გამოიყვანონ.**

ახლა თვითონ სისტემას რაც შეეხება: **შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღესაც ისეთივე გახრწნილი და პოლიტიზებული რომ იყოს, როგორიც საკაშვილისა და მერაბიშვილის დროს, ადვილი წარმოსადგენია, რა ბედი ეწეოდა რიგით პოლიციელს, რომელიც გაბედავდა და მინისტრის მოადგილის ძმას თუნდაც კანონიერად დააკავებდა, თანაც, მის არაადეკვატურ საქციელს ვიდეოკამერით გადაიღებდა. ასეთ პატრულს მაშინვე სამსახურიდან გააგდებდნენ და უნდა ელოცა, რომ მხოლოდ ამას თუ დასჯერდებოდნენ.**

გიორგი დვალიშვილი კი, რომელმაც 2014 წელს შინაგან საქმეთა მინისტრის იმჟამინდელი მოადგილის **ლევან იზორიას ძმა** დააკავა, სულ რამდენიმე თვეში დააწინაურეს და რიგითი პატრულ-ინსპექტორობიდან ათეულის მეთაურობამდე ასწიეს, 2017 წელს კი ოცეულის მეთაურადაც დანიშნეს და 2019 წლის მიწურულამდე ამ თანამდებობაზე მუშაობდა. გარდა ამისა, 2016 და 2018 წლებში დვალიშვილს ვადაზე ადრე მიანიჭეს საპოლიციო წოდება, ანუ საყოველთაოდ ცნობილი სლენგი რომ გამოვიყენოთ, „ზვანია“ მოუმატეს.

ბუნებრივია, მთელი ამ ხნის განმავლობაში დვალიშვილი კარიერული წინსვლით ტკბებოდა და სულაც არ ჰქონდა განცდა, რომ უსამართლო სისტემაში მუშაობდა, სადაც მაღალჩინოსნები რიგითებს ჩაგრავენ, მაგრამ 2019 წლის დეკემბერში, როცა დაკავებული თანამდებობიდან გაათავისუფლეს და კადრების განკარგულებაში გადაიყვანეს, მასში „უსამართლობასთან მებრძოლმა გმირმა“ გაიღვიძა.

სხვათაშორის, ისეც არ მომხდარა, რომ ადგნენ და დვალიშვილი პირდაპირ გაათავისუფლეს: იგი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეოსაინფორმაციო სამმართველოში უფროსი ინსპექტორის თანამდებობაზე მუშაობდა და შესთავაზეს სხვა, ოღონდ იმავე რანგის თანამდებობაზე გადასულიყო, რაზეც უარი განაცხადა.

არ ვიცი, **დვალიშვილს** ჰქონდა თუ არა იმის იმედი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ ხელმძღვანელობას, მით უფრო, **მინისტრ გომელაურს** 6 წლის წინათ იზორიაზე გადაღებული კადრებით დააშანტაჟებდა და არც ის ვიცი, რამდენად ჰქონდა ამის მცდელობა, მაგრამ ფაქტია, რომ რუდუნებით შემონახული კომპრომატი კარიერული მიზნებისათვის არ გამოადგა. **საერთოდ, ინფორმირებული ადამიანებისაგან მსმენია, რომ გომელაური კერკეტი კაკალია, რომელთანაც შანტაჟითა და მსგავსი ინსინუაციებით კაციშვილი ვერას გახდება და დვალიშვილს რომ ეცადა, ისიც ვერაფერს გამოადნობდა.**

და ერთიც: ჩვენს ხელთ არსებული ოფიციალური ინფორმაციით, **გიორგი დვალიშვილის** მეუღლე **ია დვალიშვილი** 2016 წლიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობს და მცხეთის პოლიციის რაიონულ სამმართველოში უბნის ინსპექტორ-გამომძიებლის თანამდებობა უკავია. გარდა ამისა, **დვალიშვილის სიმამარი და ცოლისდაც** საჯარო სამსახურში არიან — პირველი მცხეთის მერიაშია დასაქმებული, მეორე კი სასწრაფო დახმარების ექიმია და სულ ცოტა ხნის წინათ მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორმა სიგელითაც დააჯილდოვა, ეს ყოველივე კი კიდევ ერთხელ აბათილებს გვარამიას ტელებორდელისა და ნაცმოძრაობის სხვა პროპაგანდისტულ რუპორთა „განგაშის ზარებს“, თითქოს „სისტემის მამხილებელ გმირს“ **გიორგი დვალიშვილსა** და მის ოჯახს სახელმწიფო დევნის და ავიწროებს!

მოკლედ, **გვარამიას ტელებორდელის მიერ ფართოდ გაპიარებულ მაიორ დვალიშვილს შევიწროებულის არაფერი ეტყობა, ნაცპარტიის მცდელობა კი, სამართალდამცავი სისტემის დემონიზაცია ხელოვნურად გამოჩორკნილი „გმირების“ მეშვეობით მოახდინოს, ამჯერადაც იქ გაწყდება, სადაც ვიწროა!**

მაიორმა დვალიშვილმა მაშინვე რატომ არ ატეხა განგაში? მყისიერად რატომ არ გააგებინა საზოგადოებას – ასეთი და ასეთი ამბავი ხდებაო? ბოლოს და ბოლოს, მაშინვე რატომ არ გაიხადა ფორმა პროტესტის ნიშნად – სისტემაში, სადაც ამისთანა უსამართლობა ხდება, ჩემნაირი წმინდა კაცის ადგილი არ არისო!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

გულიკო კვირკველია

საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროსის ლევან იზორიას დედა

ნაცებისა და მათი პარტიული ტელევიზიის მიერ განხორციელებული უბინძურესი პროპაგანდის თითოეულმა შემოქმედმა ძალიან კარგად იცის, რომ ჩემს შვილს, **ლევან იზორიას** ძმას აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, ის გადაყვანილი იყო სამკურნალოდ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში და დღემდე აგრძელებს მკურნალობას. **იმ კონკრეტული ინციდენტის დროსაც მას ჰქონდა ჯანმრთელობის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა და მხოლოდ და მხოლოდ ზემოთქმული მიზეზის გამო გამოხატავდა გარკვეულ აგრესიას.** მიუხედავად ამისა, ბოროტების შემოქმედებმა დაიწყეს ცილისმწამებლური კამპანია, პარტიული ტელევიზიის სიუჟეტს მოჰყვა პოლიტიკური შეფასებები და ერთ ხმაში, მწყობრად აგრძელებენ ტალახის სროლას. მათთვის არ არსებობს არანაირი მორალური ზღვარი. თქვენ, ამ კამპანიის შემოქმედებო, არ გაქვთ სამშობლო, არ გყავთ ოჯახები, არ გაქვთ არც სახელი და არც გვარი. თქვენ ხართ ერთი კრებსითი ბოროტება!

„აიპრესი“

ნათია საკანდელიძე

დათუნა საკანდელიძის დედა

ჩემი სამყარო მაქვს, სადაც ჩემი შვილი ცოცხალია, დათუნა სულ მელაპარაკება, მიცინის, ამბებს მიყვება, შეჭრილ თუ წამოზრდილ თმებს მაჩვენებს და მეკითხება: — მიხდება?

შვილის გარეშე შენ ის აღარ ხარ, რაც იყავი და ვეღარასოდეს იქნები.

არც სუბელიანი ვიცოდი ვინ იყო, ხატი და ბიბლია რომ მოიტანა. ბოდიში რომ მოგვიხადა, ვერც მივხვდი, რისთვის გვიხდიდა ეს კაცი ბოდიშებს... მერე ზაზას ვუთხარი და ზაზამ მითხრა, ვინც იყო.

ვბრაზობ თუ არა რომელიმეზე? არც კი ვფიქრობ მაგაზე.

მინდა, აღიარონ და სიმართლე თქვან, მერე ვინ როგორ დაისჯება, უფალს მივანდობ, არასოდეს არცერთი არ დამიწყევლია...

ერთ-ერთ მშობელს მოსვლა უნდოდა, ეს არ იყო კალანდიას მშობელი, მაშინ არავისთან საუბარი არ მინდოდა, მერე აღარ გაუმეორებია თხოვნა, ახლა რომ მოვიდეს, დაველაპარაკები, მოვუსმენ.

„ალია“

ზაზა საკანდელიძე

დათუნა საკანდელიძის მამა

მე წლებს არ ვითვლი, თუ უნდათ, ყველა დღესვე გამოუშვან, მთავარია, ამ საქმეზე სიმართლე დადგინდეს.

„ახალი თაობა“

ჯეფრი სილვერმანი:

ივანიშვილსა და გახარიას ახსოვდეთ – ჟვანიას გავლენაც ჰქონდა, მხარდაჭერაც, მაგრამ არც „ეფბიაიმ“ დაიცვა და არც ამერიკის მთავრობამ!



საქართველოში ამერიკის ახალი ელჩის კელი დეგნანის ჩამოსვლას ეხმაურება ამერიკელი ჟურნალისტი, ჟურნალ „ვეტერანს თუდეის“ საქართველოს ბიუროს ხელმძღვანელი ***ჯეფრი სილვერმანი:***

— ამერიკის ახალი ელჩის **კელი დეგნანის** ჩამოსვლით საქართველო დიდი ცვლილებებისა და დესტაბილიზაციის საფრთხის ქვეშ დგება. შიდა და გეოპოლიტიკური თამაშები სწორედ ახლა იწყება, **თქვენი ზეპარტიული გაზეთის „ასავალ-დასავალის“ საშუალებით ვაფრთხილებ როგორც საქართველოს მთავრობას, ისე ქართველ ხალხს:** კელი დეგნანის სახელი დაკავშირებულია ამერიკის საზღვაო ფლოტთან, რომელიც ბიოლოგიურ პროექტებზე მუშაობს — საქართველოს საზღვაო ფლოტიც ჩართულია ამ პროექტებში. სხვადასხვა დროს დეგნანი მუშაობდა იტალიასა და კოსოვოში ამერიკის დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელის მოადგილედ, ნატოსა და შემდეგ თურქეთში ამერიკის საელჩოში იყო პოლიტიკური მრჩეველი, მუშაობდა ავღანეთში... ასე რომ, ძნელი მისახვედრი არ არის, ამ ქალბატონის შემდგომი ნაბიჯები, იგი ხომ სულით სამხედროა.

— ესე იგი, შესაძლოა სიტუაცია დაიძაბოს?

— არ დაგავიწყდეთ, ამერიკის მიერ კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებამ რუსეთს რამხელა მორალური ბიძგი მისცა, დამოუკიდებლად ეცნო სამხრეთ ოსეთი (სამაჩაბლო) და აფხაზეთი. გაიხსენეთ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ამერიკის თამაში ორმაგი სტანდარტებით. საქართველომ დაკარგა ტერიტორია, დაიღუპნენ ახალგაზრდები და დღეს ამ ტერიტორიის დაბრუნება საეჭვოა. **ცნობილია რა კელი დეგნანის პოზიცია კოსოვოსთან დაკავშირებით, არა მგონია, მკვეთრი ნაბიჯები გადადგას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად.**

— ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია, დონალდ ტრამპი საქართველოს გულშემატკივრად მოიაზრება...

— მნიშვნელობა არა აქვს, ვინ არის დღეს ამერიკის პრეზიდენტი და, საერთოდ, რა ჰქვია ამერიკის ელჩს, მთავარია ერთი რამ: **მათთვის საქართველო და ეს რეგიონი ოპერატიული ბაზაა და მეტი არაფერი.** ეს ქვეყანა ახლოს არის ირანთან, თურქეთთან, უკრაინასთან და აზერბაიჯანთან. როცა მოუნდებათ, მაშინ შეეცდებიან სიტუაციის არევას — მოიგონებენ სხვადასხვა ფერის რევოლუციას, გნებავთ, უკრაინულ მაიდანს...

ტრამპი საქართველოზე

ფიქრობს როგორც ლოკაციაზე და არა ისე, როგორც დიდი კულტურის მქონე ქვეყანაზე. რუსეთისა და თურქეთის მეზობლად საქართველოს არსებობა მათ გზას უხსნის არალეგალური მოქმედებებისათვის – ეს იქნება საბანკო საქმიანობა თუ იარაღის გაყიდვა.

ტრამპი საქართველოში ყველაზე მეტად დაინტერესებულია ჩინეთის აქტივობებით. დააკვირდით, აქ როგორ მუშაობს ჩინეთი? — ჩუმად. ჩინეთს საქართველოში ხანგრძლივი გეგმა აქვს და სწორედ ეს უქმნის დისკომფორტს ყველა იმ ქვეყანას, რომელთაც საკუთარი მიზნებისათვის საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება სურთ. უპირველესად, ვგულისხმობ ამერიკასა და რუსეთს. კორონავირუსი და მსგავსი საკითხები პოლიტიკისათვის ლირიკაა.

— საქართველოს მთავრობისადმი კონგრესმენების წერილები ამერიკის მხრიდან დესტაბილიზაციის მცდელობად განიხილება?

— ამ კონგრესმენებს ერთ-ერთი კომპანიიდან ფული გადაუხადეს და ამათაც წერეს წერილები. ეს კომპანია სირიის ოპერაციებშიც მონაწილეობდა, ჩეჩენ მებრძოლებს ტრანზიტი გაუკეთეს თურქეთში. ამას გარდა, მთავრობის წევრების საჯარო გამოსვლები ითარგმნება ისე, როგორც ეს მთავრობის მოწინააღმდეგეებს აწყობთ და ფეიკნიუსებით გააქვთ ინფორმაცია. ამას არავინ აკონტროლებს და პასუხს არავინ ითხოვს. ამიტომაც გამოხტება ხოლმე „ენდიაი“ და „აირაი“ — ხალხი მთავრობას არ ენდობა და ოპოზიციას უფრო მეტი მხარდამჭერი ჰყავსო. კონგრესმენებიც და „ენდიაი“-„აირაიც“ იმათ მოსაზრებებს იმეორებენ, ვინც აფინანსებს.

რაც შეეხება ტრამპს — ეთანხმება თუ არა ამ კონგრესმენებს?

— ტრამპი ეთანხმება ტრამპს, ანუ საკუთარ ინტერესებს. ზოგიერთი იდიოტი კონგრესმენი ტრამპსაც გადაკიდებული ჰყავს, ხომ ხედავთ, იმპიჩმენტიც მოუწყვეს, მაგრამ ვერ მოერევიან.

— რამდენად მოიაზრება სააკაშვილი ამერიკის გეგმებში, რამდენიმე დღის წინათ მის მცდელობას, ამერიკის სახელმწიფო მდივან მაიკ პომპეოს შეხვედროდა, ამ უკანასკნელმა არასერიოზული უწოდა...

— მსგავსი საქციელი — სასტუმროში ჩასაფრება და ამ გზით ამერიკელ პოლიტიკოსებთან წამიერი გამოჩენა, რბილად რომ ვთქვა, საკუთარი თავის მასხრად აგდებაა. პომპეოს სააკაშვილის სიახლოვეს რომ გაევლო, იქვე ჩასაფრებული ჟურნალისტები გამოხტებოდნენ, სააკაშვილი პომპეოსთან შეხვედრიდან გამოვიდა, საქართველოში აბრუნებენო. თვითონაც გადაიღებდა ვიდეოს და ახლა რომ თითი აქნია, არცერთი ჩინელი საქართველოში არ დავინახოო, თითქოს მაგან არ ჩამოასახლა აქ ჩინელები და თურქები... **სააკაშვილს ერთადერთი სული აქვს, ქართველებს დაერიოს და ციხეში ჩაყაროს!**

სააკაშვილი უნდა გაქრეს პოლიტიკური ასპარეზიდან, მისმა ყველა პოლიტიკურმა ტრანსპორტმა გასასვლელი პუნქტი დატოვა, იქნებ შეხტომა მაინც მოასწროს. ნუთუ, ამ ოპოზიციას მისი ნოსტალგია მართლა აქვს? მგონია, რომ სიტუაციის ასარევად იყენებენ და ძალიან კარგად იციან, რომ შანსები არ გააჩნია!

— უშვებთ, რომ პომპეო სააკაშვილს კულისებში მაინც შეხვდებოდა?

— პომპეო თუ ისეთი სულელია, რომ სააკაშვილს შეხვდეს, მაშინ ამერიკის სამსახურები წარუმატებლობისათვის განწირული არიან. ეს ამბავი აუცილებლად გაჟონავს და ამას თვითონ სააკაშვილი გააკეთებს. **მისთვის უმჯობესია თურქეთში წასვლა, დახმარების მისაღებად მუხლებზე დაჩოქება, იქნებ ასლან აბაშიძის ჩრდილის ქვეშ მაინც მართოს აჭარა.**

— როგორია დღეს ბიძინა ივანიშვილისა და გიორგი გახარიას რეიტინგი მსოფლიო პოლიტიკურ ორბიტაზე, გახარია ამერიკის ახალდანიშნულ ელჩს შეხვდა...

— ივანიშვილსა და გახარიას გავლენა აქვთ, ელჩებიც შეხვდებიან და პარლამენტარებიც, მაგრამ ახსოვდეთ და არ დაივიწყონ, როგორ გაწირეს ზურაბ ჟვანია, რომელსაც დიდი გავლენაც ჰქონდა და მხარდაჭერაც. როცა მოუნდათ, გვერდზე გასწიეს და არც „ეფბიაიმ“ დაიცვა, არც ამერიკის მთავრობამ — გააჩნია, კონკრეტულ მომენტში საით გადაიხრება სტრატეგიულ პარტნიორთა ინტერესები. ამიტომ

ივანიშვილსა და გახარიას ვურჩევ, იმოქმედონ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, უყვარდეთ თავიანთი ქვეყანა – ფრთხილად იყვნენ ხალხთან, ბოლომდე ნუ გაუცრუებენ იმედს და არჩევანს ცუდსა და უარესს შორის ნუ გააკეთებინებენ.

ქართველი ბევრს ითმენს, მაგრამ ერთ დღეს, როცა მოთმინების ფიალა აევსება, წერტილს დასვამს და უკან არ მოიხედავს!

ესაუბრა

ქეთევან ხამიაშვილი

გვარამიას არ „ენდიაი“-ო!





საქართველოში „ენდიაი“-სა და „აირაი“-ს სოციოლოგიურ კვლევებად წოდებულ პრონაცურ ვირეშმაკობებზე იმდენი რამ ითქვა და დაიწერა, რომ, მგონი, ამდენი ყურადღება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხისადმი რომ დაეთმოთ, ვინძლო, აქამდე ეს ჩვენი ძირძველი ქართული მიწები დაგვებრუნებინა კიდეც! თუმცა, ამ წერილის დაწერა არანაკლებ გამოტორნტონებული გვარამიას „სოციოლოგიურმა კვლევებმა“ გადაგვაწყვეტინა!

ლორა ტორნტონის „ენდიაი“-ს ბოლო კვლევების სახალხო გაშაყირების ექო ჯერაც არ იყო მიწყნარებული, რომ ნიკა გვარამიამ თავისი „მთავარი არხის“ ეთერში არნახული „ენდიაიობა“ მოაწყო.

ტელეკითხვა ასეთი იყო: **„როგორ აფასებთ ბიძინა ივანიშვილის 8-წლიან მმართველობას?“** და პასუხების 4 ვარიანტი: **„სრულიად დადებითად“, „მეტ-ნაკლებად დადებითად“, „მეტწილად უარყოფითად“ და „სრულიად უარყოფითად!“**

როგორც კი ეს „გამოკითხვა დაიწყო, 50 „გამოკითხულიდან“ 96-მა პროცენტმა მყარად უპასუხა, რომ **„სრულიად უკმაყოფილოა“** ბიძინა ივანიშვილის „8-წლიანი მმართველობით“, რასაც გვარამიამ, სულ ცოტა, 9 თვე წაამატა, მაგრამ ჯანდაბას!

სადღაც, ერთი საათის შემდეგ კვლავ შევამოწმეთ მწვანეპიჯაკიანი ნიკუტას „პედერასტული სოციოლოგია“ და 7543 „გამოკითხულიდან“ უარყოფითად განწყობილი ისევ 96 პროცენტი იყო!

გადაცემაც ზუსტად ასეთი შედეგით დასრულდა: **თითქმის 10 000 გამოკითხულიდან ბიძინა ივანიშვილის „8-წლიანი მმართველობა“ „სრულიად უარყოფითად“ ისევ და ისევ 96 პროცენტმა შეაფასა!** დიახ, ეს 96 პროცენტი ორსაათიანი გადაცემის განმავლობაში, პირველი წუთიდან ბოლო წამამდე, არც კი შეცვლილა, თუ მეასედებით თამაშს არ ჩავთვლით!

ეს ერთ რამეს ნიშნავს: **ნიკუტამ წინასწარ გამოწერა „ბიძინა ივანიშვილის 8-წლიანი მმართველობით“ „სრულიად უკმაყოფილოთა“ 96 პროცენტი და ეს შედეგი, რომ იტყვიან, ჩააბეტონა!** არადა, რომ ჰკითხო, „სიმართლისა და ობიექტურობისთვის წამებულ ტელევიზიად“ ასაღებს თავის, უფრო სწორად, სააკაშვილის ჯიბის ტელებორდელს!

ასე რომ, როგორც ლორა ტორნტონის „ენდიაი“-ს არ უნდა ენდოს კაცი, ისევე არც გვარამიას არ უნდა „ენდიაი“-ო!

გიორგი გიგაური

საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნები 30 იანვარს უნდა გამართულიყო, მაგრამ 24 თებერვლისათვის გადაიდო, მიზეზად კი ის დასახელდა, რომ მოქმედი პრეზიდენტის გოჩა სვანიძის კონკურენტებს — ბაჩო ხურციძესა და ირაკლი აბუსერიძეს საარჩევნო კამპანიის წარმოებისათვის დრო არ ჰყოფნიდათ.

თემურ ბენდიაშვილი:
15 წელია, საქართველოს რაგბის კავშირი ვაჭრუკანების ხელშია და ამას ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი უნდა დაესვას!

ჩვენი დღევანდელი რესპონდენტი, ქართული რაგბის სახელოვანი წარმომადგენელი, სპორტის ოსტატი, საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი, ტიტულოვანი სარაგბო კლუბის თბილისის „ლოკომოტივის“ პრეზიდენტი **თემურ ბენდიაშვილი,** რომელიც საბჭოთა კავშირის ნაკრებშიც უთამაშია და საქართველოს ნაკრებისთვისაც უთავკაცია, რაგბის კავშირის პრეზიდენტის არჩევნებში მხარს საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილ კაპიტანს **ირაკლი აბუსერიძეს** უჭერს, ფედერაციის დღევანდელ ხელმძღვანელობას კი მწვავედ უპირისპირდება:

— ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში, რაც რაგბის კავშირს **გოჩა სვანიძე** ხელმძღვანელობს, ქართულმა რაგბმა დიდი დაღმასვლა განიცადა. შედეგად, რაგბში მსოფლიო თასზე გასასვლელად ვემზადებოდით და ვერ გავედით, ეროვნულმა ნაკრებმა კი იაპონიაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე კრახი განიცადა. წარმოიდგინეთ, მთელი ოთხი წლის განმავლობაში იმისათვის ვემზადებოდით, რომ მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთადერთი თამაში მოგვეგო — ფიჯი დაგვემარცხებინა და ჯგუფიდან გავსულიყავით, რაც მომდევნო მსოფლიო ჩემპიონატზე ავტომატურად დაგვიზღვევდა ადგილს, მაგრამ 45:10 დავმარცხდით და მთელ მსოფლიოში შევრცხვით.

— საქართველოს ნაკრების მაღალ დონეზე მომზადება რაგბის კავშირის პრეზიდენტის პრეროგატივა იყო თუ მწვრთნელების?

— რაგბის კავშირის ხელმძღვანელობას ნაკრების მწვრთნელებისაგან რეგულარულად უნდა მოეთხოვა ანგარიში, თუ როგორ მიდიოდა გუნდის მზადება, უნდა ენახათ, რა ხარვეზებს ჰქონდა ადგილი და რისი გამოსწორება იყო საჭირო, მაგრამ **ფედერაციის პრეზიდენტი ამას როგორ გააკეთებდა, როცა მარტო კომერციაზე ფიქრობს, რაგბის გაგებაში არ არის და კავშირის გამგეობაშიც ისეთი ხალხი ჰყავს შეყრილი, რომლებმაც არ იციან, რაგბი რა არის?**

— გოჩა სვანიძე ყოფილი მორაგბეა და თქვენ ამბობთ, რომ რაგბის გაგებაში არ არის?

— სვანიძეს დიდი რაგბი არასოდეს უთამაშია და როცა თამაშობდა, არაფრით იყო გამორჩეული, მერე კი მთელი 30 წლის განმავლობაში რაგბისათვის არაფერი გაუკეთებია.

— მაშ, რაგბის კავშირის პრეზიდენტი რა დამსახურების გამო გახდა?

— **სვანიძე** რაგბის კავშირის პრეზიდენტი იმიტომ გახდა, რომ მისმა წინამორბედმა **ზაზა ნიჟარაძემ** და კიდევ იმის წინა პრეზიდენტმა **მერაბ ანთაძემ** დიდი რეკომენდაციებით აღჭურვეს. სამივეს ვაჭრული სული და რაგბის მოედნებისათვის განკუთვნილი მიწების გაყიდვის დაუოკებელი სურვილი აერთიანებს. დიახ, **15 წელია, საქართველოს რაგბის კავშირი ვაჭრუკანების ხელშია და ამას ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი უნდა დაესვას!**

სვანიძემ წინა არჩევნები იმით მოიგო, რომ გამგეობის წევრებს დაჰპირდა, მიწას გავყიდი და იქ რომ კორპუსი აშენდება, ბინებს დაგირიგებთო.

— ასეთი რა მიწები აქვს რაგბის კავშირს?

— რაგბის კავშირს მთავრობამ ჯერ კიდევ წლების წინათ გადასცა მიწა ვაკეში, „მზიურის“ ტერიტორიაზე, სადაც რაგბის მოედანი უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ რაგბის კავშირის ხელმძღვანელობამ მოედნის მაგივრად ფულის გაკეთება გადაწყვიტა. **ვაკეში მიწის გაყიდვას ჯერ კიდევ ანთაძის პრეზიდენტობის დროს ცდილობდნენ, მერე ნიჟარაძემ თითქმის ბოლომდე მიიყვანა ეს საქმე და ახლა სვანიძემ დააგვირგვინა.**

— ვის მიჰყიდა რაგბის კავშირმა მოედნისათვის განკუთვნილი მიწა?

— სამშენებლო კომპანია **„ანაგს“** მიჰყიდეს და, ალბათ, მალე კორპუსს წამოჭიმავენ, არადა, ვაკეში, ვერაზე, სოლოლაკში და საბურთალოზეც კი ერთი რაგბის მოედანი არ არის, რომ ბავშვებმა ითამაშონ და რაგბის ანბანას ეზიარონ.

— იქნებ აპირებენ, რომ მიწის გაყიდვით მიღებული თანხა რაგბის განვითარებას მოახმარონ?

— სვანიძე და მისი დამქაშები რაგბის განვითარებაზე რომ ფიქრობდნენ, რაღა გვიჭირდა? მაგათ მხოლოდ მერკანტილური აზრებით აქვთ თავი გამოტენილი და კომერციაზე ფიქრობენ, არადა, როცა საქმე რაგბის მოედანს ეხება, სადაც ბავშვებმა უნდა ითამაშონ, ჯანსაღ ცხოვრებას მისდიონ, ქუჩას, ნარკოტიკებს და ათას უბედურებას მოშორდნენ, რომელ კომერციაზე შეიძლება საუბარი?! **პირდაპირ ვეუბნები სვანიძეს და მის ამფსონებს — როცა ბავშვებს მიწას უყიდით და მოედანსართმევთ, ნარკოდილერებზე უარესები ხართ!**

— ე.ი. თქვენი მკაფიო პოზიციაა, რომ რაგბის კავშირის დღევანდელი ხელმძღვანელობა უნდა წავიდეს?

— უნდა წავიდნენ, აბა, რა უნდა ქნან?! ყველაფერი წააგეს, ქართული რაგბი ლამის კატასტროფამდე მიიყვანეს, გასულ წელს იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატზე თავი მოგვჭრეს და კიდევ რა ნამუსით აცხადებს სვანიძე პრეტენზიას, რომ ქართულ რაგბს უხელმძღვანელოს?!

— რატომ მიგაჩნიათ, რომ რაგბის კავშირის პრეზიდენტი ირაკლი აბუსერიძე უნდა გახდეს?

— **ირაკლი აბუსერიძემ** საქართველოს ნაკრებში 15 წელი ითამაშა და აქედან 9 წლის განმავლობაში კაპიტანი იყო, რაც მის ლიდერულ თვისებებზე, წინამძღოლობის უნარსა და ავტორიტეტზე მეტყველებს. აბუსერიძეს მარტო საქართველოში კი არა, მსოფლიო რაგბის სამყაროშიც იცნობენ და აფასებენ. რაც მთავარია, პატიოსანი კაცია, ვაჭრული სული არა აქვს და რაგბს მერკანტილურ ინტერესებზე არ გაყიდის.

მოკლედ, მხარს ვუჭერ ირაკლი აბუსერიძეს და რაგბის კავშირის პრეზიდენტი სწორედ ის უნდა გახდეს!

— რას ეტყოდით ქართული რაგბის იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც მხარს მოქმედ პრეზიდენტ გოჩა სვანიძეს უჭერენ?

— ვინც სვანიძისათვის ხმის მიცემას აპირებს, იმათ მხოლოდ ერთ რამეს ვეტყვი: არჩევანი გააკეთეთ არა მერკანტილური მიზნებიდან გამომდინარე, არამედ გულწრფელად და რაგბის სასარგებლოდ.

სხვათაშორის, წინა არჩევნებში სვანიძეს მხარი ბევრმა გავლენიანმა მორაგბემ დაუჭირა და იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატზე განცდილი კრახი, ის სირცხვილი, რაც მსოფლიოს წინაშე ვჭამეთ, მათ სინდისზეც არის. ახლა მაინც კარგად დაფიქრდნენ და იმავე შეცდომას ნუ დაუშვებენ!

რაგბის კავშირის მოქმედი პრეზიდენტი გოჩა სვანიძე

„პირდაპირ ვეუბნები სვანიძეს და მის ამფსონებს – როცა ბავშვებს მიწას უყიდით და მოედანს ართმევთ, ნარკოდილერებზე უარესები ხართ!“

„ყველაფერი წააგეს, ქართული რაგბი ლამის კატასტროფამდე მიიყვანეს, გასულ წელს იაპონიის მსოფლიო ჩემპიონატზე თავი მოგვჭრეს და კიდევ რა ნამუსით აცხადებს სვანიძე პრეტენზიას, რომ ქართულ რაგბს უხელმძღვანელოს?!“

ირაკლი აბუსერიძე

„მხარს ვუჭერ ირაკლი აბუსერიძეს და რაგბის კავშირის პრეზიდენტი სწორედ ის უნდა გახდეს!“

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ამირან გამყრელიძე
დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი



თუ ადამიანს აქვს ხველა, მაღალი ტემპერატურა, სუნთქვის უკმარისობა და ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჩინეთში იმოგზაურა, **აუცილებელია, დარეკონ ცხელ ხაზზე — 15 05 ან 116001 ან მიმართონ ექიმს და საქართველოში არსებულ ინფექციურ საავადმყოფოებს.**

„პირველი არხი“

ნინო გელანტია
ჩინეთში მცხოვრები ქართველი პედაგოგი

პეკინში ამ ეტაპზე 70-მდე ადამიანია ინფიცირებული და ერთიც არ გარდაცვლილა. **საქართველოში რომ მსგავსი რამ მომხდარიყო, ალბათ, პანიკისგან გარდაცვალების უფრო მეტი შემთხვევა დაფიქსირდებოდა. პეკინში ყველას სჯერა, რომ ძლიერი სახელმწიფოა, რომელსაც ვირუსებთან ბრძოლის გამოცდილებაც აქვს და პრობლემა მალე მოგვარდება.**

2002-2003 წლებში ჩინეთს დაახლოებით მსგავსი ვირუსი აქვს გავლილი, რომელიც ღამურის ხორციდან გადადიოდა ადამიანზე. ახლა ვარაუდობენ, რომ გველის ხორციდან ან კრევეტებიდან, ზღვის პროდუქტებიდან გადავიდა. არსებობს ვერსია, რომ გველი შეიძლება, დაინფიცირებული ყოფილიყო ღამურისგან.

„სარკე“

ქეთევან ზარნაძე
პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი

ჩვენს ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემას ჩვეულებრივ ვირუსთან ბრძოლა უჭირს და „არაჩვეულებრივს“ დაამარცხებს? ან კორონავირუსის მატარებელი თუნდაც ერთი ადამიანი სად უნდა მოათავსონ, არიან ამისთვის მზად? როგორ უნდა უმკურნალონ? გაუმკლავდებიან პანდემიას, თუნდაც ეპიდემიას? **ვფიქრობ, აღნიშნული საკითხი ჩინიანს და უჩინოს დღეს ერთნაირად უნდა აწუხებდეს, რადგან, თუ ღმერთმა გაგვწირა, მავანნი წითელ ხიდამდეც ვერ მიაღწევენ.** მანამდე კი „კარანტირებულ ქვეყანაში“ ეკონომიკა ბოლომდე ჩამოიქცევა.

„საერთო გაზეთი“

შალვა ნათელაშვილი
ლეიბორისტული პარტიის წევრი

მსოფლიოს უტევს კობრის ჩინური ქვესახეობიდან წარმოშობილი კორონავირუსი, რომელიც უზარმაზარი საფრთხეა კონტინენტის ცენტრში მდებარე საქართველოსთვის.

„პირველი არხი“

მაია ნიკოლეიშვილი: ამ კონგრესმენებს ისევ ამერიკის მამაძაღლების მოყვანა სურთ საქართველოს ხელისუფლებაში და მოსახლეობის განწყობას არაფრად აგდებენ!

„ბოკერია და ნაცები დესტრუქციული ნარჩენებია, რომლებსაც ბოლო დიდხანს ასდით“, — ამბობს დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი და ამერიკელი კონგრესმენების მიერ საქართველოს მთავრობისადმი გამოგზავნილ წერილებზე საკუთარ მოსაზრებას გვიზიარებს:

— ამერიკელი კონგრესმენების წერილები ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებებში აღწერილ იმ სამკუთხა წერილებს ჰგავს, ომიდან რომ მოდიოდა და ცუდი ამბის მოლოდინში, ხალხს შიში იპყრობდა.

ეს წერილები უკვე ჩვენი შეურაცხყოფის პიკია, ქართველი ხალხის განწყობა ამერიკის მიმართ შეიცვალა და მითიც დაინგრა.

რომ მეგონა, თხები და უზრდელები ჩვენს პარლამენტში გვყავდა, თურმე, ამერიკის კონგრესშიც ჰყოლიათ. კონგრესმენებმა საკუთარ თავს მანიფესტირება გაუკეთეს — **„ენდიაიმ“ და „აირაიმ“ დაიწყეს და კონგრესმენებმა დააგვირგვინეს!**

— რატომ უჭერენ მხარს ნაციონალურ მოძრაობას?

— ნაციონალური მოძრაობა და ოპოზიციად წოდებული დესტრუქციული ძალები საქართველოს მტრები არიან, ამერიკელი კონგრესმენები ამათ თვლიან ადამიანებად და მხარდაჭერას უცხადებენ? თუ ასე გააგრძელეს, ქართულ-ამერიკული პატრნიორობა დეკლარირებულად მხოლოდ ქაღალდზე დარჩება და ამერიკა ქართველი ხალხისგან განხიბვლას მიიღებს. **ამ კონგრესმენებმა იცოდნენ, რომ იმ ნარჩენებს, ვისაც ასე გამალებით იცავენ, ხალხი ეზიზღებათ, ანგარიშსწორებაზე არიან გადასული, პოლიცილებს თავში ურტყამენ...** ერთმა ნაცნობმა მითხრა — მაღაზიაში ნაციონალებს გადავეყარე, ცოლ-შვილთან ერთად რომ არ ვყოფილიყავი, აუცილებლად გავლახავდი და ამის გამო ჯარიმის გადასახდელადაც მზად ვიყავიო. ამათ მიმართ მეც ასეთივე განწყობა მქონდა, 21-ე საუკუნეში 37 წელი რომ მომიწყვეს და ის დამაბრალეს, ფიქრადაც რომ არ მომსვლია. 11 წლის მერე მივიღე რეაბილიტაცია და ახლა ტრავმირებული ვარ ამ კონგრესმენთა წერილების გამო.

— მათ მხარდაჭერას შეუძლია ხელისუფლებაში ნაცების დაბრუნება?

— ამერიკის მიერ მოყვანილი მთავრობები გვინახავს — დასვამდნენ იმას, ვინც სურდათ, მერე კი იმ ქვეყნებში სამოქალაქო ომი ჩაღდებოდა და სისხლი იღვრებოდა. ამ შემთხვევაში დონალდ ტრამპს არ ვგულისხმობ — მას სწორედ ასეთი კონგრესმენები და სენატორები უშრობენ სისხლს თავის ქვეყანაში. **ამ კონგრესმენებს ისევ ამერიკის მამაძაღლების მოყვანა სურთ საქართველოს ხელისუფლებაში და მოსახლეობის განწყობას არაფრად აგდებენ.**

— ეს წერილები მომავალში საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაზე ნეგატიურად აისახება?

— საქართველო უკვე ორ კედელს შუაა. უწინ რუსეთის კედელი იყო აღმართული და ახლა ზურგიდან ამერიკამ აღმართა კედელი. კონგრესმენებმა სწორედ იქიდან ჩაგვარტყეს. იმედი მაქვს, ამერიკის ახალი ელჩი ვითარებას სასიკეთოდ შეცვლის. **ამერიკელებმა უნდა იცოდნენ, რომ კავკასიის რეგიონში საქართველოზე ერთგული პარტნიორი არ ეყოლებათ, გაუფრთხილდნენ, როგორც ბრილიანტს.** ბოკერია და ნაცები არ არის საქართველო, დესტრუქციული ნარჩენებია, რომლებსაც ბოლო დიდხანს ასდით.

— ახალი ელჩი კელი დეგნანი კოსოვოში ამერიკის მისიაში მსახურობდა...

— ყველამ კარგად ვიცით, რა მოხდა შუაგულ ევროპაში, ვერ დაიცვეს სერბეთი და მისი დაბომბვა დაუშვეს. ფრთხილად ვიყოთ, საქართველოშიც არ მოხდეს მსგავსი სიტუაცია, ისევ ზურგში არ ჩაგვარტყან.

— პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, კონგრესმენებს საქართველოს შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია არა აქვთ...

— **გიორგი გახარიას** დადებითად ვაფასებ, პრინციპულია და დიპლომატიური ალღოც აქვს. მან იცის, რომ ეს კონგრესმენები კარგად არიან ინფორმირებული, მაგრამ გარკვეული ვალდებულებები აქვს და მოზომილ ნაბიჯებს დგამს. **როგორც ჩანს, ეს მთავრობა მათთან ისეთ მორჩილებაში არ შედის, როგორც ამ კონგრესმენებს უნდათ, ამიტომაც მათ საკუთარი მამაძაღლები ურჩევნიათ.** გახარია ბევრად მაღლა დგას, ვიდრე ისინი. კონგრესმენებს ვურჩევ, ქართველ ხალხს ნუ მიიჩნევენ დაბალ ღობედ და წერა-კითხვის უცოდინარად, სამარცხვინო იყო ის ტუტუცი კაცი — **ვიღაც კრამერი,** დეპუტატ ქალბატონს რომ უყვიროდა. განვითარებად ქვეყნებთან ნუ გვათანაბრებენ, ეს პოსტსაბჭოთა ქვეყანაა, აქ არის განათლება და დიდი ინტელექტი.

— გამოდის რომ, ამერიკელებთან საერთო ენის გამონახვა გაგვიჭირდება?

— საერთოდ, ამერიკის დამოკიდებულება ასეთია — ვიღაცის მიმართ ოდნავ თუ განწყობა შეეცვალა, ყველა დარაბას კეტავს, სრულიად უცხო ხდები, არ აინტერესებს, რას გრძნობ, არ გიყურებს როგორც თანასწორს. არ ვიცი, ამჟამინდელი კონგრესმენები მხოლოდ ბოკერიასა და ამ ოპოზიციას თვლიან თანასწორად? აფხაზებთან და ოსებთან ჩვენ სულ სხვაგვარი ურთიერთობა გვქონდა, ერთ ენაზე ვლაპარაკობდით და ახლაც, როცა შეწყდა ეს ურთიერთობა, ჩემს ყოფილ კურსელებთან თუ ნაცნობებთან აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან ვირტუალურ მეგობრობას ვახერხებ.

— ზურაბ ჟვანიაც ამერიკელების რჩეული იყო, გარდაცვალებამდე ერთი თვით ადრე ჰარიმანის პრემიითაც დააჯილდოვეს...

— მიუხედავად ამისა, ჟვანია უცებ გახდა მათთვის გამოუსადეგარი, არც გამოძიების დროს დაიცვეს და არც — გარდაცვლილი. ჟვანიას გარდაცვალებიდან 15 წელი შესრულდა, უნდა შევეგუოთ იმ აზრს, რომ იმ მოცემულობას, რაც ცნობილია, ახალი არაფერი მიემატება. აქ დავსვათ წერტილი და ჟვანიას საქმე ისტორიას ისევე გადავცეთ, როგორც კენედის საქმეა გადაცემული!

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

გიჟი ქალაქს მიდიოდა...

ნაცსექტის ფიურერი ამერიკის სახელმწიფო მდივანს კიევის სასტუმროში მიეჭრა!

წინა კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო უკრაინაში ჩავიდა და პრეზიდენტ ზელენსკის კიევში შეხვდა. ამ შეხვედრის საერთაშორისო ფონი ფრიად დაძაბული გამოდგა — აქეთ კონგრესმენები ითხოვენ ტრამპის იმპიჩმენტს, ხოლო იქით მთელი ჩინეთიდან ხალხი გამორბის და ქვეყანას ტოვებს — არიქა, მომაკვდინებელმა კორონავირუსმა სული არ გაგვაცხებინოსო!

აი, ასეთ ამღვრეულ სიტუაციაში, როცა ძაღლი პატრონს ვერ ცნობს და მონასტერი მართლაც ყველგან არეულია, უკრაინის სპეცსამსახურების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ აღმოაჩინეს და სასწრაფოდ გააუვნებელყვეს მოსიარულე კორონავირუსისა თუ ქათმის ან ქართლის ჭირის მოდიფიცირებული ბაცილა, ჭრელ „რეიტუზებსა“ და „ბოტასებში“ გამოკვართული მუტანტი, რომელიც მთელი ორი საათის განმავლობაში დააკავეს და როგორც მიმდებარე ტერიტორიის, ისე სასტუმროში მყოფი ადამიანების დასნებოვნებისა და მოწამვლის საშუალება არ მისცეს!

ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, დაკავებული მუტანტი, რომელსაც ცოტა ხნით ბორკილებიც კი დაადეს, უმალ სხვადასხვა ენაზე ალაპარაკდა და სპეცსამსახურებსა და სასტუმროს ადმინისტრაციას ყინჩად განუცხადა — **დიდი ყაენის, პუტინის რაყამითა და პრეზიდენტ ზელენსკის თანხმობით, უკვე უკრაინის მოქალაქე ვარ და უკრაინის ტერიტორიაზე ვისაც მინდა, იმას შევეყრებიო!** სპეცსამსახურის წარმომადგენლები კარგად რომ დააკვირდნენ, მოსიარულე ვირუსში საქართველოს ნაპრეზიდენტალი და ოდესის ნაგუბერნატორალი **მიხეილ სააკაშვილი** შეიცნეს, რომელიც „ჯორუსივით“ „უცილობლობდა“ — გინდათ თუ არა, **მაიკ პომპეოსთან** მიმიშვით, ტანში უნდა შევუძვრეო!

მომხდარის გამო უკრაინის სპეცსამსახურის თანამშრომლებმა სასტუმროში სასწრაფოდ კარანტინი გამოაცხადეს და როგორც დავირუსებული

კვირგვინოსნები

მამუკა მდინარაძე
საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი

ნაცმოძრაობის ხელისუფლება ჩატაევთან თანამშრომლობდა და მოქმედებდნენ ერთად.

„ტვ იმედი“

სოსო ცინცაძე
პოლიტოლოგი

დღეს არჩევნები ხელისუფლებას აღქმული აქვს, როგორც სიკვდილი ან გამარჯვება!

„ახალი თაობა“

თეა წულუკიანი
იუსტიციის მინისტრი

საქართველოში დემოკრატია ისეთი მაღალი ხარისხის, როგორიც დღეს არის, არასდროს ყოფილა დამოუკიდებლობის შემდეგ.

„ალია“

ზვიად ძიძიგური
პარლამენტარი

საკმარისია, მიხეილ სააკაშვილმა ბერკეტი ჩაიგდოს ხელში, მის სწრაფვას ვერავითარი ბოკერია-ბაქრაძე ვერ გააჩერებს. ვიცი, როგორი ვამპირული დამოკიდებულება აქვს ძალაუფლებასთან.

„პირველი არხი“

ლევან ბერძენიშვილი სულ გამოლევანბერძენიშვილდა!

ლევან ბერძენიშვილი ლგბტ დროშით ხელში

დები ბერძენიშვილებიდან უფროსმა ახალ 2020 წელს პირველი საჯარო განცხადება გააკეთა და, როგორც იტყვიან, ჯობდა, საერთოდ ენაჩაგდებული ყოფილიყო! ვერ გეტყვით, ამ არსებას მოხუცებულობის მარაზმმა სძლია თუ კიდევ სხვა რამემ, მაგრამ ეს თვითაღიარებული „მეტრი“ მთლად მილიმეტრებამდე რომ დაეცა, ახლავე მოგახსენებთ!

მოკლედ, ლევან ბერძენიშვილმა ასეთი სიბრძნე გადმოაპირქვავა:

„ბიძინა ივანიშვილმა იყიდა რუსეთის ფსბ, იყიდა რუსეთის შსს, მაგრამ ვერ იყიდა „საცოდავი“ ოპოზიცია“!

არადა, ვინ ამბობს ამას — სწორედ ის ლევან ბერძენიშვილი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა იყიდა, გაყიდა, გამოიყენა და გააპანღურა კიდეც!

დიახ, როგორც კი ბიძინა ივანიშვილმა 2011 წლის 7 სექტემბერს პირველი საჯარო განცხადება გააკეთა, პოლიტიკაში შემოვდივარო, სწორედ ლევან ბერძენიშვილი იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც, როგორც სჩვევია, ამაზრზენად ჩაიქირქილა და სააკაშვილის ბრძანებით მოკლულ ბადრი პატარკაციშვილსაც კი დასცინა, პოლიტიკაში მილიარდერებისა და ოლიგარქების ადგილი რომ არაა, ეს ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინათ ვნახეთო!

არადა, დები ბერძენიშვილების რესპუბლიკური პარტია ბადრისაგან ფულს იღებდა!

თუმცა, მესამე დღეს, როგორც კი ბიძინა ივანიშვილმა უხმო, რესპუბლიკელები დაეწყვნენ, საკუთარი ფეხით ესტუმრნენ ივანიშვილს შუშის სასახლეში და მას საჯაროდ ერთობა და ერთგულება შეჰფიცეს!

ჰოდა, აი, ეს ამბობს ასეთ უკიდეგანო ქაჯურ სიბრიყვეს:

ივანიშვილმა იყიდა რუსეთის შსს, ეფესბე, მაგრამ ვერ ყიდულობს ქართულ ოპოზიციას, ანუ მეო!

ახლა, მოდით, ისიც ვთქვათ, როგორ „იყიდა“ ივანიშვილმა რუსეთის **ეფესბე** და **შსს!**

ჯერ ერთი, ივანიშვილი, ძალიანაც რომ უნდოდეს, რუსულ შსს-ს და ეფესბე-ს ვერ იყიდის, რადგან ისინი ივანიშვილზე ბევრად მდიდარი პუტინის მიერ უკვე ნაყიდი არიან! წარმოიდგინეთ, როგორი ცალტვინა უნდა იყო, რომ ივანიშვილს, პრაქტიკულად, ის დააბრალო, რუსეთი იყიდა და ჯიბეში უდევსო?!

მეორეც, ივანიშვილი ისედაც უფასოდ გათამაშებთ „ოპოზიციას“ თავის ცირკში — სახელწოდებით, **„ჩვენ თუ არა, ნაცი მოვა“!**

შენც, ლევანიკო და შენი კოლეგებიც, სააკაშვილის მიერ იაფად ნაყიდი ჩვეულებრივი „ბიდლო“ ხართ – იმ სააკაშვილისგან ნაყიდები, სულ ცოტა ხნის წინათ რომ საჯაროდ დასცინოდით და ფარჩაკს ექახდით!

არადა, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ხომ გპირდებოდათ, „ასავალ-დასავალი“, **„ქართული ოცნება“ რესპუბლიკურ პარტიას კოალიციიდან რომ გამოაპანღურებს, ეს სოროსული სექტა დამოუკიდებლად პარლამენტში ვეღარ შევა და ერთ ჩვეულებრივ სოროსულ ასო-დ გადაიქცევაო?!**

ჰოდა, ზუსტად ასე მოხდა: რესპუბლიკელები „ოცნების“ კოალიციიდანაც გააპანღურეს, პარტიიდან თინა ხიდაშელი და უსუფაშვილი-ხიდაშლისაც წავიდნენ და ბერძენიშვილების სექტაც ლესბოსელი კანდიდატის ამარა დარჩენილ **ლგბტ-ასოდ** გადაიქცა!

ახლა კი,

დები ბერძენიშვილები, პოლიტიკურ ჭაობში რომ იტივტივონ, სააკაშვილის პოლიტბორდელის სტრიპტიზიორებად მსახურობენ!

მაგრამ ესეც არ უშველით, რადგან ვადაგასული პოლიტმეძავები არიან!

ბერძენიშვილები ვერც ამჯერად მოხვდებიან პარლამენტში, მათ სააკაშვილიც გამოაგდებს თავისი პოლიტბორდელიდან და ერთადერთი, რაც მათ დარჩებათ, ლგბტ აქტივისტობაა!

ამის მერე ამ ნამუსზე ხელაღებულ ლევან ბერძენიშვილს კიდევ აქვს პრეტენზია, „გურუდ“ და „მეტრად“ იწოდებოდეს?

არადა, „მეტრი“ კი არა, მილიმეტრიც აღარ ხარ, მთლად გამოლევანბერძენიშვილებული!

გიორგი გიგაური

გიჟი ქალაქს მიდიოდა...

სააკაშვილს მაიკ პომპეო ბონდო შალიკიანში აერია!

ბონდო შალიკიანი

უხანიდან გაამსერეს ხალხი, გაჯორუსებული მიხუილოც სასტუმროდან გამოაპანღურეს.

უკრაინელმა მეგობრებმა, რომლებიც ინციდენტის დროს სასტუმროში ტრიალებდნენ, მომხდარის შესახებ ბევრი საინტერესო დეტალი გაგვიზიარეს. მაგალითად, ის, რომ, სასტუმროში ხმაური ატყდა თუ არა, **მაიკ პომპეოს** მასპინძლებისთვის უკითხავს — **ვინ არის სააკაშვილი, ჩემთან შეხვედრას ასე ჯიქურ და მოურიდებლად რომ ლამობსო?** როცა ამერიკის სახელმწიფო მდივანს მოახსენეს — **სააკაშვილი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტია, რომელიც პრეზიდენტ ობამას ერთხელ ტუალეტთან ჩაუსაფრდა და ადაფხანაში შეხვდაო!** — მისტერ პომპეომ თურმე ქოში უკუღმა ყარა და აყვირდა — **ეგ კაცი არ გამაკაროთ, პრეზიდენტ ტრამპს მაგის დანახვა არ უნდა, ბაიდენთან აქვს კუდები გაბმული და „დემოკრატებს“ ჩვენ წინააღმდეგ რაღაც კომპრომატებს ჰპირდებაო!**

როგორც ჩვენი წყარო გვატყობინებს, სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა სააკაშვილს თავში სწორედ ამის შემდეგ წაუთაქეს და ბორკილებიც დაადეს. მომხდარის გამო აღშფოთება ვერ დამალეს პრეზიდენტ ზელენსკის ადმინისტრაციაშიც და ნაცსექტის უსტაბაშის საქციელი მოკლედ ასე შეაფასეს — „ეს არასერიოზულია!“

ეტყობა, უკრაინელებმა ახლა გაიგეს, რომ სააკაშვილის სახით საქართველოს მთელი ცხრა წლის განმავლობაში სწორედ „არასერიოზული“ და ბოროტი სოციოპათი მართავდა, რომელიც თავისი ხუშტურების დასაკმაყოფილებლად ნებისმიერ სიბინძურეს აწერდა ხელს. ასე, მაგალითად, თუ ვინმემ ოდესმე აწყენინა და ბავშვობაში თავში წამოარტყა, სააკაშვილმა უკლებლივ ყველა ამხანაგი და კლასელი ციხეში ჩასვა. უფრო მეტიც, მთელმა იმერეთმა იცის, რომ სააკაშვილმა არათუ ქუთაისიდან, არამედ საერთოდ საქართველოდან გააქცია და გააძევა ოჯახი, რომლის დანაშაულიც მხოლოდ ის იყო, რომ ვიდრე სააკაშვილზე ჯვარს „იფსკვნიდა“, მანამდე სანდრა რულოვსი ქირით სწორედ მათთან ცხოვრობდა და საქართველოსა და მის პოლიტიკურ ისტებლიშმენტს რეზიდენტის გულმოდგინებით სწავლობდა.

სააკაშვილის ქცევამ უკრაინელები გააკვირვა, თორემ ჩვენ არაფერი გვიკვირს. განა პირველად დავინახეთ სააკაშვილი, რომ სადღაც შევარდა?! სხვა თუ არაფერი, ედუარდ შევარდნაძის მიერ სახელდებული და ნაკურთხი ნაცფიურერი პოლიტიკური ნათლიის გვარს მაინც გაამართლებს და სადმე აუცილებლად შევარდება. ბოლოს და ბოლოს, სააკაშვილი პარლამენტში შევარდა და სასტუმროში არ შევარდებოდა?! ხოლო ის ფაქტი, რომ იმ უკრაინულ სასტუმროში მსოფლიოს ზესახელმწიფოს სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო იმყოფებოდა, მდგომარეობას არათუ ამძაფრებდა, არამედ, ჩვენი აზრით, კიდევ უფრო ტრაგიკომიკურს ხდიდა!

აბა, წარმოვიდგინოთ დაღლილ-დაქანცული **მისტერ პომპეო,** რომელმაც 10 ათასი კილომეტრი იფრინა, ატლანტის უზარმაზარი ოკეანე გადმოლახა, კიევში ჩამოფრინდა და სასტუმროში მოკალათდა, რათა პრეზიდენტ ზელენსკისთან შეხვედრის წინ დაესვენა და მოშვებულიყო. ბოლოს და ბოლოს, ამერიკის სახელმწიფო მდივანს იქნებადა, გაკრიალებული სასტუმროს ბრწყინვალე აპარტამენტში მართლაცდა „ტრუსიკით“ მოუნდა გავლა, რა, არ ჰქონდა ამის უფლება? მაგრამ ეს გიჟი სააკაშვილი აცლის ვინმეს რამეს? მივარდა სასტუმროსთან და ერთი ამბავი ატეხა — პომპეოსთან მიმიშვითო! **გამორიცხული არ არის, სააკაშვილმა ნიფხავ-პერანგში გამოწყობილ მისტერ მაიკს ფანჯარაში მოჰკრა თვალი, პომპეო ცხონებულ ბონდო შალიკიანში აერია და გადაწყვიტა, მასაც ისევე შევარდნოდა, როგორც წლების წინათ საწყალ ბონდოსა და მის ცოლს ტელეკამერებისა და სპეცრაზმის თანხლებით საწოლში შეუვარდნენ.**

ხუმრობა იქით იყოს, მაგრამ სააკაშვილი ძალაუფლების დაბრუნების წყურვილით ისეა გაგიჟებული, ყველაფერზე წავა და ეშმაკსაც შეეკვრება, ოღონდაც უკან მოტრიალდეს და ისტორიის ჩარხი ბრუნდად დაატრიალოს! **ქვეყნიდან გაგდებულ ნაპრეზიდენტალს ერთი რამ არ ესმის — როცა ამერიკელებს უნდათ, სასურველ ფიგურას სარკოფაგიდან ამოიღებენ, გააცოცხლებენ, გაალამაზებენ, ყალბი დიდების შარავანდედით შემოსავენ და ხელისუფლებაში ასე დააბრუნებენ!**

როცა ვაშინგტონის პოლიტიკურ გემოვნებაში არ ჯდებოდა, საქართველოს პირველი და ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი **ზვიად გამსახურდია „დინების საწინააღმდეგოდ მიცურავდა“!**

როცა ამერიკის სახელმწიფო ინტერესებს სჭირდებოდა, სახელმწიფო მდივანი **ჯეიმს ბეიკერი** თბილისში, რესპუბლიკის მოედანზე, 1992 წლის 26 მაისს **„საპატიო მხედრიონელი“** გახდა და **ჯაბა იოსელიანი** გულში ჩაიკრა.

დღეს პრეზიდენტ ტრამპის, ამერიკისა და ქართველი ერის ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა — დამთხვეულმა სააკაშვილმა, რომელიც უკრაინის მოქალაქე პუტინის შეკვეთით გახდა, პოლიტიკური მაწანწალის როლი კიდევ დიდხანს უნდა ითამაშოს და საქართველოში ვერ დაბრუნდეს!

აი, ეს არის მწარე რეალობა, რომელსაც სააკაშვილისა და ბოკერიას ორასკაციანი სექტა თვალს ვერა და ვერ უსწორებს!

ამ რეალობის შესაცვლელად დარბის სააკაშვილი მისტერ პიტკინივით, მაგრამ ამაოდ!

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

ირაკლი ლეჟავა
ჟურნალისტი

დავოსში ისეთი მნიშვნელოვანი შეხვედრები ჰქონდა პრემიერს, ისეთი მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და ტელევიზიები **სალომე სამადაშვილს** აშუქებენ.

ტეხავს, ძალიან ტეხავს, არადა, ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ.

„ალია“

ირმა ინაშვილი
„პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერი

მივმართავთ აშშ-ის ხელისუფლებას, დავიღალეთ, შეურაცხყოფილი ვართ ხალხი. ვითხოვთ, აიკრძალოს **„აირაიისა“** და **„ენდიაის“** საქმიანობა. რომ არ ენდობა მათ ხალხი, მივაწვდით კონგრესმენებსაც, სენატორებსაც, ევროდეპუტატებსაც... ვიმოქმედებთ ისე, რომ ერთად დავიცვათ საქართველო.

„ქრონიკა“

შალვა შავგულიძე
„თავისუფალი დემოკრატების“ თავმჯდომარე

დასავლეთმა დაინახა, რომ ივანიშვილი საქართველოს რუსულ ორბიტაზე დაბრუნებას ცდილობს.

„ახალი თაობა“

ერთი და ზერო, ხმა ამოიღე!

აზერბაიჯანის ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურმა ანსამბლმა ურცხვად „გადაამღერა" ქართული ცეკვა, დაადო მას თურქული მუსიკა და ეს ყველაფერი „აზერბაიჯანულ ცეკვად" გაასაღა! ჩვენს გაერთიანებულ და ველარდაშლილ განათლებისა და კულტურის სამინისტროში კი, საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად, სძინავთ!

აზერბაიჯანმა დავითგარეჯი მოგვტაცა და ქართული ცეკვაც მიაყოლა!

ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, ეს საქართველოს უპატივცემულობა კი არა, მიზანმიმართული თავლაფდასხმაა და ამას სჩადის „საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორად" წოდებული აზერბაიჯანი! **არადა, ეს რომ რომელიღაც კერძო აზერბაიჯანულ კოლექტივს გაეკეთებინა, კიდევ რაღაც „გამართლება" ექნებოდა, მაგრამ, როცა ამას აზერბაიჯანის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი აკეთებს, ეს უკვე სახელმწიფო პოლიტიკაა!**

დიახ, ეს მხოლოდ ქართული ცეკვის შეურაცხყოფა კი არა, სრულიად საქართველოსთვის სილის გაწვნაა! თანაც, დაუფარავი ცინიკურობით!

რა შუაშია აზერბაიჯანი ქართულ ცეკვასთან?!

რა შუაშია აზერბაიჯანი, საერთოდ, ფაფახთან და ჩოხასთან?! ეს ხომ აბსოლუტურად (არც — გეოგრაფიულად და არც — მენტალურად!) **არაკავკასიური ქვეყანაა, სადაც ოსმალებისა და სპარსელების შთამომავლები ცხოვრობენ, რომლებსაც თავის დღეში არ სცმიათ ჩოხა!**

და რა შუაშია ქართულ ცეკვასთან ეს თურქულ-ბაიათური მუსიკა?!

გასაგებია, რომ აზერბაიჯანს არ გააჩნია საკუთარი ცეკვა და ქორეოგრაფიული კულტურა, მაგრამ ამის ანაზღაურება, მაინცდამაინც, ქართული ეროვნული საგანძურის — ცეკვის ხარჯზე უნდა მოხდეს?!

მაგრამ საქმეც ის არის, რომ იმ ჭირვეული ბავშვის ამბისა არ იყოს, ამათაც გასდით და, რასაც უნდათ, იმას აკეთებენ!

ეს ზუსტად იმ **ოკუპანტურ-ექსპანსიონისტური სახელმწიფო პოლიტიკის გაგრძელებაა,** რაც აზერბაიჯანმა **დავითგარეჯში** გააკეთა, როდესაც ის ჯერ სააკაშვილის რეჟიმის მოღალატური დუმილის დროს „ალბანური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად" გამოაცხადა, „ქართული ოცნების" ხელისუფლების პირობებში კი იქ უკვე მღვდლებსაც ამოუკვეთა ფეხი, უზარმაზარი ყაზარმები დასცა და სასაზღვრო პოლიციც ჩააყენა!

დიახ, **ეს ზუსტად იმ ექსპანსიონისტური პოლიტიკის გაგრძელებაა,** როდესაც აზერბაიჯანის ოფიციალური პირი, მილი-მეჯლისის (პარლამენტის) წევრი და მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის მუზეუმის დირექტორი **იაკუბ მახმუდოვი** ღიად აცხადებს, მხოლოდ დავითგარეჯი კი არა, თბილისიც უძველესი აზერბაიჯანული ქალაქიაო! პარალელურად კი იქმნება **„ბორჩალოს რესპუბლიკის" აზერბაიჯანული რუკები,** სადაც თბილისი კი არა, გორიც მათია!

სად არის გამოსავალი?!

როდესაც ამ ორიოდე წლის წინათ (ასევე არაკავკასიურმა) ჩვენმა მეორე მეზობლებმა — სომხებმა ქართული ცეკვა „დაისი" „სომხურ საქორწინო ცეკვად" მონათლეს, საქართველოში აგორებულმა მკვეთრმა პროტესტმა შედეგი გამოიღო და სომხებმაც უკან დაიხიეს!

„ბორჩალოს რესპუბლიკის" აზერბაიჯანული რუკა

ახლაც ზუსტად ასე უნდა მოხდეს! დიახ,

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უნდა დაიბაროს აზერბაიჯანის ელჩი, ჩააბუტოს საპროტესტო ნოტა და დიპლომატიურად, თუმცა, მკაცრად მიუთითოს, თქვენ თავი ხომ არაფერს მიურახუნეთო?!

კულტურის სამინისტრომ კი სასწრაფოდ უნდა მოამზადოს საკანონმდებლო ბაზა, რომლითაც **ქართული ცეკვა საქართველოს ისტორიულ-კულტურულ მემკვიდრეობად გამოცხადდება, შესაბამისი სახელმწიფო დაცვის გარანტიებით!**

რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მედიასაშუალება თუ პოლიტიკური პარტიაც არ უნდა ჰყავდეს ნაყიდი პირადად **ილჰამ ალიევის საკუთრებაში მყოფ აზერბაიჯანულ ნავთობგიგანტ „სოკარს"**, როგორი „სტრატეგიული პარტნიორიც" არ უნდა იყოს საქართველოსთვის აზერბაიჯანი, ასე აშკარად, დღისით-მზისით, ქართული ცეკვის მოპარვას არცერთ შემთხვევაში არ უნდა შევეგუოთ!

და ის ფაქტი, რომ ამ თემაზე „ასავალ-დასავალის" გარდა არცერთი მედიასაშუალება ხმას არ იღებს და სამარცხვინოდ არის გატრუნული, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მავანი სწორედაც რომ „სოკარის" ბორდელში ლივლივებს.

სამშობლოს გამყიდველო კიკუებო, დაარისხეთ განგაშის ზარები:

აზერბაიჯანმა დავითგარეჯი მოგვტაცა! აზერბაიჯანმა ქართული ცეკვა მოგვპარა!

ამაზე უარესი რაღა უნდა მოხდეს?!

თუ მაინცდამაინც „ბორჩალოს" რესპუბლიკის დროშა უნდა აგვიფრიალონ თბილისის თავზე?! მაშინ ასეთი „სტრატეგიული პარტნიორების"...

ეს ზუსტად იმ ოკუპანტურ-ექსპანსიონისტური სახელმწიფო პოლიტიკის გაგრძელებაა, რაც აზერბაიჯანმა დავითგარეჯში გააკეთა!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

კახა გოგიძე
მსახიობი

როგორი მთავრობაც უნდა მოვიდეს, სანამ ჩვენი მენტალიტეტი არ შეიცვლება, არაფერი გვეშველება.

ოდესმე გინახავთ, ფეხიზლები დამსხდარიყვნენ და ელაპარაკათ, ბიჭო, ცხინვალი და აფხაზეთი როგორ დავიბრუნოთო?! სანამ რამდენიმე ჭიქას არ დალევენ და მკერდზე მჯიღს არ დაიცემენ, მანამ ამ თემას არ ეხებიან, მერე კი წავლენ სახლში, ვითომ საქართველო გაამთლიანეს.

„კვირის პალიტრა"

ბადრი ჯაფარიძე
პარტია „ლელოს" ერთ-ერთი ლიდერი

ამომრჩეველს ვერ შევპირდებით, რომ კომუნალურ გადასახადებს გავაუქმებთ და ფულს დავურიგებთ, მაგრამ ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობას მივცემთ. **არ გვინდა, დავპირდეთ, რომ თევზს დავურიგებთ, ჩვენ მათ თევზის დაჭერას ვასწავლით.**

„კვირის პალიტრა"

ფაზელ ხალილიქარსალარი
საქართველოში მცხოვრები ირანელი

დავრწმუნდი, რომ საქართველოში უსაფრთხოდ ვიქნებოდით. ჩემთვის ყველაზე საინტერესო ის აღმოჩნდა, რომ ამდენი განსხვავებული კულტურის ადამიანი ერთად უპრობლემოდ ცხოვრობს. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას კანონი იცავს. აქაური მედია ირანულზე გაცილებით უკეთესად მუშაობს. როცა რამეს აპროტესტებენ, მედიასაშუალებები აშუქებენ, ირანში კი ინფორმაცია იფილტრება.

ერთი წელია, რაც მართლმადიდებელი ქრისტიანი ვარ. ჩემი ნათლობის სახელი მირიანია. გადაწყვეტილება ჩემით მივიღე და ეს არავის დაუძალებია. როცა ქართული ტაძრების გადასაღებად მივდივარ, ისეთ დადებით ენერგიას ვიღებ, სიტყვებით ვერ გადმოვცემ.

„კვირის პალიტრა"

დიმიტრი ლორთქიფანიძე

დღეს ბიძინა ივანიშვილის სიმტკიცესა და შეუპოვრობაზეა დამოკიდებული, შეძლებს თუ არა იმ ნიაღვრის შეკავებას, რომელიც საქართველოს წალეკვით ემუქრება.

„საერთო გაზეთი"

დასაწყისი იხ. 2019 წლის „ა-დ“ №40-51; 2020 წლის №1-2,3-5

ნოდარ ნათაძე:

ზვიადი კატეგორიულად არ დაეთანხმა კიტოვანის გვარდიის აკაკი ასათიანისადმი დაქვემდებარების წინადადებას, როგორც ჩანს, არ ენდობოდა მას!



„ასავალ-დასავალი“ აგრძელებს პუბლიკაციების ციკლს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთ აქტიურ წევრთან, „სახალხო ფრონტის“ თავმჯდომარესთან ნოდარ ნათაძესთან. ჩვენი პუბლიკაციების მიზანია, კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ ის მოვლენები, რომლებმაც საფუძველი დაუდეს არამხოლოდ დიდ გამარჯვებებს, არამედ უდიდეს მარცხსაც, რომლის უმძიმეს შედეგებსაც დღემდე ვიმკით.

— ბატონო ნოდარ, როგორც ბრძანეთ, 1991 წლის ოქტომბრის შუა რიცხვებისათვის თბილისის ზღვაზე ასულ კიტოვან-სიგუას გვარდიასა და გამსახურდიას ხელისუფლებას შორის გამწვავებული დაპირისპირება თანდათან ჩაცხრა და ეპიცენტრმა რუსთაველის გამზირზე გადმოინაცვლა...

— ხელისუფლებასა და კიტოვანის გვარდიას შორის მოლაპარაკებები გრძელდებოდა, მე აქტიურად ვიყავი ჩართული ამ პროცესში. საქმე ეხებოდა გვარდიის სამომავლო სტატუსს...

— გამსახურდიას ხელისუფლებიდან ვინ მონაწილეობდა ამ მოლაპარაკებებში?

— ესენი იყვნენ „მრგვალი მაგიდის“ დეპუტატები: **ვალტერ შურღაია, ზაურ ქობალია, ტარიელ ფუტკარაძე, ჯემალ გოლეთიანი...** ჩვენ ავდიოდით თბილისის ზღვაზე განთავსებული გვარდიის ბანაკში და იქ, პროფკავშირების კუთვნილი სანატორიუმის შენობაში, ვხვდებოდით კიტოვანს, სიგუასა და ოფიცრებს.

— რა ხდებოდა ამ დროს რუსთაველის გამზირზე?

— მას შემდეგ, რაც გამსახურდიას ხელისუფლებამ ოქტომბრის დასაწყისშივე რუსთაველის გამზირი გაათავისუფლა წერეთლისა და ჭანტურიას პარტიათა ოფისების წინ აშენებული ბარიკადებისაგან, ვითარება დიდად არ გამოსწორებულა! იმ თვალსაზრისით, რომ ე.წ. ქუჩის ოპოზიცია სულ უფრო და უფრო მეტ მომხრეს იძენდა და იზიდავდა!

თბილისში გამსახურდიას მთავარი მოწინააღმდეგე იყო ე.წ. ელიტარული ინტელიგენცია და მათი ახალგაზრდა შთამომავლობა!

— ანუ ვისაც „წითელი ინტელიგენცია“ შეარქვეს...

— დიახ, გამსახურდია ასე ეძახდა მათ! **ეს იყო ხალხი, რომელსაც ზოოლოგიურად სძულდა გამსახურდია. მათ თავიდან თითქოს მიიღეს კიდეც მისი გახელისუფლება, თუმცა, აშკარად ელოდნენ, როდის დაუცდებოდა ფეხი, რომ შემდეგ ხროვად დასეოდნენ და ჩაექოლათ!**

— როგორ ფიქრობთ, ამ პათოლოგიური ზიზღის მიზეზი ის ხომ არ იყო, რომ გამსახურდია ანტისაბჭოთა დისიდენტი იყო მაშინ, როდესაც ისინი ერთგულად ემსახურებოდნენ საბჭოთა სისტემას და ამის შინაგანად რცხვენოდათ? თანაც, როდესაც კომუნისტების დამარცხების შემდეგ გამსახურდია ხელისუფლებაში მოვიდა, ამ სირცხვილით გამოწვეული ზიზღი კიდევ უფრო გაათმაგდა!

— ამ ვერსიაში არის ლოგიკა. ისინი ხომ ბოლო მომენტამდე კომუნისტური ხელისუფლების მხარეს იდგნენ და ეროვნულ მოძრაობას პირადი კეთილდღეობის საფრთხედ განიხილავდნენ! არადა, ეს წრე, მიუხედავად კომუნისტური სისტემის ეროვნული ხელისუფლებით ჩანაცვლებისა, მაინც საკმაოდ გავლენიანი იყო როგორც წოდებრივი ბრექვით, ასევე მატერიალურადაც!

ესენი იყვნენ საბჭოთა ხელისუფლების მიერ გამოზრდილი ფუნქციონერები, მოხელეები, ფსევდომეცნიერები, ფსევდოხელოვანნი, ხაზინისა და „შავი ბიზნესის“ ქურდები და სხვადასხვა ჯურის ნაძირალები! ამას დაუმატეთ მათი ახალგაზრდა შთამომავლები — ე.წ. გამოსული გოგო-ბიჭები. დიახ, სწორედ ეს ე.წ. ელიტა განაპირობებდა კიდეც (განსაკუთრებით, თბილისის ცენტრში) გამსახურდიას მომხრეობის არაპრესტიჟულობას და, ასე ვთქვათ, გოიმობას!

და როდესაც ამ ოპოზიციური ფენის დასაბალანსებლად გამსახურდიამ რეგიონებიდან ჩამოიყვანა ხალხი, რომელიც უზენაესი საბჭოს წინ ირეოდა და, ბოდიში და, საზოგადოებრივი ტუალეტების არარსებობის გამო, ალექსანდროვის ბაღში ისაქმებდა, სწორედ მაშინ გაჩნდა ცნობილი ამპარტავნული და ზიზღით სავსე გამოთქმა — **გამსახურდიამ რუსთაველის გამზირი ააყროლაო!**

ამის პარალელურად „ქალაქელებმა“ დაიწყეს დედაქალაქის ცენტრში და არამხოლოდ ცენტრში იარაღით სიარული! გაჩნდა შეგრძნება, რომ გამსახურდიას ხელისუფლების საქმე წასულია და დაიწყო სოროებიდან იმათი გამოძრომა, ვინც მზად იყო, რომ „წამსვლელი ხელისუფლებისთვის“ წიხლი მიეყოლებინა!

ეს ძირითადად ე.წ. ცეხავიკები და დირექტორები იყვნენ, ვისთვისაც საქართველოს თავისუფლება ავტომატურად ნიშნავდა რუსული ბაზრისა და ნედლეულის დაკარგვას, ანუ მათი ხელიდან გამსახურდიას ხელისუფლება იმთავითვე განწირული იყო!

თუმცა, ხელისუფლებაც დიდ შეცდომებს უშვებდა! არაფერს ვამბობ „მხედრიონის“ ერთგვარ საპირწონედ შექმნილ ე.წ. მდედრიონზე და „კარვის ქალებზე“, რომლებიც ოპოზიციონერ დეპუტატებზეც კი ფიზიკურად იწევდნენ. იყო მძიმე საკადრო შეცდომებიც — მაგალითად, ჩეკისტის, „ფარცოვშიკისა“ და თაღლითი **მურმან ომანიძის** დანიშვნა ჯერ საგარეო საქმეთა მინისტრად, შემდეგ კი — მთავრობის ვიცე-პრემიერადაც!

ეს ის **მურმან ომანიძეა,** რომელიც ასლან აბაშიძის კაბინეტში პატრიოტი ქართველი ვაჟკაცის **ნოდარ იმნაძის** მკვლელობის ერთ-ერთი შესაძლო თანამონაწილე იყო! იმ კაბინეტში, იმნაძის გარდა, სულ სამი კაცი იმყოფებოდა: **ასლან აბაშიძე,** უშიშროების გენერალი **ჯაიანი** და **მურმან ომანიძე...**

— თქვენი აზრით, რატომ მოხდა ომანიძის აღზევება?!

— როგორც ვიცი, ომანიძემ თავისი კავშირებით უზრუნველყო ზვიად გამსახურდიას შეხვედრა მოსკოვში ჩასულ აშშ-ის მაშინდელ სახელმწიფო მდივან ბეიკერთან და ამის გამო მოხვდა პრეზიდენტის თვალსაწიერში!

როდესაც სახელმწიფო გადატრიალება დაიწყო და გამსახურდიას მოწინააღმდეგეებმა ტელევიზია ჩაიგდეს ხელში, ხშირ-ხშირად ატრიალებდნენ ვიდეოკადრებს, რომლებზეც ნათლად ჩანდა ეს ომანიძე ხარბი თვალებით, სხვა „მოღვაწეებთან“ ერთად, როგორ ურევდა მოკრუნჩხულ თითებს ასმანეთიანების გროვაში! ანუ ამით ხალხს უჩვენეს — ნახეთ, როგორი კორუმპირებულია გამსახურდიას ხელისუფლებაო!

უკვე პუტჩის შემდეგ გაირკვა, რომ ომანიძე ლამის ფეხით აღებდა მოსკოვში განთავსებული „შევარდნაძის ფონდის“ ოფისის კარს... ის კი არა, ჯერ კიდევ პუტჩამდე საქართველოში აქტიურად ვრცელდებოდა ხმები, როგორც კი გამსახურდიას განდევნიან ხელისუფლებიდან, „შევარდნაძის ფონდი“ 4 მილიარდ დოლარს ჩამოიტანს საქართველოშიო! და, წარმოიდგინეთ, ამის არამხოლოდ უაზრო ხალხს, არამედ იმათაც კი სჯეროდათ, ვისაც ჭკუა მოეკითხებოდა!

— „შევარდნაძის ფონდისა“ არ ვიცი, მაგრამ ეს ომანიძე ჩემი თვალით მყავს ნანახი ჯერ კიდევ პუტჩის დღეებში (სადღაც, 1991 წლის დეკემბრის ბოლო რიცხვებში) პროგრამა „ვრემიას“ მოსკოვის სტუდიაში მჯდარი, როგორი შთაგონებით ამხელდა „გამსახურდიას დიქტატურას“, რომლის მაღალჩინოსანიც სულ რამდენიმე დღით ადრე თავად იყო! განსაკუთრებით, ვაჭრობის მინისტრ კოპალიანს ერჩოდა, მაგ უწიგნურს უზენაესი საბჭოს შენობაში დაპატიმრებული ვყავდი, მაწამებდა და ძლივს გამოვიქეციო! როგორც ჩანს, ძალიან გვიან მიხვდნენ, რომ ომანიძე ტიპური მოღალატე იყო, რომელიც ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებაში დესანტივით გადაუსვეს!

— ამასობაში, ნოემბრის ბოლოს, თბილისის ზღვაზე ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად წარმოებული ხანგრძლივი და ინტენსიური მოლაპარაკებების შემდეგ, მივაღწიეთ შეთანხმებას, რომლის საფუძველზეც მომზადდა საკანონმდებლო ინიციატივა, შემდეგი მუხლებით:

1. თბილისის ზღვაზე განთავსებულ გვარდიას უნდა მინიჭებოდა საგანგებო დანიშნულების პოლკის სტატუსი;

2. საგანგებო დანიშნულების პოლკის ფუნქციად განისაზღვრებოდა საქართველოს საზღვრებისა და ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და სუვერენიტეტის დაცვა;

3. ომის შემთხვევაში პოლკი ექვემდებარებოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს — საქართველოს პრეზიდენტს;

4. მშვიდობიანობის დროს პოლკი დაექვემდებარებოდა უზენაეს საბჭოს...

ეს ინიციატივა მივაწოდეთ პრეზიდენტს, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა — ეს პოლკი მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში უნდა იყოსო!

ამ დათმობაზე კიტოვანი არ წავიდა და ეს დიდი ძალისხმევით მიღწეული შეთანხმება ჩაიშალა!

— პრეზიდენტ გამსახურდიას უკვე ჰქონდა მწარე გამოცდილება, როგორ განუდგა ხელისუფლებას კიტოვანი და, რა გასაკვირია, რომ, სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, არ მიაჩნდა მართებულად კიტოვანის შეიარაღებული დაჯგუფება პრეზიდენტს კი არა, აკაკი ასათიანს დაქვემდებარებოდა, რომელიც პუტჩის დროს, „გულის პრანჭვების“ მომიზეზებით, ბათუმში გადაიმალა.

— შესაძლოა, გამსახურდიას უარი სწორედ **აკაკი ასათიანის ფაქტორმაც** განაპირობა: პრეზიდენტი, ალბათ, არ ენდობოდა პარლამენტის თავმჯდომარე **აკაკი ასათიანს,** რომელიც, იმავდროულად, კიტოვანის ძველი თანაპარტიელიც იყო „ტრადიციონალისტთა კავშირიდან!“ თავის დროზე ძალიან ბევრს გაუკვირდა, როდესაც ეს ასათიანი გამსახურდიამ ჯერ თავის მოადგილედ, უზენაესი საბჭოს ვიცე-სპიკერად დანიშნა, გაპრეზიდენტების შემდეგ კი მთლად სპიკერად დააწინაურა! ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ეროვნულ მოძრაობაში აკაკი ასათიანი აბსოლუტურად არაფრით გამორჩეული ფიგურა გახლდათ... და, როგორც ამბობენ, ის გამსახურდიამ კი არ შეარჩია, არამედ, გამსახურდიას „შეურჩიეს!“

როგორც მოგახსენეთ, ეს 1991 წლის ნოემბრის ბოლოს მოხდა. უკვე დგებოდა საბედისწერო, სისხლიანი დეკემბერი...

ესაუბრა

გიორგი გიგაური

გაგრძელება იქნება

აკაკი ასათიანი და მურმან ომანიძე პუტჩის შემდგომ შევარდნაძისეულ „იმელის პარლამენტში“. 1992 წელი

„ამ ე.წ. ელიტას ზოოლოგიური ზიზღი ჰქონდა გამსახურდიასადმი და ელოდნენ მომენტს, ხროვად რომ დასეოდნენ და ჩაექოლათ!“

კვირგვინოსნები

დავით ნემსაძე
არმიის სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფის ხელმძღვანელი



უშუალოდ თავდაცვის სამინისტროდან შემომითვალეს, რომ ჩვენ ახლა ვმუშაობთ, რომ არ დაქოქონ ტანკები და არ წამოვიდნენ ხელისუფლების წინააღმდეგო. აი, ასეთ მდგომარეობაში ჩაიბარა შეიარაღებული ძალები **ირაკლი ღარიბაშვილმა.** ჯარი იყო სრულიად პოლიტიზირებული, არმია მომართული იყო ნაცმოძრაობის მხარდასაჭერად და ემზადებოდნენ შეიარაღებული ამბოხისთვის. **ღარიბაშვილის მისვლის შემდეგ ეს პრობლემა მეტ-ნაკლებად განეიტრალდა.**

„ალია“

მია გაბრიჭიძე
ჟურნალისტი

წერე, წერე კონგრესმენო, ზურგში ჩაგვეც ისარიო. თუ მწერალი არ გამოხვალ, წერას მაინც ისწავლიო!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

რევაზ არველაძე
პარლამენტარი

არაფერს იძლევა არც ჟენევა, არც აბაშიძე-კარასინის ფორმატი... ეს ბუტიაობა სწორი არ არის. ხალხი ერთმანეთთან ნამდვილ ომშია და იქაც კი ხვდებიან დელეგაციები ერთმანეთს.

„რეზონანსი“

ოქროს

ვალერი კვარაცხელიას სატელევიზიო-საავტორო

ვალერი კვარაცხელია: — მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემკითხველო!

მეღიმება, როდესაც ასე მოგმართავთ, მაგრამ „ოქროს კვეთის“ საგაზეთო ვერსიას როდესაც ვამზადებ, ისეთი განცდა მეუფლება, თითქოს სატელევიზიო სტუდიიდან გელაპარაკებით. შესაბამისად, ვცდილობ, თქვენც ისეთი განწყობა შეგიქმნათ, ვითომ გაზეთს კი არ კითხულობთ, ტელეეკრანზე ხედავთ კადრებს იმისა, რის შესახებაც ამწუთს გესაუბრებით...

„ასავალ-დასავალის“ ეთერში „ოქროს კვეთა“ სულ ხუთჯერ გავიდა, მაგრამ მკითხველთა გამოხმაურებები უკვე გამოჩნდა.

რამდენიმე დღის წინათ ცაგერიდან წერილი მივიღე.

„ბატონო ვალერი, „ობიექტივში“ თქვენს „ოქროს კვეთას“ მთელი ჩვენი რაიონი მოუთმენლად ელოდა. შეგვაწუხა იმ ამბავმა, რომ ეს გადაცემები შეწყდა. თქვენს დასამშვიდობებელ გადაცემას თვალცრემლიანები ვუყურებდით. ***ძალიან გაგვიხარდა „ასავალ-დასავალში“ ჩვენი საყვარელი გადაცემის საგაზეთო ვერსია რომ გამოჩნდა.*** *ეს მებრძოლი და სამართლიანი გაზეთი ჩვენს თვალში ერთიორად ამაღლდა. წარმატებებს გისურვებთ და დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ მკითხველი არასოდეს მოგაკლდებათ.*

პატივისცემით, ***გულად ხეცურიანი“.***

დიდი მადლობა, ბატონო გულად, მხარდაჭერისთვის. საუკეთესო სურვილებით მომიკითხეთ ყველა, ვინც „ოქროს კვეთას“ გაზეთის ფურცლებზეც ისევე გულშემატკივრობს, როგორც ტელეეკრანზე გულშემატკივრობდა.

ახლა კი დღევანდელ გადაცემას მივხედოთ...

აშშ-ის სენატორები და კონგრესმენები საქართველოს მთავრობასა და პირადად პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას წერილებით „ბომბავენ“. სხვადასხვა ხელმოწერით გამოგზავნილ ამ წერილებს მუქარის ინტონაცია აერთიანებთ, რაც ჯიმ რიშისა და ჯინა შაჰინის მიერ გამოგზავნილი (ჯერჯერობით ბოლო) **წერილის უკანასკნელ წინადადებაში კარგად არის ფოკუსირებული.**

ჯიმ რიში და ჯინა შაჰინი, აშშ-ის სენატორები: — *მოვლენები შეკითხვებს გვიჩენს ჩვენი საერთო ღირებულებებისადმი საქართველოს ერთგულებასთან დაკავშირებით. ასევე, ჩვენ ვშიშობთ, რომ რეფორმების თვალსაზრისით პროგრესის ნაკლებობა და საქართველოს შიგნით დაპირისპირების ზრდა რუსეთს ხელ-ფეხს გაუხსნის ქვეყნის საშინაო საქმეებში ჩასარევად, რის გამოც ჩვენ შეიძლება, თქვენთან პარტნიორობის გადახედვა მოგვიწიოს.*

ვალერი კვარაცხელია: — ნორმალურად მოაზროვნე ნებისმიერ ქართველ ადამიანს გაუჩნდებოდა სრულიად ლოგიკური შეკითხვები: რა ხდება საქართველოში ისეთი, რამაც ისე ააფორიაქა ამერიკელი კანონმდებლები, რომ წერილს წერილზე გზავნიან და პარტნიორობის გადახედვითაც კი გვემუქრებიან? **საქართველოზე ზრუნვითაა განპირობებული წერილთა ეს კასკადი, თუ ყველაფერ ამას სრულიად განსხვავებული, ვთქვათ, კორუფციული, მოტივი განაპირობებს?** შესაძლებელია, არც მიმეცა საკუთარი თავისთვის საკითხის ამგვარად დასმის უფლება, მაგრამ ახლა, როდესაც ხელთა მაქვს უაღრესად საინტერესო ამერიკული მასალა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამერიკის მოსახლეობის დიდი ნაწილი, თურმე, აღარ ენდობა საკუთარ ხელისუფლებას, ადანაშაულებს მას კორუფციაში და მის მიმართ ნდობა დაკარგული აქვს, ვფიქრობ, ამ მიმართულებით ეჭვის გამოთქმისგან თავის შეკავების მორალური აუცილებლობის წინაშე აღარ ვდგავარ. **შეერთებული შტატების ავტორიტეტული სოციოლოგიური სამსახურის** („Rasmussen Reports“) **გამოკვლევაში წერია:**

RASMUSSEN REPORTS

კონგრესმენთა საქმიანობას გამოკითხულთა მხოლოდ 11 პროცენტი აფასებს დადებითად, 27 პროცენტი მათ საქმიანობას მეტ-ნაკლებად დამაკმაყოფილებელს უწოდებს, ხოლო გამოკითხულთა 60 პროცენტზე მეტი აცხადებს, რომ კანონმდებლები არიან კორუმპირებულნი.

ვალერი კვარაცხელია: — ჩვენთან ბევრს გაჰყვირიან რუსეთში გაბატონებულ კორუფციაზე, მაგრამ არაფერს ამბობენ იმის შესახებ, რომ ნებისმიერ კაპიტალისტურ საზოგადოებას (არა აქვს მნიშვნელობა, რუსეთი იქნება ეს, ევროპა თუ ამერიკა) **კორუფცია ღრღნის. მეტიც, კორუფცია კაპიტალისტური სისტემის საფუძველთა საფუძველია. ამიტომ, რა არის გასაკვირი იმაში, ამერიკის რომელიღაცა კორუმპირებული ჩინოვნიკები ამ სულელური წერილების ჯღაბნაში უკიდეგანო კორუფციით გამდიდრებული სააკაშვილისგან ნაქურდალ ფულს ქრთამის სახით თუ იღებენ?!**

სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებიდან ზემოთ მოტანილი ამონარიდი საკითხის ამგვარად დასმის საფუძვლად საკმარისი თუ არ გეჩვენებათ, ეს პოზიცია შემიძლია, სხვა არგუმენტებითაც გავამაგრო. **„ამერიკის ხმა“** აქვეყნებს ინტერვიუს გამოძიების ფედერალური ბიუროს კორუფციასთან ბრძოლისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის განყოფილების უფროს **ჯეფრი სალეტთან,** რომელმაც განაცხადა შემდეგი.

ჯეფრი სალეტი, აშშ-ის გამოძიების ფედერალური ბიუროს კორუფციასთან ბრძოლის განყოფილების უფროსი: — *აშშ-ში კორუფცია განეკუთვნება გამოწვევებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. ყოველი ოთხი ამერიკელიდან სამი მიიჩნევს, რომ ამერიკის მთავრობაში გავრცელებულია კორუფცია, რაც ძირს უთხრის აშშ-ის სახელმწიფოებრიობას და აზარალებს ქვეყნის უსაფრთხოებას.*

ვალერი კვარაცხელია: — ასეთია ზოგადი ვითარება აშშ-ში ამ თვალსაზრისით. ახლა წარმოიდგინეთ, რა სიტუაცია უნდა იყოს ჩვენთან. საქართველოში. ალბათ, არ დარჩენილა მედიასაშუალება, უშიშროების საბჭოს მდივნად მუშაობის პერიოდში გიგა ბოკერიას საქმიანობაზე რომ არ [illegible]

For.ge

FOR. GE: — მთავარმა პროკურატურამ გიგა ბოკერია მოწმედ დაიბარა...

აუდიტის სამსახურის დასკვნით, პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან უშიშროების საბჭოს ანგარიშზე არაერთი მილიონი გადაირიცხა და მთელი ეს თანხა უცხოური ლობისტური კომპანიების მომსახურებაში დაიხარჯა.

ბოკერიამ ისე მოაგვარა საქმე, რომ უშიშროების საბჭოს ყველა ხარჯი დახურული გახადა, სახელმწიფო საიდუმლოს რანგში აიყვანა და მასში ჩახედვა ერთადერთს — პრეზიდენტს შეეძლო.

„Public Strategies“, „Maniatis“, „Gregory A“, „Kunin“, „Daniel Louis“, „Podesta Group“, „Gephardt Group Government Affairs“, „Orion Strategies“ *— ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ ლობისტური კომპანიებისა, რომლებიც მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ მუშაობდნენ, გავლენიან უცხოურ მედიაში მათ მხარდამჭერ პუბლიკაციებს აქვეყნებდნენ, უცხოელ პოლიტიკოსებს კი ფულის სანაცვლოდ მათ მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებინებდნენ.*

მარტო ერთ ამერიკულ კომპანიას — ***„Podesta Group“*** *2010 წელს გიგა ბოკერიამ ამერიკაში მიხეილ სააკაშვილის პიარისთვის 600 000 დოლარი გადაუხადა. 2012 წელს იმავე კომპანიასთან კვლავ 600 000 დოლარის ხელშეკრულება გააფორმა.*

ვალერი კვარაცხელია: — აი, რა მოვლენები ტრიალებდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში რამდენიმე წლის წინათ, ანუ გვაქვს კონკრეტული მაგალითები იმისა, თუ როგორ ყიდულობდნენ ახლო წარსულში სააკაშვილი და მისი გუნდი დასავლეთში მოღვაწე პოლიტიკოსებს. გეკითხებით, დღეს რა შეუშლით ხელს ან ამათ და ან იმათ, რომ ამგვარივე აღებ-მიცემობა ჰქონდეთ გაჩაღებული? **ამერიკელი კანონმდებლებისთვის არავითარი განსხვავება არ არის იმაში, თუ ვის მიეყიდებიან — პრეზიდენტ სააკაშვილს თუ ნაპრეზიდენტალ სააკაშვილს.** სააკაშვილს კი მისი მმართველობის პერიოდში სახელისუფლებო კორუფცია იმ მასშტაბებამდე ჰქონდა აყვანილი, რომ ფული დიდხანს არ შემოაკლდება. ასე რომ, ეს გამართული მექანიზმი იქამდე იმუშავებს, ვიდრე რომელიმე მხარეს რამე გაუთვალისწინებელი არ შეემთხვევა.

ბოკერია ამ ბინძურ საქმიანობასთან დაკავშირებით პროკურატურაში კი დაიბარეს, მაგრამ შედეგი, რომელიც აუცილებლად უნდა დამდგარიყო,

ამერიკელთა სულელური წერილები საქართველოში იჯღაბნება!



კვირგვინოსნები

თენგიზ ფხალაძე, *საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი*

როდესაც პრობლემებზე ერთდროულად ლაპარაკობენ აშშ-ის კონგრესში, ევროპარლამენტში, ეს ნიშნავს, რომ რაღაც არასწორად მიდის. სწორი კომუნიკაციის პრობლემა „ქართულ ოცნებას“ ნამდვილად აქვს, მაშინაც კი ვერ ახერხებენ თავიანთი პოზიციის ჯეროვნად გამოხატვას, როდესაც მართლები არიან.

„კვირის პალიტრა“

როდამ ხუციშვილი, *ჟურნალისტი*

ამერიკელ კონგრესმენებს ვკითხავდი — რატომ მიაჩნიათ პროპორციულ-მაჟორიტარული სისტემით არჩევნების ჩატარება ჩვენთან დემოკრატიის დამცრობად და იგივე მაჟორიტარული არჩევნები თავიანთთან — დემოკრატიის ნიმუშად?!

„საქართველოს რესპუბლიკა“



ანზორ აბრალავა, *ყოფილი პარლამენტარი*

ნაცებისა და ევრონაცების ამოცანა ასეთია — ბიძინა ივანიშვილმა ან უნდა დატოვოს ქვეყანა, ან უნდა მოხდეს მისი ფიზიკური ლიკვიდაცია. დააკვირდით მათ გამონათქვამებს — ამბობენ, თუ ივანიშვილმა მოთხოვნები არ შეასრულა, ჩაუშესკუს ბედს გაიზიარებსო.

„ახალი თაობა“

გიორგი ვაშაძე, *„ახალი საქართველოს“ ლიდერი*

დასავლეთისთვის „ქართული ოცნება“ და ივანიშვილი გადახაზულია — დადგენილია, რომ ეს არის ანტიდასავლური და ანტიქართული ძალა. სალომე ზურაბიშვილი არის რუსეთის გავლენის აგენტი საქართველოში და ეს დადასტურებულია ფაქტებით.

„ქართული ოცნება“, რომელიც კორონავირუსად იქცა, უნდა მოვაშოროთ ქვეყნის მართვას.

„ინტერპრესნიუსი“

კვეთა №6



პროგრამის საცდელი საგაზეთო ვერსია

არ დადგა. იქნებ იმის გამოც, რომ მას დასავლეთში მაშინვე გამოუჩნდნენ არამკითხე ად-

კატები.

FOR. GE: — *გიგა ბოკერიას დაკითხვას შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი* **ქარლ ბილდტი** *და ამერიკელი კონგრესმენი* **მაიქლ ტერნერი** *გამოეხმაურნენ — საქმეს პოლიტიკური ელფერი დაჰკრავსო.*

ვალერი კვარაცხელია: — **პირადად იოტისოდენა ეჭვიც არ მეპარება იმაში, რომ ამერიკელი ჩინოვნიკები ამ საქმეში ფულს იღებენ. ეს სულელური წერილები აქ იწერება და ამერიკაში იგზავნება. ისინი კი ხელს აწერენ და უკან, თბილისში, აგზავნიან მთავრობის სახელზე.** ამ რწმენას მიმტკიცებს ის ფაქტიც, რომ ეს წერილები დაწერილია ზუსტად იმ ენით და იმ სტილით, რა ენითაც და რა სტილითაც **სააკაშვილ-ბოკერიას გუნდის წევრები** აზროვნებენ და მეტყველებენ. ასეთი გახლავთ ამ საკითხის ჩემეული ანალიზი, თუმცა, ის, თუ რამდენად სარწმუნოდ და დამაჯერებლად მიიჩნევთ მას, თქვენი გადასაწყვეტია.

ამ საკითხთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეკითხვა ჩნდება: როგორ მოიქცევა საქართველოს ხელისუფლება, შეშინდება და თავს დახრის, თუ ამ თავხედ გადამთიელებს საკადრის პასუხს გასცემს? რადგანაც არ მსურს, მკითხავის როლში აღმოვჩნდე, პროგნოზებისგან თავს შევიკავებ, მაგრამ **ხელისუფლებას შევახსენებ, რომ მუქარა ამერიკელთა სტილია, თუმცა, როგორც ქუხს, ისე არ წვიმს ხოლმე.** ორიოდე ცოცხალი მაგალითი: ამერიკელი სენატორები **ტედ კრუზი** და **რონ ჯონსონი** ემუქრებოდნენ შვეიცარიულ კომპანიას (Allseas), რომელიც რუსული გაზსადენისათვის — „ჩრდილოეთის ნაკადი-2“ ღრმაწყლოვან სამუშაო-



ს ასრულებდა.

ტედ კრუზი და რონ ჯონსონი: — *რუსეთი ყველა ქვეყანას დიდ თანხებს უხდის სამუშაოების დამთავრებაში, მაგრამ, თუ თქვენი კომპანია თუნდაც ერთი დღე გააგრძელებს მუშაობას მას შემდეგ, რაც კანონი სანქციების შესახებ ხელმოწერილი იქნება პრეზიდენტის მიერ, თქვენ დამანგრეველი და ფატალური შედეგების წინაშე აღმოჩნდებით.*

ვალერი კვარაცხელია: — **ერთ მაგალითსაც მოვიშველიებ და შეგახსენებთ კიდევ ერთი ამერიკელი სენატორის მუქარას თურქეთის**

ამართლით.

„ჯეიმს ინხოფი, აშშ-ის სენატორი: — *თურქეთმა უნდა გააკეთოს არჩევანი რუსეთსა და დასავლეთს შორის. თუკი იგი გააგრძელებს რუსეთისგან „С-400“-ის შესყიდვის პროცესს, მას ელოდება უმწვავესი სანქციები აქედან გამომდინარე შესაბამისი შედეგებით.*

ვალერი კვარაცხელია: — **ამერიკელ სენატორთა მუქარის მიუხედავად, „ჩრდილოეთის ნაკადიც“ მუშაობს და თურქეთმაც რუსეთისგან ჰაერსაწინააღმდეგო საშუალებები დაუბრკოლებლად შეიძინა.** აქედან გამომდინარე, საქართველოს ხელისუფლებამაც სამართლიანობისა და საქართველოს ინტერესების შესაბამისად უნდა იმოქმედოს და არა იმის შესაბამისად, თუ რა წერილებს მიიღებს ამერიკის კორუმპირებული ჩინოვნიკებისგან.

გასულ კვირას საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობდა. იქ გამოსვლისას მან ერთი ისეთი განცხადება გააკეთა, რომელიც დღემდე დიდი შეხლა-

მოხლის საგანია.

სალომე ზურაბიშვილი: — *მაისში საქართველო ევროსაბჭოს მასპინძელი ქვეყანა იქნება. საქართველო ამ შემთხვევაში გვერდს აუვლის საკუთარ კანონმდებლობას, რომელიც ადამიანებს, ვინც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ნებართვისა და ჩვენი ტერიტორიის გავლის გარეშე შევიდა, საქართველოში შემოსვლას უკრძალავს. ეს რუსეთის დელეგაციის წევრებს შემოსვლას აუკრძალავდა, თუმცა, რადგან ჩვენ რუსეთის პრეზიდენტის მიერ ბოლო დროს გაცხადებული პოლიტიკისგან განსხვავებით, პატივს ვცემთ საერთაშორისო ვალდებულებებს, მივიღებთ საპარლამენტო ასამბლეას, როგორც საპარლამენტო ასამბლეის რეგულაციები და პრინციპები გვკარნახობს. ეს მარტივი არაა. ჩვენი მოსახლეობა ამას მარტივად არ მიიღებს, მაგრამ ამას გავაკეთებთ.*

ვალერი კვარაცხელია: — **საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს კანონების აღსრულების გარანტი უნდა იყოს, მან კი განაცხადა, რომ „საქართველო გვერდს აუვლის საკუთარ კანონმდებლობას“. უცნაური სიტუაციაა. საქართველომ საკუთარ კანონმდებლობას გვერდი თუ არ აუარა, ევროსაბჭოს სხდომა აქ ვერ ჩატარდება, რადგან ევროსაბჭოს ბევრი დეპუტატი მოქმედი კანონით ოკუპაციის შესახებ, საქართველოს ტერიტორიაზე ვერ შემოვა.** გამოდის, რომ გამოსავალი კანონის დარღვევაშია, რაც თავისთავად აბსურდია. საქმე მას შემდეგ უფრო გართულდა, რაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი **გიორგი გახარია** პრეზიდენტის პოზიციას ღიად დაუპირისპირ-

გიორგი გახარია: — *ყველაფერი ისე გაკეთდება, როგორც საჭიროა. საქართველოს კანონმდებლობას გვერდს ვერავინ აუვლის!*

ვალერი კვარაცხელია: — **პრემიერ-მინისტრს ეს განცხადება კანონის დაცვის სურვილზე მეტად, შესაძლებელია, ოპოზიციის დაწყნარების სურვილმა გააკეთებინა, მაგრამ ასეა თუ ისე, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის პოზიციები ამ საკითხში ერთმანეთს დაუპირისპირდა.** საკითხს ისიც ამწვავებს, რომ, როგორც ირკვევა, ევროპარლამენტის მუშაობაში მონაწილეობის მიღებას **რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრიც** გეგმავს. თბილისში **ლავროვის** ჩამოსვლა კი დასავლეთის „მეხუთე კოლონისთვის“ როგორც ოპოზიციაში, ასევე ხელისუფლებაში, იმდენად მიუღებელი და იმდენად წარმოუდგენელია, რომ შესაძლებელია ამას საზოგადოებაში სამოქალაქო ომის ტოლფასი დაპირისპირებები მოჰყვეს. **ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ კანონი ოკუპაციის შესახებ მთლიანად გასაუქმებელი თუ არა, საფუძვლიანად შესაცვლელია, მაგრამ ეს ხელისუფლება ამის გაკეთებას კი არა, გაფიქრებასაც ვერ გაბედავს.**

დაბოლოს, კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც აუცილებლად უნდა შევეხო — **კორონავირუსი!**

კორონავირუსთან დაკავშირებით მთელ მსოფლიოს ერთი შეკითხვა აწუხებს: **ხომ არ არის ეს ვირუსი რომელიმე სახელმწიფოს მიერ რომელიმე ლაბორატორიაში ხელოვნურად გამოყვანილი, ანუ საქმე ხომ არ გვაქვს ბიოლოგიური იარაღის გამოყენებასთან? ჯერჯერობით ამ შეკითხვაზე პასუხი არ არსებობს, მაგრამ მედიასაშუალებები ამ თემას აქტი-**

ად განიხილავენ.

„The Washington Times“: — *მომაკვდინებელი კორონავირუსი, რომელიც მთელ მსოფლიოში ვრცელდება, შესაძლებელია, გამოყვანილი იყოს ქალაქ უხანის ლაბორატორიაში, რომელიც დაკავშირებულია ჩინეთის ბიოლოგიური შეიარაღების საიდუმლო პროგრამასთან.*

ვალერი კვარაცხელია: — **ჩინეთი გამორიცხავს ქვეყანაში რაიმე სახის საბრძოლო ბიოლოგიური იარაღის არსებობას, მაგრამ, როგორც** „The Washington Times“ **წერს, გასულ წელს სახელმწიფო დეპარტამენტის მოხსენებაში უკვე იყო ეჭვი გამოთქმული სამხედრო მიზნებისთვის საიდუმლო ბიოლოგიური სამუშაოების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით.** ბევრს წერენ იმასთან დაკავშირებითაც, რომ კორონავირუსი აშშ-შია შექმნილი სპეციალურად ჩინეთის წინააღმდეგ, თუმცა, სერიოზული არგუმენტაცია იმისა, რომ ვირუსი ბიოლოგიური შეიარაღების შემადგენელი ნაწილია, ჯერჯერობით, არ ჩანს.

კორონავირუსის გავრცელება თუ ხელოვნური ფაქტია, მაშინ ძნელი არ არის იმაში გარკვევა, თუ ვის ინტერესებში შედის ეს უბინძურესი დივერსია. ვფიქრობ, ჩინური სოციალისტური სისტემა და მისი უმძლავრესი ეკონომიკური პოტენციალი, რომელიც მსოფლიოში პირველ ადგილზე მკვიდრდება, ამ გამოწვევას, საიდანაც არ უნდა მოდიოდეს იგი, გაუძლებს!

მიუხედავად ამისა, ერთი რამ მაინც ნათელია:

კაცობრიობა მრავალმხრივი, ღრმა კრიზისის სტადიაში იმყოფება და თანდათანობით სულ უფრო დაუცველი ხდება...

ასეთი იყო დღეს „ოქროს კვეთა“ „ასავალ-დასავალის“ ფურცლებზე.

მომავალ შეხვედრამდე!

P.S.

იოტისოდენა ეჭვიც არ მეპარება იმაში, რომ ამერიკელი ჩინოვნიკები ამ საქმეში ფულს იღებენ!

დიდი ბრიტანეთი ოფიციალურად გავიდა ევროკავშირიდან. 2020 წლის 31 იანვრიდან 1 თებერვლამდე ღამით დიდი ბრიტანეთის დროშა, რომელიც ევროპარლამენტის შენობასთან ფრიალებდა, დაუშვეს. შესაბამისად, **ლონდონში ევროკავშირის დროშა დაუშვეს და... დაწვეს.** საქართველოს პრეზიდენტი **სალომე ზურაბიშვილი** თითქმის ერთი წლით ადრე აცხადებდა, რომ ევროკავშირში დიდი ბრიტანეთის ადგილი საქართველომ უნდა დაიკავოს. **„ნეტარ არიან მორწმუნენი“,** — გვასწავლის ბიბლია.

კვირგვინოსნები

სერგეი გავრილოვი
რუსეთის დუმის კომუნისტი დეპუტატი



საქართველო მზად არის, გადავიდეს აქტიურ ნაბიჯებზე რუსეთთან მშვიდობიანი ურთიერთობების აღსადგენად.

„პარლამენტსკაია გაზეტა“

გიორგი მარგველაშვილი
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი

ლავროვის არშემოშვებით შეიძლება, გავაბრაზოთ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, რომლებიც მისგან გვიცავენ.

„ტვ ფორმულა“

თეონა ცხომელიძე
ჟურნალისტი

პარლამენტში გავრილოვის გამოსვლა პოლიტიკოსებმა პირველად ჩემგან გაიგეს.

„სარკე“

ლევან ბოძაშვილი
უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე

ვერავის დავეთანხმები, ვისაც ლავროვის ქვეყანაში შემოშვებაზე პოზიტიური პოზიცია აქვს, თუნდაც ეს იყოს ყოფილი თუ მოქმედი პრეზიდენტი.

„ინტერპრესნიუსი“

ხატია დეკანოიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი



ვაფრთხილებ ხელისუფლებას, მოეგონ გონს — ნუ დაუშვებენ „მეორე გავრილოვს“, იმიტომ, რომ სერგეი ლავროვის და რუსეთის დელეგაციის აქ შემოშვებას არავინ აპირებს.

„ინტერპრესნიუსი“

ნინო ბურჯანაძე
„დემოკრატიული მოძრაობის“ ლიდერი



ძალიანაც რომ ვთხოვოთ, ბატონი ლავროვი მაინც არ ჩამოვა.

„რეზონანსი“

„სტალინის მითითებით 1943 წელს გამოცემული „საქართველოს ისტორიის“ სახელმძღვანელო მაშინაც და ახლაც საუკეთესოა და სკოლაში უნდა დაბრუნდეს!“



საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტი

აკად. ივ. ჯავახიშვილი, პროფ. ნ. ბერძენიშვილი, აკად. ს. ჯანაშია

საქართველოს ისტორია

უძველესი დროიდან XIX საუკუნის დამდეგამდე

აკად. ს. ჯანაშიას რედაქციით

სახელმძღვანელო საშუალო სკოლის უფროსი კლასებისათვის

საქ. სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა

თბილისი — 1943



საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტი
აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახელობისა

ნ. ბერძენიშვილი, ივ. ჯავახიშვილი, ს. ჯანაშია

საქართველოს ისტორია

ნაწილი I

უძველესი დროიდან XIX საუკუნის დამდეგამდე

ს. ჯანაშიას რედაქციით

სახელმძღვანელო საშუალო სკოლის უფროსი კლასებისათვის

მესამე, შესწორებულ-შევსებული, გამოცემა

მოწონებულია საქ. სსრ მინისტრთა საბჭოს მიერ

საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა

ამ ოთხიოდე წლის წინათ „ასავალ-დასავალმა“ „საქართველოს ისტორიის“ იმ სასკოლო სახელმძღვანელოს სრული ვერსია გამოაქვეყნა, რომელიც სტალინის უშუალო მითითებითა და დაკვეთით სამმა უდიდესმა ქართველმა ისტორიკოსმა ივანე ჯავახიშვილმა, სიმონ ჯანაშიამ და ნიკო ბერძენიშვილმა შექმნეს. ამ წიგნს, რომლის მაკეტიც 1940 წელს უკვე მზად იყო და 1943 წელს პირველად გამოიცა, საოცარი ბედი დაჰყვა — „საქართველოს ისტორიის“ სახელმძღვანელო საქართველოსავით ჯვარს აცვეს! როგორც ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, ცნობილი ქართველი ისტორიკოსი, პროფესორი გურამ ყორანაშვილი აღნიშნავს, რაოდენ გასაკვირიც გინდა, იყოს, შოვინისტმა რუსმა მეცნიერებმა, რომლებსაც მხარი ქართველმა გრაფომანებმა და მედროვეებმაც აუბეს, სტალინის ინსტრუქტაჟის მიხედვით შედგენილი „საქართველოს ისტორიის“ სახელმძღვანელოს ჯვარცმა ბელადის სიცოცხლეშივე დაიწყეს და ეს პროცესი ნიკიტა ხრუშჩოვის ზეობის ჟამს წარმატებით განასრულეს:

— ჩვენს სკოლებში საბჭოთა კავშირში შემავალი ხალხების ისტორიას დიდი ხნის განმავლობაში არ ასწავლიდნენ, სამაგიეროდ, ბავშვებს ტვინს ულაყებდნენ „საზოგადოებათმცოდნეობის“, „კლასთა ბრძოლის ისტორიისა“ და მისთანა არაფრისმთქმელი საგნების „დაზუთხვით“. მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ვითარება რადიკალურად შეიცვალა — მას შემდეგ, რაც 1933 წელს გერმანიის ხელისუფლების სათავეში ადოლფ ჰიტლერი მოვიდა და მსოფლიოში ნაციონალიზმი წინა პლანზე წამოვიდა, აუცილებელი გახდა, საბჭოთა ახალგაზრდასაც სცოდნოდა თავისი ქვეყნის ისტორია, თუნდაც „საბჭოთა კავშირის ხალხთა ისტორიის“ სახით. ასე და ამრიგად, 1939-1940 წლებში საბჭოთა კავშირის ისტორიის ინსტიტუტმა გამოსცა „საბჭოთა კავშირის ისტორია“ ორ ტომად. ცხადია, პროცესებს არც საბჭოთა საქართველოში ჩამორჩნენ. 1936 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი **კარლო ორაგველიძე** საგანგებოდ აღნიშნავდა — *„უნდა დაიწყოს და მაღალი ტემპებით გაიშალოს მუშაობა საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოს შესადგენად, როგორც საშუალო სკოლისთვის, ისე უმაღლესი სასწავლებლებისთვის!“* მოკლედ, არარუს მეცნიერებს საშუალება მიეცათ, შეექმნათ თავიანთი ქვეყნების ისტორია. საქართველოს ისტორიის კონსპექტის შედგენა დაევალათ **სიმონ ჯანაშიას, ნიკო ბერძენიშვილსა** და **ლუკა ციხისთავს.** კერძოდ, უძველესი დროიდან მე-12 საუკუნემდე ისტორია უნდა დაეწერა სიმონ ჯანაშიას, მე-12-18 საუკუნეების ისტორია — ნიკო ბერძენიშვილს, ხოლო 1801-1930-იანი წლების საქართველოს ისტორია — ლუკა ციხისთავს. სხვადასხვა მიზეზის გამო, ეს პროექტი ჩავარდა. სამაგიეროდ, იოსებ სტალინის უშუალო მონაწილეობითა და მითითებით, აკადემიკოსმა **ივანე ჯავახიშვილმა** და პროფესორებმა **სიმონ ჯანაშიამ** და **ნიკო ბერძენიშვილმა** შექმნეს „საქართველოს ისტორიის“ სასკოლო სახელმძღვანელოს მაკეტი, რომელიც 1940 წელს, ანუ ივანე ჯავახიშვილის სიცოცხლეში, უკვე მზად იყო.

— ბატონო გურამ, რით დასტურდება, რომ სტალინი პირადად იყო ამ საქმეში ჩარეული?

— ეს დადგენილია უამრავი მოგონებით და 1938 წლის 2 აგვისტოს წერილით, რომელიც აკადემიკოსმა **ივანე ჯავახიშვილმა** პროფესორ **ვარლამ დუნდუას** გაუგზავნა. წერილში ვკითხულობთ — *„გეგმის შედგენა მე დამევალა. ერთი წლის ვადაა ნაანგარიშევი... საბოლოოდ საკითხი გადაწყდება გენერალურ მდივანთან თათბირის შემდეგ, რომლის დრო ჯერ გამორკვეული არ არის!“* იმავე, 1938 წლის 14 ოქტომბერს ივანე ჯავახიშვილი დუნდუას სწერდა — *„ცენტრალურ კომიტეტში უკვე იყო სხდომა და კომიტეტის ახალმა ხელმძღვანელებმა წინათ განზრახული გეგმა შესცვალეს: გადაწყვეტილია, რომ ამჟამად ჯერ საშუალო სასწავლებლებისთვის დაიწეროს სახელმძღვანელო, ხოლო ფართო საზოგადოებისა და სტუდენტებისათვის განკუთვნილი „საქართველოს ისტორიის“ დაწერა კი მომავლისათვის, ერთი წლით გადაიდო!“*

— წიგნის მაკეტს ქართველი მეცნიერები როგორ შეხვდნენ?

— გეგმის მიხედვით, „საქართველოს ისტორიის“ სასკოლო სახელმძღვანელოს მაკეტი ცენტრალურ კომიტეტს სრული სახით 1939 წლის 1 მაისს უნდა ჩაბარებოდა. **ივანე ჯავახიშვილს** დაევალა უძველესი ხანისა და მე-10-15 საუკუნეების საქართველოს ისტორიის დაწერა. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, წიგნის მაკეტს 1940 წლის 16 აგვისტოს მწერალთა კავშირში ნამდვილი განკითხვის დღე მოუწყვეს. სა-

ნიკო ბერძენიშვილი



ივანე ჯავახიშვილი

სიმონ ჯანაშია

„აკადემიკოსმა ნიკო ბერძენიშვილმა დეკანატში ჯოხი მოიქნია, მაგიდაზე ნათურა გატეხა და აყვირდა – ცოცხალი თავით არ დავთანხმდები იმას, რომ „საქართველოს ისტორიის“ ახალ სახელმძღვანელოში სტალინის ტერმინი – „უმცირესი ბოროტება“ შევცვალო!“

კვირგვინოსნები

ლევან კობერიძე
პარლამენტარი

ცხოვრებაში სამი ფიცი მაქვს დადებული: ერთია ჰიპოკრატეს ფიცი, როცა ექიმი ვიყავი; მეორე, როცა ჯვარი დავიწერე; მესამე, როცა პარლამენტში მოვხვდი და არ ვაპირებ, რომელიმეს გადავუხვიო. **პარლამენტარის ფიცში წერია, რომ ხალხს უნდა ემსახურო.**

„ვერსია“

ირაკლი კიკნაველიძე
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

სირცხვილის კორიდორებისა და პიკეტირების გზით ჩვენ ვაპირებთ, დისკომფორტი შევუქმნათ ხელისუფლების იმ სამარცხვინო წარმომადგენლებს, რომელთაც ჰგონიათ, რომ ჩვეულებრივ გააგრძელებენ ხელისუფლებაში ყოფნას.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

დავით ჭიჭინაძე
პარლამენტარი

„ოცნებაში“ მევახშეები და ჯამბაზები არიან. **ბიძინა ივანიშვილი და ქართველი ხალხის ინტერესები აბსოლუტურად აცდენილია ერთმანეთთან.** როგორც ჩანს, ბავშვობაში „ნიანგს“ კითხულობდა, იქ გამოყვანილი პერსონაჟები დადებითი გმირები ჰგონია და ასე გამოჰყავს ხალხში სრულიად უარყოფითი პერსონაჟები.

„ახალი თაობა“

ირაკლი ცქიტიშვილი
„ექსპერტთა კლუბის“ წარმომადგენელი

ელექტროენერგიის მიწოდებაზე აფხაზეთს საქართველოს მთავრობა უარს ვერ ეტყვის და ამ საზღაურს, ფაქტობრივად, საქართველოს დანარჩენი მოსახლეობა იხდის. გამოდის, რომ ჩვენ ვიხდით მილიონობით ლარს აფხაზეთის განათებისთვის და სანაცვლოდ შეიძლება, გვაგინონ, როცა მოესურვებათ.

„რეზონანსი“

გურამ ყორანაშვილი:

ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით, დღემდე ასეთი წიგნი საქართველოში არ გამოცემულა!

„ახალ სახელმძღვანელოში სტალინისეული „უმცირესი ბოროტების“ ნაცვლად გაჩნდა ტერმინი — „საუკეთესო გამოსავალი!“

ხელმძღვანელოს ბოლო პარაგრაფად მოიაზრებოდა ასეთი სათაური **„დიადი სტალინური კონსტიტუციის მზის ქვეშ“**. ისტორია უნდა მოსულიყო 1940 წლამდე, რომელიც მთელი მე-19 და მე-20 საუკუნეების ჩათვლით **გიორგი ხაჭაპურიძემ** დაწერა. სწორედ ამაზე აქტიდა ერთი ამბავი. **კონსტანტინე გამსახურდიამ** ხაჭაპურიძის შესახებ პირდაპირ განაცხადა — *„საერთოდ ხაჭაპურიძის ნაკვეთში არსად ქართველი კაცის თვალსაზრისი არ ჩანს. მისი ნაკვეთი თარგმანს უფრო ჰგავს, ფრიად უხეირო თარგმანს. ვიმეორებ, ხაჭაპურიძის ნაკვეთი უეჭველად უნდა ამოიღონ იმ დიდმნიშვნელოვანი კრებულიდან, რომელსაც მრავალი ათასი მოსწავლე წაიკითხავს. იგი ქართული კულტურის პროვინციად უნდა მივიჩნიოთ!“*

საზოგადოებრივი აზრის ზეწოლა იმდენად ძლიერი იყო, ცენტრალური კომიტეტი იძულებული გახდა, სახელმძღვანელოს მაკეტიდან **გიორგი ხაჭაპურიძის** მიერ დაწერილი მონაკვეთი მართლაც გაეუქმებინა. პროფესორ **სარგის კაკაბაძის** გარდა, სახელმძღვანელოს, საერთო ჯამში, ყველა იწონებდა, თუმცა სახელოვანმა მეცნიერებმა და მწერლებმა ნაშრომის შესახებ უამრავი შენიშვნა გამოთქვეს.

— სარგის კაკაბაძეს რა არ მოსწონდა?

— სარგის კაკაბაძე ამტკიცებდა — *„წიგნი უნდა დაიბეჭდოს, მაგრამ იგი საბჭოთა მეცნიერების მიღწევათა უგულებელყოფის გამო განიცდის ჩამორჩენას!“* კერძოდ, სარგისს მიაჩნდა, რომ ნაშრომი არ ითვალისწინებდა **ნიკო მარის „ახალ მოძღვრებას ენის შესახებ“**. მეცნიერი ამტკიცებდა — ავტორები ამ მოძღვრებას შეგნებულად გვერდს უვლიან, არადა, მის გარეშე საქართველოს უძველესი ისტორია არ გაიმართება!

— რუსი საბჭოთა მეცნიერები წიგნის გამოსვლას როგორ შეხვდნენ?

— მოგეხსენებათ, სახელმძღვანელო პირველად გამოიცა 1943 წელს, მეორედ — 1946 წელს, მესამედ — 1948 წელს, ხოლო მეოთხედ — 1950 წელს. სახელმძღვანელო ითარგმნა საბჭოთა კავშირის ხალხთა ყველა ენაზე, ასევე ინგლისურად, გერმანულად, თურქულად, ფრანგულად... წიგნის მეორე შესწორებული და შევსებული გამოცემა 1945 წლის ოქტომბერში სოჭში, სტალინის აგარაკზე გადაწყდა, სადაც ბელადს **სიმონ ჯანაშია** და **ნიკო ბერძენიშვილი** ეახლნენ. აკადემიკოსი **ივანე ჯავახიშვილი** უკვე ცოცხალი აღარ იყო. ვაცხადებ სრული პასუხისმგებლობით, დღემდე ასეთი წიგნი საქართველოში არ გამოცემულა! რუსებმა „საქართველოს ისტორიის“ სასკოლო სახელმძღვანელოს თავიდან დითირამბები უძღვნეს. მაგალითად, **პროფესორმა ბოროზდინმა** სარეცენზიო წერილში პირდაპირ აღიარა — ეს ყველაზე საუკეთესო სახელმძღვანელოაო! ხოლო **პროფესორი ბაზილევიჩი** 1946 წლის 14 მაისს გაზეთ „იზვესტიაში“ წერდა — *„ახლა ქართველ ხალხს შეუძლია სიამაყით გადახედოს განვლილ გზას, რათა სავსებით იგრძნოს სტალინური ეპოქის სიდიადე. ამ წიგნის შექმნა ერთ-ერთი მაჩვენებელია ქართული მეცნიერებისა და კულტურის წარმატებისა!“*

— როდის შეიცვალა ვითარება და სტალინის მიერ შექმნილ სახელმძღვანელოს პირველად როდის შეუტიეს?

— გაგიკვირდებათ და სტალინის სიცოცხლეში, 1953 წლის იანვარში გაზეთ „კომუნისტში“ დაიბეჭდა მრისხანე სტატია — **„მებრძოლი მატერიალიზმისათვის საზოგადოებრივ მეცნიერებაში“**. წერილში განაქიქეს უზბეკეთის, სომხეთის, საქართველოსა და საბჭოთა კავშირის სხვა ხალხების ისტორიის სახელმძღვანელოები და დაასკვნეს — *„ყველაფერი დაიყვანება მმართველი დინასტიების, მეფეებისა და მხედართმთავრების დახასიათებაზე, ხოლო სოციალურ-ეკონომიკურ და ყოფით საკითხებს გვერდი აქვთ ავლილი... ზოგიერთი ისტორიკოსი ცდილობს, წარმოადგინოს ეროვნული საკითხი, როგორც მთავარი!“* თითქოს „კომუნისტის“ ნიშანს უცდიდაო, 1953 წლის ივნისის ნომერში, როცა სტალინი უკვე რამდენიმე თვის მოკლული იყო, ხოლო ბერია — საკუთარ სახლში ახალი დახვრეტილი, საბჭოთა „საისტორიო ფრონტის“ ცენტრალურ ჟურნალში **„ვოპროსი ისტორიი“** დაიბეჭდა აკადემიკოს **მილიცა ნეჩკინას** რუსული შოვინიზმით განსივებული საზიზღარი წერილი, რომელშიც ივანე ჯავახიშვილის, სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის მიერ სტალინის მითითებით შექმნილი „საქართველოს ისტორიის“ სასკოლო სახელმძღვანელო განაქიქეს და მოთხარეს!

მილიცა ნეჩკინა

„აკადემიკოს მილიცა ნეჩკინასა და შოვინისტ რუსებს მოსვენებას უკარგავდათ და დღესაც უკარგავთ ის ფრაზა, რომელიც იოსებ სტალინმა რუსეთის მიერ ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმების შესახებ თქვა – „უმცირესი ბოროტება!“

— მაინც რას წერს ნეჩკინა?

— **მილიცა ნეჩკინა** სიტყვა-სიტყვით წერს — *„საქართველოს ისტორიის“ პირველი ტომის ავტორები ყოველნაირად აქებენ ვახტანგ გორგასლის, ერეკლეს, დავით მესამის, ალექსანდრესა და სხვა მეფეების მოღვაწეობას, მაგრამ არ ხსნიან მათი ხელისუფლების კლასობრივ ბუნებას და საქართველოს მშრომელთა ბრძოლას „სამამულო“ მჩაგვრელთა წინააღმდეგ!“* მილიცა ნეჩკინა, რომელიც ძალიან გავლენიანი და ცნობილი რუსი ისტორიკოსი იყო, ამის შემდეგ აგრძელებს — *„საქართველოს ისტორიის“ სახელმძღვანელოში, რომელიც 1950 წელს გამოვიდა, სუსტადაა გაშუქებული ქართველი და რუსი ხალხების საუკუნოვანი კავშირურთიერთობანი. მეტიც, ავტორები ისტორიული სიმართლის საწინააღმდეგოდ ამტკიცებენ, რომ თითქოს რუსეთთან კავშირმა „კახეთს სასარგებლო ცოტა რამ მოუტანა“, „ვერ გაამართლა მეფე ერეკლესა და მისი მომხრეების იმედი“. ამავე დროს სახელმძღვანელოში არაა ნაჩვენები თურქეთისა და ირანის რეაქციული როლი, რომლებიც ცდილობდნენ საქართველოს დამონებას!“*

— აშკარაა, რომ ნეჩკინას რაღაც ძალიან აწვალებდა!

— პირდაპირ გეტყვით, რაც აწვალებდა! აკადემიკოს **მილიცა ნეჩკინასა** და შოვინისტ რუსებს მოსვენებას უკარგავდათ და დღესაც უკარგავთ ის ფრაზა, რომელიც იოსებ სტალინმა რუსეთის მიერ ქართლ-კახეთის სამეფოს გაუქმებისა და შემდეგ მისი შეერთების შესახებ თქვა — **„უმცირესი ბოროტება!“** აი, ეს ფრაზა სჭრიდათ რუს შოვინისტებს ყურს და მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული გახლდათ აკადემიკოსი **მილიცა ნეჩკინა.** სტალინის სიცოცხლეში, 1952 წელს, ცნობილი ისტორიკოსი **ფარნაოზ ლომაშვილი** მაშინ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გახლდათ, როცა უნივერსიტეტში ჩხუბს შეესწრო. კერძოდ, აკადემიკოსმა **ნიკო ბერძენიშვილმა** დეკანატში ჯოხი მოიქნია, მაგიდაზე ნათურა გატეხა და აყვირდა — ცოცხალი თავით არ დავთანხმდები იმას, რომ „საქართველოს ისტორიის“ ახალ სახელმძღვანელოში სტალინის ტერმინი — **„უმცირესი ბოროტება“** შევცვალო!

— შეაცვლევინეს?

— ცხადია, შეაცვლევინეს! ახალ სახელმძღვანელოში სტალინისეული **„უმცირესი ბოროტების“** ნაცვლად გაჩნდა ტერმინი — **„საუკეთესო გამოსავალი“!**

— სტალინის სიცოცხლეში ეს ვინ და როგორ გაბედა?

— ვინ გაბედა და ცეკას მაშინდელმა მდივანმა **აკაკი მგელაძემ**, რომელიც უნივერსიტეტში მობრძანდა და მთელი რექტორატის, მათ შორის, **ნიკო კეცხოველის** დასწრებით მოინდომა. აკაკი მგელაძეს უნივერსიტეტში ასეთი რამ უთქვამს — ყველაზე მეტი ჩურჩუტი ისტორიკოსი ქართველებს გვყავს, მოაშორეთ მაგათი წიგნები! სწორედ მაშინ დაბლოკეს **ივანე ჯავახიშვილის მეხუთე ტომი**, რომელშიც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისტორიაა განხილული.

— ქართველთმოძულე ნეჩკინას კიდევ რომელმა ვაიქართველმა აუბა მხარი?

— ფაქტია, რომ მილიცა ნეჩკინა ვიღაცის დავალებას ასრულებდა. როგორც უმოკლეს ხანში გაირკვა, ამ ჯგუფის სათავეში იდგა **ნიკიტა ხრუშჩოვი**, რომელიც სტალინისა და ბერიას გამო ქართველებს ვერ იტანდა. 1953 წლის „კომუნისტის“ მეხუთე ნომერში სახელმძღვანელო „იდეური და განსაკუთრებით მეთოდიკური დონის გამო“ გააკრიტიკეს **მახარაძემ** და **შუბლაძიანმა**, ხოლო „საქართველოს კომუნისტში“ ისტორიკოსმა **მათე ალექსიშვილმა** ასეთი წერილი გამოაცხო — **„აღზრდებზე შეცდომები, დამახინჯებით ჩამორჩენა ისტორიულ მეცნიერებაში!“** მათე ალექსიშვილი ივანე ჯავახიშვილს აკრიტიკებდა — საბერძნეთსა და რომზე უფრო ადრე ძველ კოლხეთში სახელმწიფოებრიობა როგორ წარმოიშვებოდა?! გაზეთ „კომუნისტის“ 1956 წლის ნომერში ისტორიკოსმა **ლევან მეგრელიძემაც** კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარა „საქართველოს ისტორიის“ სახელმძღვანელო, რომელიც, თურმე, *„სავსებით ვერ აღმოჩნდა თავისუფალი ბურჟუაზიულ-ნაციონალისტური ისტორიოგრაფიის გავლენისგან!“*

— სახელმძღვანელოს ბევრი მაქებარი რომ ჰყავდა, ის ხალხი რა იქნა?

— **იასე ციციშვილი, ვახტანგ მაჭავარიანი, მარლაზ დუნდუა, აბელ კიკვიძე** და სხვები, რომლებიც სახელმძღვანელოს გამოსვლის დღიდან აქებდნენ, დადუმდნენ და პირში წყალი ჩაიგუბეს! ნიკიტა ხრუშჩოვმა სტალინის მითითებით შექმნილი „საქართველოს ისტორიის“ სახელმძღვანელო ცეკას საგანგებო ცირკულარით აკრძალა. 1956 წელს შექმნეს „საქართველოს ისტორიის“ ახალი მაკეტი, რომელიც ორი წლის შემდეგ, 1958 წელს, ექვსი კაცის ავტორობით გამოსცეს. მათ შორის ერთ-ერთი აკადემიკოსი **ნიკო ბერძენიშვილიც** იყო...

— საბოლოოდ რა ბედი ეწია „საქართველოს ისტორიის“ აკრძალულ სახელმძღვანელოს?

— 1980, 1989 და 1990 წლებში ეს სახელმძღვანელო საკითხავი წიგნის სახით კვლავ გამოსცეს, მაგრამ ამჯერად შესწორებული და აკადემიკოს **გიორგი მელიქიშვილის** მიერ გადაკეთებული. კერძოდ, **მელიქიშვილმა ქართველთა წარმომავლობისა და სახელმწიფოებრიობის წარმოშობის საკითხები, ის, რაც ივანე ჯავახიშვილმა დაწერა, შეცვალა, რაც არასწორად მიიჩნია**. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: სტალინის მითითებით, 1943 წელს გამოცემული „საქართველოს ისტორიის“ სახელმძღვანელო, მაშინაც და ახლაც საუკეთესოა და სკოლაში უნდა დაბრუნდეს!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

აკაკი მგელაძე

„აკაკი მგელაძეს უნივერსიტეტში ასეთი რამ უთქვამს – ყველაზე მეტი ჩურჩუტი ისტორიკოსი ქართველებს გვყავს, მოაშორეთ მაგათი წიგნებიო!“

კვირგვინოსნები

თამარ ცოფურაშვილი
მსახიობი



ბევრი მძიმე მოგონება დამრჩა 90-იანებიდან, მაგრამ ერთი დღესაც მიდგას თვალწინ: ნავთლუღის ბაზართან სამი დღე ეგდო მიცვალებული და არავინ პატრონობდა. **ჩემი ნება რომ იყოს, ეგრე გამოვათრევდი სიგუას ლეშს და დავაგდებდი სადმე უსიერ ადგილას, რომ მკვდარმაც არ დაწამლოს ხალხი.**

„ალია“

დოდო გუგეშაშვილი
მოკლული გრიგოლ გუგეშაშვილის დედა

დარწმუნებული ვარ, ის დააკავეს, ვინც უნდა დაეკავებინათ. ახლა გამოძიების საქმეა, დამკვეთის ვინაობაც გაარკვიოს. **არასოდეს ეჭვი არ შემპარვია, რომ დანაშაული გაიხსნებოდა. ვხედავდი სამართალდამცავების თავგადაკლულ მუშაობას, ვენდობოდი მათ პროფესიონალიზმს.**

„კვირის პალიტრა“

ირაკლი ოქრუაშვილი
„გამარჯვებული საქართველოს“ ლიდერი, პატიმარი

წასულია ჩემი საქმე — კოცონზე დაწვა თუ არა, უვადო პატიმრობა ნამდვილად არ ამცდება. **საქართველოს პროკურატურავ, პლანს რომ ეწეოდით, ვიცოდი, მაგრამ თქვენ თურმე კოკაინის ყნოსვაზე გადასულხართ. ცოტა დოზებს დაუკელით.**

„ჰოთნიუსი“

ვაჟა შარვაშიძე: „რუსთაველის საზოგადოებაც“ და აკაკი ბაქრაძეც «კაგებემ» შექმნა!



ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ვაჟა შარვაშიძე დუმილს არღვევს და საქართველოს უახლესი ისტორიის უკანასკნელი ოცდაათწლოვანი ეპოქის შესახებ გამაოგნებელ ფაქტებს გვაცნობს. მეცნიერი, რომელიც უდავოდ ბევრის მომსწრე და მნახველია, ეროვნულ მოძრაობაში ჩანერგილ აგენტებს ამხელს და კონკრეტულ გვარსახელებს ასახელებს, რომლებმაც სამშობლო გაყიდეს და ხალხის ფული შეჭამეს:

— ეკონომიკის ექსპერტი, რომელსაც საწარმოო პრაქტიკა გავლილი არა აქვს, ეკონომიკაზე არ უნდა ალაპარაკო! ამას იმიტომ მოგახსენებთ, რომ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, როცა საგეგმო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს, აკადემიკოს **ირაკლი მიქელაძეს** დიდუბეში, სამხედრო ქარხანაში, ანუ წარმოებაში გავეპარე. მიქელაძემ მიპოვა და ქარხნის დირექტორს დაურეკა — ჩემი წარჩინებული სტუდენტი მანდ გამომეპარა და კარგ თანამდებობაზე დანიშნეთო! მართლაც დამნიშნეს გაერთიანების ეკონომიკური ანალიზის ლაბორატორიის ხელმძღვანელად. სწორედ იქ ვნახე, თუ რას წარმოადგენდა საბჭოთა კავშირის მრეწველობა. როდესაც სტალინმა ტროცკი მოიშორა და რეალური ძალაუფლება ხელში აიღო, 1930 წელს გამოსცა ბრძანება, რომლის ძალითაც საბჭოთა კავშირის მოკავშირე რესპუბლიკებს პროდუქციის მთლიანი ტექნოლოგიური ციკლის დამოუკიდებლად წარმოება აეკრძალათ. მართლაც, საქართველოში ისევე, როგორც დანარჩენ რესპუბლიკებში, პროდუქციის გამოსაშვებად საჭირო მასალების 70 პროცენტი გარედან შემოდიოდა. ამით სტალინმა ეკონომიკურადაც შეადუღაბა და შეკრა საბჭოთა კავშირი. აქედან გამომდინარე, ამ ბაზრიდან ხელის ერთი მოსმით ამოხტომა გამორიცხული იყო. ამას, როგორც პროფესიონალი, კარგად ვაცნობიერებდი, რასაც ჩვენი ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის ზოგიერთ ვაი-ლიდერზე ვერ ვიტყვი!

— ბატონო ვაჟა, როგორც ცნობილია, თქვენ იყავით „მერაბ კოსტავას ფონდის“ მთავარი ბუღალტერი. რა თანხების მფლობელი იყო ეს ფონდი და ვინ შეჭამა ხალხის შემოწირულობა?

— „მერაბ კოსტავას ფონდის“ ფულები **ვაჟა ადამიამ** და მისმა ნათესავმა **თენგიზ ანთიამ** შეჭამეს! ამ ორმა ადამიანმა ფონდიდან გააძევა უპატიოსნესი ადამიანი **სერგი საჯაია,** რომელიც ბოლომდე ზვიად გამსახურდიას ერთგული დარჩა. სვანეთსა და აჭარაში სტიქია რომ დატრიალდა, პატრიოტმა და უაღრესად პატიოსანმა კაცმა **ნოდარ მოსულიშვილმა,** რომელიც ვაჭრობის სამინისტროში „თბილტანსაცმელვაჭრობის“ სამმართველოს უფროსი იყო, დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად დიდი ფული პირველმა შეკრიბა და ქართველების ჩასასახლებლად ბოლნისში სახლები შეიძინა. მოსულიშვილი, როგორც ეროვნული კაცი, „რუსთაველის საზოგადოებაში“ აკაკი ბაქრაძის გუნდს წარმოადგენდა. **სამწუხაროდ, მალე გაირკვა, რომ თურმე „რუსთაველის საზოგადოებაც“ და აკაკი ბაქრაძეც „კაგებემ“ შექმნა!** ამის შესახებ მისმა უახლოესმა მეგობარმა და თანამებრძოლმა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა **ვანო თვალავაძემ** გაზეთში დაწერა. ცნობისათვის, „რუსთაველის საზოგადოება“ კომუნისტებმა და „კაგებემ“ ეროვნული მოძრაობის საპირწონედ შექმნეს და მის პირველ თავმჯდომარედ პოეტი **ირაკლი აბაშიძე** დანიშნეს. ირაკლის მალე ახალგაზრდა მწერლები აუხირდნენ და ახალ თავმჯდომარედ **აკაკი ბაქრაძე** მოიყვანეს, რომელიც ასევე „კაგებეს“ კადრი იყო. 1989 წლის აგვისტო იდგა, როცა მეცნიერებათა აკადემიიდან **დავით აქუბარდიასთან** ერთად წამოსული, „ცისფერი გალერეის“ წინ შემთხვევით მერაბ კოსტავას შევხვდი. აქუბარდია მერაბს იცნობდა და ამიტომაც ერთმანეთს მიესალმნენ. მერაბმა მითხრა — საიდანღაც მეცნობითო! — მეთქი სამუსიკო სასწავლებელი დავამთავრე ვიოლინოს განხრით და თქვენ ჩემი მასწავლებელი ბრძანდებოდით-მეთქი! ეს რომ ვუთხარი და თან ისიც გაიგო, მეცნიერებათა აკადემიის მთავარი ბუღალტერი, პრეზიდიუმის წევრი და სახელმწიფო უნივერსიტეტში მისაღები გამოცდების კომისიის თავმჯდომარე ვიყავი, მერაბს ძალიან გაუხარდა და ჩვენი თავიდან გაცნობა უნდა აღვნიშნოთო! მეორე დღეს შეხვედრა დამითქვა ცხონებულმა. შევხვდით... მერაბ კოსტავამ მითხრა — ჩემო ვაჟა, მე მუსიკოსი კაცი ვარ, ხოლო ზვიადი ფილოლოგია. არცერთმა ეკონომიკა და სახელმწიფოს მართვა არ ვიცით. ჩვენი ამოცანაა, ქვეყნის სათავეში ისეთი ხალხი მოვიყვანოთ, ვისაც ეს საკითხები გაეგება, ხოლო ჩვენ მათ გავაკონტროლებთ, რათა ქართული საქმე აკეთონ და ხელი არაფერზე წასცდეთო! აი, ასე დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა...

— „კოსტავას ფონდის“ შექმნის იდეა ვის ეკუთვნოდა?

— ერთ დღეს მერაბ კოსტავამ ორი პიროვნება გამომიგზავნა — ვაჟა, ამოდი, შენი დახმარება გვჭირდებაო! ავედი... როგორც აღმოჩნდა, „9 აპრილის ფონდის“ პრეზიდენტი, რომელმაც, ვაჟა ადამიას მსგავსად, უამრავი ფული შეჭამა, მოსკოვში აპირებდა წასვლას და 1 მილიონი მანეთი, რომელიც საქართველოში რჩებოდა, „წმინდა ილია მართალის საზოგადოებაში“ უნდა გადმოემისამართებინათ. მერაბს ვუთხარი — თქვენ ამ ფულს ორგანიზაციაში ვერ გადმორიცხავთ-მეთქი! — რატომ? — მკითხა მერაბმა. — იმიტომ, რომ ეს ორგანიზაცია არაფორმალურია და, ჯობს, შევქმნათ „საქართველოს საადგილმამულო, მოსახლეობის განსახლებისა და დახმარების ფონდი“, რომლის საშუალებითაც იმ 1 მილიონსაც წამოვიღებთ და ქვეყნის სასაზღვრო ზოლში, სადაც ქართველობა ნაკლებია, სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობასაც ჩავასახლებთ-მეთქი! მერაბ კოსტავა ამ წინადადებით ისე აღფრთოვანდა, მაშინვე ზვიადს დაურეკა და უთხრა — ვაჟა შენთან ამოვა, ძალიან მაგარი გეგმა აქვს და ყველაფერს აგიხსნისო! ავედი ზვიადთან, სადაც ძალიან დადებითი პიროვნება **ჯონდო ბარდაველიძე** დამხვდა. ზვიადს ავუხსენი ფონდის სქემა — სახლები და მიწა საზღვარზე ჩასახლებულ ქართველებს საკუთრებაში არ გადავცეთ, თორემ ყველაფერს გაყიდიან; მხოლოდ დროებით სარგებლობაში, 99 წლით დავუმტკიცოთ ყველაფერი და იმ შემთხვევაში, თუ იქ ცხოვრებას ვინმე აღარ მოინდომებს, ყველაფერი ისევ ფონდს დაუბრუნდება-მეთქი! ზვიადი სიხარულს ვერ მალავდა. მე და ვაჟა ადამია — მერაბის მეზობელი სასწრაფოდ გავემართეთ ნოდარ ჭითანავასთან — მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარესთან, რათა ფონდისთვის ოფიციალური სახე მიგვეცა. დაიწყო შემოწირულობები, მთელი საქართველო ფეხზე დადგა, ძალიან დიდი თანხა მოგროვდა.



— მაინც რა თანხაზეა საუბარი?

— უმოკლეს ხანში ფონდში დაახლოებით 30 მილიონი საბჭოთა მანეთის აკუმულირება მოხდა. ცოტა ხანში, კერძოდ, 1989 წლის 13 ოქტომბერს, დაიღუპა მერაბ კოსტავა. შევატყვე, რომ მერაბის დაღუპვა თითქმის სუყველას გაუხარდა და აიშვეს, რადგან მერაბისი ეშინოდათ!

— ყველაზე მეტად ვინ იყო გახარებული და ვინ აქტიურობდა?

— განსაკუთრებით აიშვა **ვაჟა ადამიამ,** რომელმაც მკვდარი მერაბ კოსტავა გაძარცვა!

— რას გულისხმობთ? ეს უმძიმესი ბრალდებაა...

— ვაჟა ადამია მერაბ კოსტავას საპანაშვიდე ფულის ამკრებ კომისიას ხელმძღვანელობდა და საპანაშვიდე ფულის სახით არანაკლებ 3 მილიონი მანეთი მაინც აიკრიფა, რომელიც „გაასუხარა“! **ადამიამ პირადად მითხრა — 200 ათასი მანეთი თამთა კოსტავას — მერაბის ქალიშვილის სახელზე შემაქვს ბანკშიო!** მეგონა, ადამია გოგონას მართლაც დაეხმარა, თურმე, ტყუილი უთქვამს.

— რა იცით, რომ მოგატყუათ?

— 2014 წელს **თამთა კოსტავა** ტელევიზიით გამოვიდა და თქვა — ამერიკის შეერთებულ შტატებში **ჯაბა იოსელიანის** ფულით გავემგზავრეო! შევხვდი თამთა კოსტავასა და მის დედას, რომლებიც ხოშტარიას ქუჩაზე ნაქირავებ ბინაში, გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობდნენ. როგორც თამთა კოსტავამ და დედამისმა მითხრეს, ვაჟა ადამიასგან არავითარი დახმარება არ მიუღიათ!

— ვაჟა ადამიასთან ამ თემაზე გისაუბრიათ?

— როგორ არა... მერაბი რომ მოკვდა, პირველი სწორედ ვაჟა ადამია მომვარდა და გამომიცხადა — ჩვენ, „მერაბ კოსტავას საზოგადოება“, დაგვაფინანსეო! კატეგორიული უარი ვუთხარი — ეს ფონდი ნეიტრალურია და თქვენ რომ დაგაფინანსოთ, ერთი ამბავი ატყდება, შემოწირულობები აღარ შემოვა და ქართველი მოსახლეობის განსახლება აღარ მოხდება-მეთქი!

— ვაჟა ადამიას ფული რისთვის უნდოდა?

— იარაღის შესაძენად, რისი კატეგორიული წინააღმდეგიც მერაბ კოსტავა იყო. მერაბი მაჰათმა განდის ბრძოლის მეთოდს ირჩევდა... პირველი შეიარაღებული რაზმი ეროვნულ მოძრაობაში **ძმებმა მანაგაძეებმა** შექმნეს, როცა „თეთრი გიორგი“ დააფუძნეს. ამას მოჰყვა **ნოდარ ნათაძის** „იმედი“...

— ვაჟა ადამიამ „მერაბ კოსტავას ფონდიდან“ რა თანხა მიითვისა?



„შევარდნაძეს ფულის გამტაცებელთაგან არავინ დაუჭერია, პირიქით, ედუარდი ბანდიტების მხარეს დადგა და მხოლოდ საწყალ დვალიშვილს წაასხალეს თავი!“

კვირგვინოსნები

გია აბაშიძე
პოლიტიკის ანალიტიკოსი

„ქართულ ოცნებას“ ურჩევნია, ძველი გვარდიის მხარდამჭერთა გული და გონება მოიგოს და ისინი დაიბრუნოს.

„ალია“

ზვიად ტომარაძე
„ერის და სახელმწიფოს“ ხელმძღვანელი

თურქეთმა უკან გააბრუნა საეჭვო ჯანმრთელობის მდგომარეობით მგზავრი და ჩვენ რატომ გადაგვყავს სამედიცინო დაწესებულებაში, ეს გასაკვირია.

„ალია“

შაკო კუჭაშვილი
სამოქალაქო აქტივისტი

ე.წ. **სახალხო დამცველის ოფისში** ჩვენი ჯიბიდან ვიხდით 100 ათას ლარს თვეში, მაგრამ ოფისის კარი ჩვენთვის ყოველთვის დაკეტილია.

„ალია“

ვახტანგ ძაბირაძე
პოლიტოლოგი

კახიშვილის მინისტრობის პერიოდში პატიმართა მდგომარეობაზე, ფაქტობრივად, მოიხსნა კითხვები. ამიტომ, თუ კახიშვილს დააბრუნებენ, ეს იქნება სწორი გადაწყვეტილება.

„საქართველოს რესპუბლიკა“



— ვაჟა ადამიამ მთელი ქონება წაიღო! ადამია სოხუმში სახლებს ყიდულობდა და „ატკატებს“ აკეთებდა. პირველად ამ საქმეზე ხმამაღლა ლაპარაკი დაიწყო **ირაკლი წერეთელმა** — აქ რა ხდება, რა ფულების ტრიალი მიდისო?! მერე საქმეში ჩაერთნენ **ჯაბა იოსელიანი, ზვიად გამსახურდია,** სხვები და ატყდა ერთი ამბავი. წერეთელი და ჯაბა ვაჟა ადამიას ჩატარებული მაქინაციების გამო ფულს სთხოვდნენ, რასაც, ჩემდა გასაკვირად, ზვიად გამსახურდია არ დაეთანხმა და ვაჟას მხარე დაიჭირა.

— რატომ?

— ზვიადი პრაგმატული მიზნებიდან გამომდინარე მოქმედებდა — იცოდა, რომ ვაჟა ადამიას მაინც ვერ გამოასწორებდა და ეროვნულ მოძრაობაში დაწყებული დიდი განხეთქილების წინ იმედოვნებდა, რომ სწორედ ვაჟა ადამია და თენგიზ კიტოვანი დაიცავდნენ.

— მაინც რამდენი სახლი ჰქონდა შეძენილი „მერაბ კოსტავას ფონდს“?

— დაახლოებით 700 სახლი ვიყიდეთ და სუყველაფერი ვაჟა ადამიამ მიითვისა. მარტო „წითელ ხიდთან“ **ნოდარ ჭითანავამ** 300 ჰექტარი მიწა მოგვცა ქართველების ჩასასახლებლად, მაგრამ ვაჟა ადამიამ ეს პროცესიც შეაჩერა და ყველაფერი პირად საკუთრებაში გადაიფორმა. 2014 წელს ამ საქმეზე, როგორც იქნა, გამოძიება დაიწყო, მანამდე ხელი არავინ გაანძრია. აღმოჩნდა, რომ 1999 წელს თურმე ვაჟა ადამიას ყალბი დოკუმენტი შეუდგენია — აქაოდა, 1 მილიონ 442 ათასი ლარი ფონდში შევიტანე და ყველაფრის მესაკუთრე მე ვარო! როგორც გამომძიებელმა მითხრა, ვაჟა ადამია საზღვრისპირა რაიონებში ქართველთა ჩასახლებებს კი არ ახდენდა, არამედ მიწებს თათრებზე აქირავებდა და დიდ ფულს იჯიბავდა. **ადამიამ ფულების ქეთება და სოხუმში სახლების გაყიდვა რომ დაიწყო, ზვიადთან მივედი და ვუთხარი** — სად და რაში ყრით ფულს, გაგრაში, ლესელიძეში, განთიადსა და ჯავახეთშია სახლები შესაძენი და ვაჟა ადამია სოხუმში რას აკეთებს-მეთქი?! **არკადი მარკოზია** და **გოჩა ბახია** ჩამოვიდნენ აფხაზეთიდან და მითხრეს — ვაჟა ადამია ფულს არ გვაძლევს და ზვიადს უთხარითო! — ზვიად გამსახურდიას ჩემზე უკეთ იცნობთ და თქვენ რატომ არ ეუბნებით-მეთქი?! სხვათაშორის, დიდი ალბათობით, **არკადი მარკოზია** სწორედ ვაჟა ადამიამ და მისმა ბანდამ ჩაცხრილეს, რომლებიც გადატრიალების დროს თავისუფლების მოედანს აკონტროლებდნენ. მათივე გაძარცული უნდა იყოს უნივერმაღი „თბილისი“, საიდანაც ყველაფერი პირწმინდად გაიტანეს.

— ადამიასთან, ალბათ, დაძაბული ურთიერთობა გქონდათ...

— ჩემი განადგურება უნდოდა! ერთ მშვენიერ დღეს, კერძოდ, 1990 წლის ივნისში, ფონდიდან ჩემი გაგდება და სათათბიროდან გაძევება მოინდომა, არადა, პასუხისმგებელი პირი ვიყავი. არ უნდოდა, სიტყვა მეთქვა... მაშინ იყო, რომ წამოვდექი და ზვიადს ვამცნე — **ეროვნული მოძრაობა მიდის ცუდი გზით, ეს ნაძირალები, რომლებსაც ახლა კბილებით იცავთ, დაგამხობენ, მიწაზე დაგახეთქებენ და ყველაფერი თქვენ დაგბრალდებათ... ეკონომიკის შესახებ წარმოდგენაც არ გაქვთ და აქ ეროვნული მოძრაობის ლიდერები კი არა, ნაძირალები სხედან-მეთქი!** ჩემი სიტყვები, სამწუხაროდ, გამართლდა და ზვიად გამსახურდიამ 1991 წლის ოქტომბერში გლდანის პრეფექტ მანუჩარ თოფაძესთან პირად საუბარში აღიარა — ვაჟა შარვაშიძე მართალი იყოო! ამის შესახებ ბატონმა მანუჩარმა ოფიციალურად დაწერა კიდეც...

— თენგიზ სიგუას მთელ ამ ჯოჯოხეთსა და ვაი-უშველებელში რა ფუნქცია ჰქონდა?

— **სიგუა** მეტალურგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე იყო, როცა **„მერაბ კოსტავას ფონდის“** დამფუძნებელი სხდომა მეტალურგიის ინსტიტუტში ჩავატარეთ და ფონდის სათათბიროში **სიგუაც** და **აკაკი ბაქრაძეც** შევიყვანეთ. სხდომას ესწრებოდნენ მერაბიც, ზვიადიც და ყველანი... ლიდერებმა სხდომაზე ჟურნალისტები არ შემოუშვეს — „სუკი“ ვიღაცას შემოგვაპარებს და ინფორმაციას გაიტანსო! თურმე „სუკი“ თენგიზ სიგუას სახით ტრიბუნაზე გვიზის. სიგუა სადაც იჯდა, გვერდით იდო მაგნიტოფონი, რომლითაც კრების მსვლელობას იწერდნენ.

თენგიზ სიგუა

ფონდის დამფუძნებელი კრება რომ დასრულდა, ვიღაც ტიპი სიგუასთან მივიდა და უთხრა — კასეტას წავიღებო! სიგუამ აქეთ-იქით მიმოიხედა, პირზე ხელი აიფარა და იმ ტიპს ჩუმად უთხრა — წაიღეო! ეს ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახე და ჩემი ყურით გავიგონე. მივედი სიგუასთან და ვკითხე — კასეტა, რომელზეც სხდომის აუდიოჩანაწერი კეთდებოდა და ერთადერთი დოკუმენტია, სად არის-მეთქი? — არ ვიციო! — როგორ არ იცი, ორმეტრიანმა ვერზილამ ვიღაცას რომ კასეტა გაატანე და ერთადერთი დოკუმენტი მოსპე, დავინახე-მეთქი! — არ ვიცი, რას მეუბნებითო! — კვლავ ურცხვად მიპასუხა. იმის შემდეგ დავრწმუნდი, რომ სიგუაც „კაგებეშნიკი“ იყო...

„მერაბ კოსტავას ფონდის“ ფულები ვაჟა ადამიამ და მისმა ნათესავმა თენგიზ ანთიამ შეჭამეს!“

ვაჟა ადამია

— „მერაბ კოსტავას ფონდს“ ყველაზე მეტად ვინ დაეხმარა?

— არ დამავიწყდება სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტის კათედრის გამგე და უნივერსიტეტის ქალთა საბჭოს თავმჯდომარე, პროფესორი **ციალა სვანიძე,** რომელმაც თავისი საბჭოს წევრები შეკრიბა და ქალბატონებს განუცხადა — ძალიან დიდი ქართული საქმე კეთდება, კეთილი ინებეთ და თქვენს საყვარლებს, რომლებიც ნამდვილად არ გაკლიათ, ფულები გააგდებინეთ, „მერაბ კოსტავას ფონდს“ შესწირეთო! ქალბატონი ციალა სვანიძე ძალიან პატრიოტი ადამიანი აღმოჩნდა და მითხრა — აგროსამრეწველო კომპლექსის ხელმძღვანელია **გურამ მგელაძე** — დიდძალი ფულის პატრონი და იმას გაგაცნობ, იქნებ ფონდს დახმარება გაუწიოსო!

— ეს როდის მოხდა?

— 1990 წლის იანვარი იყო, როცა მე, ქალბატონი ციალა სვანიძე და კიდევ რამდენიმე პიროვნება დღევანდელი კოსტავას ქუჩაზე, მაშინდელი აგროსამრეწველო კომპლექსის შენობაში გურამ მგელაძეს შევხვდით და ჩვენი სათქმელი ვუთხარით. მგელაძე ჩვენი წინადადებით აღფრთოვანდა — ეს ყველა ქართველის საქმეაო! მაგრამ ამის შემდეგ დააყოლა — ეროვნულ მოძრაობაში ჩაბმული პარტიები იარაღდებიან, რაც ქვეყანას კარგს არაფერს მოუტანს და ამის გამო ჩვენც იძულებული ვართ, გარკვეულ ზომებს მივმართოთო! სწორედ ამ ლაპარაკის შემდეგ დაიწყო **გურამ მგელაძემ** ჯაბა იოსელიანის „მხედრიონის“ აქტიური დაფინანსება, ანუ კომუნისტებმა ეროვნულ მოძრაობას „მხედრიონი“ დაუპირისპირეს...

— ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების დამხობის შემდეგ თქვენი და „მერაბ კოსტავას ფონდის“ ბედი როგორ წარიმართა?

— შევარდნაძე რომ ჩამოვიდა, **ვახტანგ გოგუაძე** მეხვეწებოდა — გინდა თუ არა, ედუარდთან უნდა შეგიყვანო და თანამდებობა უნდა მოგცეთო! არ გავეკარე და ერთადერთი რამ ვითხოვე — „მერაბ კოსტავას ფონდს“ თუ არ მიხედავთ, საქართველო დაინგრევა-მეთქი! ყველა ერთსა და იმავეს გაიძახოდა — ეს ფონდი უნდა გაძლიერდეს და აღორძინდესო! სხვათაშორის, ჯაბა იოსელიანიც ამასვე მეუბნებოდა, რომელსაც შევხვდი და მითხრა — ფონდი არ მიატოვო და ყველაფერს გაგიკეთებთო! ბოლოს რომ აღარ მომეშვნენ, სახელმწიფო საბჭოსთან არსებული საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის წევრი გავხდი, რომლის თავმჯდომარედაც, ჩემი წინადადებით, **დემურ დვალიშვილი** დაინიშნა. ერთ დღეს ყველანი გამოგვიძახეს და დემურ დვალიშვილმა განაცხადა — სახელმწიფოში ლიბერალური ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა უნდა გავატაროთო! — ბატონო დემურ, ეს პოლიტიკა ამ დაქცეულ ქვეყანას სულ მლად დააქცევს, ხოლო თქვენ ამ ამბავს შეგწირავენ-მეთქი! სამწუხაროდ, დემურ დვალიშვილს ჩემი გაფრთხილება აუხდა! პარლამენტარები, მინისტრები და გავლენიანი ადამიანები დემურ დვალიშვილთან მიდიოდნენ და გაჰქონდათ და გაჰქონდათ ფულები... 500 დოლარი ღირდა ბანკისა და საფინანსო ორგანიზაციის გახსნა. სხვათაშორის, სიმბოლურია ის ამბავი, რომ, როგორც **მამუკა ხაზარაძე** აცხადებს, ბიზნესი სწორედ 500 დოლარით დაიწყო. სინამდვილეში შევარდნაძე ტელევიზიით გამოვიდა და ხალხს მოუწოდა — ბანკებში ფული შეიტანეთ და გაორმაგებულ თანხას გაიტანთო! ხალხი გაძარცვეს, მოატყუეს და ეს ფულები შევარდნაძის თანხმობით დაინაწილეს!

— დემურ დვალიშვილმა მართლა თავი მოიკლა?

— საქართველოში ვინმეს სჯერა, რომ დემურ დვალიშვილმა თავი მოიკლა? ექიმი **ვალერი კონჯარია** დემურ დვალიშვილის მეგობარი იყო, რომელიც შემხვდა და მითხრა — დემური მოკლულია, ჩემს ხელში დალია სული, არავითარი თვითმკვლელობა არ ყოფილაო! სხვათაშორის, ვალერი კონჯარიასაც უთხოვია დემურ დვალიშვილისთვის ფული, მაგრამ დემურს კატეგორიული უარი უთქვამს — შენ ჩემი მეგობარი ხარ და არ მინდა, ციხეში მოხვდე. ამათ კი, ვინც ჩემგან ფული წაიღო, ადრე იქნება თუ გვიან, ყველას დაიჭერენ და ბორკილებს დაადებენო! სამწუხაროდ, დვალიშვილი ამაში შეცდა — შევარდნაძეს ფულის გამტაცებელთაგან არავინ დაუჭერია, პირიქით, ედუარდი ბანდიტების მხარეს დადგა და მხოლოდ საწყალ დვალიშვილს წაართვეს თავი! როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველას ყველაფერი შერჩა და სახელმწიფო ხაზინიდან მიტაცებული თანხები არავის დაუბრუნებია!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

„ექიმი ვალერი კონჯარია დემურ დვალიშვილის მეგობარი იყო, რომელიც შემხვდა და მითხრა – დემური მოკლულია, ჩემს ხელში დალია სული, არავითარი თვითმკვლელობა არ ყოფილაო!“

კვირგვინოსნები

ეკა გიგაური

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს“ აღმასრულებელი დირექტორი

დარწმუნებული ვარ, „ოცნების“ მხრიდან ომბუდსმენზე თავდასხმაზე დასავლეთისგან რეაგირება იქნება.

„ახალი თაობა“

გია ჟორჟოლიანი

პარლამენტარი

„ოცნებამ“ თავი ამოწურა, მან ხელისუფლება უნდა დათმოს.

„ახალი თაობა“

გელა ნიკოლაიშვილი

უფლებადამცველი

როდესაც ლაპარაკობენ ქურდულ სამყაროზე, დღეს საქართველოში არათუ გარეთ, არამედ ციხეშიც კი არცერთი ქურდი არ არსებობს.

„ახალი თაობა“

ქეთევან ციხელაშვილი

სახელმწიფო მინისტრი

ჩვენ ვცხოვრობთ საოკუპაციო რეჟიმში და პირად კონტაქტებს ვიყენებთ უარესი შედეგების თავიდან ასაცილებლად.

„კვირის პალიტრა“

გიორგი აფციაური:
„ტოიოტა პრიუსით“ ავარიაში მოხვედრა სახიფათოა!

ერთხელ მაინც დაფიქრებულხართ, რამდენად რისკის შემცველი და სახიფათოა არამდგრადი კორპუსის მქონე მანქანით მგზავრობა და, მითუმეტეს, ავარიაში მოხვედრა? იაპონური მანქანა გყავთ 10 აირბალიშით და გგონიათ, დაცული ხართ?! ამის შესახებ დაწვრილებით ავტოჭოლიკი **გიორგი აფციაური** *გვესაუბრება:*

— ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც იაპონურს ევროპული ავტოწარმოება მირჩევია, ე.წ. „ჟეშტის“ სიმყარეა. ტექნიკურ საკითხში ეს ქვეყანა რომ მსოფლიო ლიდერია, ამას კამათი არ სჭირდება. ისიც ვიცი, რომ ევროპული მანქანის ყოლის შემთხვევაში, ყველაზე კარგ ვარიანტში, 3 თვეში ერთხელ მაინც სახელოსნოს უნდა ვესტუმრო, მაგრამ, სამაგიეროდ, რომ დამჭირდეს, მანქანას თამამად მივეყუდები *(იცინის)*. დიახ, დამერწმუნეთ, ყველა მცირელიტრაჟიანი იაპონური მანქანის პატრონის ნატვრაა, ისე მიეყრდნოს მანქანას, რომ რკინამ დეფორმაცია არ განიცადოს. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2020 წელი ტრაგიკულად დაიწყო და უკვე იანვრის თვეში ფატალური შედეგით დასრულებული მრავალი ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. რამდენიმე დღის წინათ გორში, მშვიდობის გამზირზეც, დიდი უბედურება დატრიალდა — 16 წლის **დათუნა წიკლაურმა** სიცოცხლე „ტოიოტა პრიუსში“ დაასრულა.

—ძირითადად, რომელი ავტომობილები იწყობა იაპონიაში უხარისხო რკინით?

— ასე დაკონკრეტება რთულია და პირდაპირ რომ ვთქვა, შეუძლებელიც. ზოგადად, ქვეყანა მოიპოვებს უხარისხო რკინის მადანს, შესაბამისად, ავტომრეწველობაშიც იმას იყენებენ, რისი საშუალებაც აქვთ. ყველაზე დაბალი ხარისხის თუნუქი სწორედ მცირელიტრაჟიან ავტომობილებზე მოდის. აღიარებულია, რომ ისინი ყველაზე დაბალ კლასს წარმოადგენენ და შესაბამისი ხარისხის მასალითაც იწყობა, რათა მანქანის საბაზრო ღირებულება მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი იყოს. აბა, როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება, რომ ყველა ეკონომიური ავტომობილი ყველაფრის ნაკლებობას განიცდის, მათ შორის, კომფორტისა და ხმის იზოლაციისაც კი. სწორედ ასეთი ავტომობილების რიგში შედის თბილისში პოპულარობის ზენიტში მყოფი **„ტოიოტა პრიუსიც“.**

— გასაგებია, მაგრამ „პრიუსი“ უსაფრთხოების ბალიშებითაც არის აღჭურვილი...

— თქვენ გგონიათ, რახან უსაფრთხოების ბალიში ჰქვია, ბოლომდე უსაფრთხოა?! *(იცინის)*. რა თქმა უნდა, ე.წ. „აირბაგი“ ნაწილობრივ მართლაც დიდ საქმეს აკეთებს და ხშირად მგზავრებს დასახიჩრებისაგანაც იცავს, თუმცა, ხომ იცით, მედალს ორი მხარე აქვს. მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ „აირბაგი“ ხშირად ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მთავარ მკვლელადაც ქცეულა. ისე კი, ყველა მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს საკუთარი ავტომობილის შესაძლებლობები. სიჩქარეს კი არა, შეჯახების მიმართ გამძლეობას ვგულისხმობ. მაგალითად, **თამამად შეგიძლია, ენდო LEXUS LX570-ს. მეტიც, ამ მანქანით თუ ვინმეს შეასკდებით, საკუთარ თავზე კი არა, იმაზე იდარდეთ, რამე არ დამართოთ. მეორე მხრივ კი, როცა „პრიუსი“ გყავს, ნუ გარისკავთ, მოიხმარეთ აუჩქარებლად, მშვიდად, ქალაქის პირობებში!**

— ნუთუ იაპონელებმა აქამდე ვერ მოიფიქრეს ხარისხიანი რკინის მოპოვების ტექნოლოგია?

— ბუნებამ როგორი ხარისხისაც არგუნათ, იმაზეც მადლობლები არიან. ამის მიუხედავად, ხაზგასმით ვამბობ, რომ ისინი მსოფლიოში მართლაც ლიდერობენ უსაფრთხოების საკითხში. როდესაც წლების განმავლობაში დაგროვებულმა პრაქტიკამ აჩვენა, რომ მათ მიერ წარმოებული ავტომობილების რკინა ლამის ქაღალდის ტოლფასი იყო, გადაწყვიტეს მგზავრების უსაფრთხოების მიზნით მანქანისათვის კაფსულის ტიპის კონსტრუქცია შეექმნათ. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა გარედან ილეწება, მაგრამ სალონში მყოფი ხალხის დაზიანება მინიმუმამდეა დაყვანილი. სიმართლე გითხრათ, იაპონურ ავტომრეწველობას ვეთაყვანები, რადგან მომხმარებლისათვის ზესაიმედო პროდუქტს ქმნიან, მაგრამ ამ რკინის ხარისხს ვერაფერი მოუხერხეს.

— თუ იაპონელები ყველაზე უხარისხო რკინას მოიპოვებენ, რომელი ქვეყანა ლიდერობს ამ საკითხში?

— ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და ბევრმა არც იცის, რომ **შვედები** ამ საქმეში უკონკურენტონი არიან. **„ვოლვო“ არის მსოფლიოში ერთადერთი ბრენდი, რომელსაც ყველაზე მყარი და ძლიერი რკინა აქვს საკუთარ ავტომობილში.** სხვათაშორის, თავად „ვოლვოს“ ზედმეტსახელად **„შვედურ რკინასაც“** უწოდებენ ხოლმე. თქვენ წარმოიდგინეთ, ტექნიკურადაც საკმაოდ დახვეწილ და გამართულ, საიმედო ბრენდად ჩამოყალიბდა. აი, „ვოლვოს“ ახალი ჯიპის ე.წ. „კრაშტესტი“ რომ განახათ, ნამდვილად გაოცდებით — „ამხელა მასის მქონე მანქანას, ასე ვთქვათ, ყირაც გააჭიმინეს და რამდენჯერმე გადააბრუნეს, მაგრამ თითქმის ვერაფერი დააკლეს. იაპონელებისა რა გითხრათ, მაგრამ შვედები მართლაც გასაოცარ რკინას აწარმოებენ!

— რას იტყვით გორში დატრიალებული ტრაგედიის შესახებ?

— სიტყვები ზედმეტია. 16 წლის ახალგაზრდა ბიჭის დაკარგვა სრულიად ერის ტკივილია. ალბათ, ნახეთ, როგორ იყო დალეწილი „პრიუსი“. ცოტა ხნის წინათ კი ხაშური-ბორჯომის გზაზე მძღოლმა მართვაზე კონტროლი დაკარგა და მტკვარში გადავარდა. ეს შემთხვევაც მსხვერპლით დასრულდა. თქვენი გაზეთის საშუალებით ვუსამძიმრებ გარდაცვლილთა ოჯახებს და მინდა, კიდევ ერთხელ მივმართო ყველას:

ნუ ჩქარობთ, მითუმეტეს, როცა ქაღალდისაგან აწყობილი „პრიუსი“ და მსგავსი ტიპის ავტომობილი გყავთ! იცოდეთ, სახლში მუდამ გელოდებათ ვიღაც, ვისაც თქვენი სიცოცხლე ახარებს!

„თამამად შეგიძლია, ენდო LEXUS LX570-ს. მეტიც, ამ მანქანით თუ ვინმეს შეასკდებით, საკუთარ თავზე კი არა, იმაზე იდარდეთ, რამე არ დამართოთ. მეორე მხრივ კი, როცა „პრიუსი“ გყავს, ნუ გარისკავთ, მოიხმარეთ აუჩქარებლად, მშვიდად, ქალაქის პირობებში!“



„ვოლვო“ არის მსოფლიოში ერთადერთი ბრენდი, რომელსაც ყველაზე მყარი და ძლიერი რკინა აქვს საკუთარ ავტომობილში!“

„აგენტ 007“-ის ავტოფარეხი“

LOTUS ESPRIT TURBO 1981

ASTON MARTIN DBS 2006

წელს მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი და სახელგანთქმული ჯაშუშის პირველი გამოჩენიდან 58 წელი გადის. ჯეიმს ბონდი ან, უბრალოდ, „აგენტი-007“ პირველად დიდ ეკრანზე 1962 წელს გამოჩნდა და მალევე მსოფლიო კინომანების გულებიც დაიპყრო. მექალთანე ჯაშუშის პერსონაჟი მსოფლიო კინემატოგრაფიის ცოცხალ ლეგენდად იქცა. ამის დასამოწმებლად ისიც საკმარისია, რომ 2020 წელს „აგენტ 007“-ის კიდევ ერთი სერია გამოვა.

მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში დიდ ეკრანებზე პირველად გამოჩენილმა აგენტმა თავისი ქარიზმით მთელი მსოფლიო მონუსხა. რაც დრო გადიოდა, ფილმი კიდევ უფრო სანახაობრივი ხდებოდა ბონდის ავტომობილებით, გაჯეტებითა თუ ხრიკებით. მხოლოდ ამ ფილმში თუ ნახავდით იმჟამინდელი მსოფლიო ავტომრეწველობის სპორტულ თუ კლასიკურ ნამუშევრებს. 1977 წელს პირველად „აგენტ 007“-ის ფილმში გამოჩნდა მანქანა **ამფიბია LOTUS ESPRIT**, რომელიც თავს ისევე კარგად გრძნობდა წყალქვეშ, როგორც ხმელეთზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ ბონდის რიგით მეორე ფილმში **„სიყვარულით რუსეთიდან“** BENTLEY-ს ერთ-ერთი უძველესი, 1935 წელს გამოშვებული მოდელი მონაწილეობს. იცოდით თუ არა, რომ იაპონელებმა 1967 წელს პირველად შექმნეს სპორტული ავტომობილი TOYOTA 200 GT, რომელიც იმავე წელს გადაღებულ ფილმში ჯეიმს ბონდის მანქანის როლში გვევლინება. როგორც ცნობილია, „ტოიოტა მოტორსმა“ ფილმისათვის მანქანის საბაზისო დეტალი შეცვალა და სპეციალურად ბრიტანელი ჯაშუშისათვის ის კაბრიოლეტად აქცია. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, წარმოგიდგენთ ფოტომასალას სახელწოდებით **„აგენტ 007“-ის ავტოფარეხი“.**


BENTLEY MARK IV 1935

TOYOTA GT 2000 1967


BMW Z8 1999

სინგაპურიდან ორთვლიანი ტრანსპორტით წამოსულ კაცს თბილისში ველოსიპედი მოჰპარეს!

საკუთარ თავს უკვე მოგზაურს უწოდებს, ისე კი ავსტრალიაში ინგლისურს ასწავლიდა. ყველაფერი 2019 წლის იანვარში დაიწყო, როცა როუენ კემპბელი თავისი ველოსიპედით დიდი ბრიტანეთისკენ დაიძრა. სანამ თბილისს მოადგებოდა, 11 ქვეყანა გამოიარა, გაეცნო მრავალ კულტურას და შეხვდა სხვადასხვა ისტორიის მქონე ხალხს. დაწვრილებით მოგზაურობის დეტალებზე როუენ კემპბელი ჩვენთან ინტერვიუში საუბრობს:

როუენ კემპბელს თაბუკაშვილის პოლიციის განყოფილებაში ველოსიპედი დაუბრუნეს

როუენ კემპბელი:
თბილისის გაცნობისთანავე მივხვდი, რომ საჩემო ქალაქია!

— სანამ სამოგზაუროდ ფულის შეგროვებას დავიწყებდი, ვეძებდი საინტერესო და არაორდინარულ გზას სახლში დასაბრუნებლად. წელიწადნახევარში გარკვეული თანხა უკვე მქონდა და სინგაპურიდან ჩემი ველოსიპედით გამოვეშურე. თუ ამ მოგზაურობას ბოლომდე მივიყვან და სახლამდე ჩავაღწევ, ცხოვრებაში ნებისმიერ სირთულეს მარტივად გადავლახავ.

— მისტერ როუენ, 11 ქვეყანა გამოიარეთ და მაინცდამაინც ჩვენთან მოგპარეს ველოსიპედი. ამაზე რას იტყვით?

— ერთ-ერთ საღამოს მეგობართან ერთად ღამის თბილისის დასათვალიერებლად გავდიოდი და გადავწყვიტე, ჩემი ტრანსპორტი იქვე, სასტუმროს მახლობლად, დამეტოვებინა. დაბრუნებულს ველოსიპედი აღარ დამხვდა. **უშედეგო ძებნის შემდეგ პოლიციაში განვაცხადე და ძალიან მალე ველოსიპედიც დამიბრუნეს.** სხვათაშორის, გავოცდი ქართველი ხალხის პატივისცემითა და გულუხვობით. ინტერნეტის საშუალებით ერთ-ერთ ჯგუფში გამოვაქვეყნე ჩემი გასაჭირის შესახებ. ძალიან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ამ ამბავს და ჩემთვის სრულიად უცხო ადამიანები დახმარებასაც კი მთავაზობდნენ. **ველოსიპედების მაღაზიიდანაც დამიკავშირდნენ და მითხრეს, თუ პოლიცია ჩემს ძველ ტრანსპორტს ვერ იპოვიდა, ახალ ველოსიპედს მაჩუქებდნენ.** მე და ჩემმა ორთვალა მეგობარმა ერთად იმდენი გამოვიარეთ, მასთან განშორება არ მინდოდა. მეორე მხრივ, ვფიქრობდი, რომ ტრანსპორტის დაკარგვა ჩემი მოგზაურობის დასასრულის ნიშანი იყო და სახლში დასაბრუნებელ სხვა გზაზე უნდა მეფიქრა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ცუდი რატომ უნდა ვიფიქრო, ერთი ადამიანის საქციელით ერის ზნესა და ხასიათს არ განვსაზღვრავ და მართალიც აღმოვჩნდი.

ქართველები მართლაც, სასწაული ხალხი ხართ და კიდევ ერთხელ გთხოვთ, მუდამ ასეთებად დარჩით!

— თქვენი შთაბეჭდილება თბილისზე...

— პირველი, რაც დავინახე, მზე და ულამაზესი ცა იყო, შემდეგ კი ის მთები, რომლითაც თბილისია გარშემორტყმული. მოკლედ, ჩამოსვლისთანავე მივხვდი, რომ საჩემო ქალაქია! ძალიან კეთილი და სტუმართმოყვარე ხალხი ხართ, რომელთაც უდიდესი ისტორია და განუმეორებელი სამზარეულო გაქვთ! აქვე,

მადლობა მინდა, გადავუხადო ქართველ პოლიციელებს, რომელთაც არ დაიზარეს და ძალიან მალე ჩემი ვოიაჟის მთავარი მეგზური დამიბრუნეს.

— თერთმეტი ქვეყანა უკვე გამოიარეთ... რომელ ქვეყანაში დაგხვდათ ტრანსპორტისა და გზაზე მოძრაობის მხრივ ყველაზე მძიმე ვითარება?

— ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, ისეთი რომ აქამდე არავის უკითხავს *(იცინის)*. არადა, ეს უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რადგან, როცა ველოსიპედით ვმოგზაურობ, ისედაც ბევრ დაბრკოლებას ვაწყდები. პირდაპირ ვიტყვი, საშინელი მოძრაობა დამხვდა ბანგლადეშში. მგონი, მისი დედაქალაქი დაკა ყველაზე ბინძური ქალაქია, რაც კი მინახავს. ამას ემატება საშინელი საცობები და ისიც, რომ მანქანები ერთმანეთთან ძალიან ახლოს მოძრაობენ. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ბანგლადეშელები ძალიან საყვარლები არიან.

— რას ფიქრობთ თბილისის ავტოპარკსა და მოძრაობის რიტმზე?

— ჩემი აზრით, თბილისში კარგი გზები და დახვეწილი ინფრასტრუქტურა გაქვთ, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ არც ისე კარგი მძღოლები გყავთ. ორთვლიან ტრანსპორტს არ ითვალისწინებენ, შესაბამისად, არც ერიდებიან.

— თბილისის შემდეგ საით აგრძელებთ გზას?

— ჩემს განუყრელ ორთვალასთან ერთად, ვფიქრობ, შემდეგი გაჩერება თურქეთი იქნება, გზად კი, თუ რაიმემ ხელი არ შემიშალა, ძალიან მინდა ვარძიისა და ბათუმის მონახულება.

ნიკოლოზ ლაბაძე:
საწვავისაგან დაცლილი ავზით ავტომობილს აზიანებთ!

„არასოდეს გამოლიოთ საწვავი დიზელის ავზში!“

საწვავის ფასისა და საქართველოს მოქალაქის საშუალო ხელფასის ოდენობით თუ ვიმსჯელებთ, შეიძლება ითქვას, რომ ბევრ მძღოლს საწვავის ავზი არც ისე ხშირად აქვს სავსე. აქედან გამომდინარე, ყველა მძღოლმა უნდა იცოდეს, თუ რა საშიშროების წინაშე დგას. რა შეიძლება, დაემართოს მის ავტომობილს, თუ ავზში საწვავი მუდმივად გამოლეულია? დაწვრილებით საკუთარ მწარე გამოცდილებას ავტომოყვარული ნიკოლოზ ლაბაძე გვიზიარებს.

— ამერიკელი ავტოჟურნალისტის ჩერის სრივიტის განცხადებით, ავზში ცოტა საწვავის ქონა მანქანას აზიანებს. ეთანხმებით თუ არა?

— შეუძლებელია, არ დაგეთანხმო. უფრო მეტსაც გეტყვით, არასაკმარისი საწვავი მანქანაში რომელიმე კონკრეტულ დეტალს კი არა, კომპლექსურად რამდენიმეს აზიანებს, მათი შეკეთება კი შეიძლება, იმაზე მეტი დაგიჯდეთ, ვიდრე ავზის სრულად გავსება!

— კონკრეტულად რას აზიანებს ცოტა საწვავი ავტომობილში?

— პირველ რიგში, უნდა ითქვას, რომ მუდმივად არასაკმარისი რაოდენობის ბენზინი ან დიზელი საშინელ დისკომფორტს თავად მძღოლსაც უქმნის, რადგან მაჩვენებელთა დაფაზე მუდმივად ყვითლად უნთებს გამაფრთხილებელი ნიშანი. **სტანდარტულ ავტომობილებში მისი ანთება მიგანიშნებთ, რომ ავზში საწვავის რაოდენობა 7-დან 15 ლიტრამდე მერყეობს, თქვენი მანქანის მოდელის მიხედვით.** რაც შეეხება, კონკრეტულად რა ფუჭდება მანქანაში — ბევრი რამ! ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ე.წ. „ბენზონასოსია“. როდესაც ავზში საწვავის რაოდენობა მუდმივად ფსკერამდეა დასული, საწვავის ტუმბოს მუშაობა მშრალ პირობებში უწევს, რასაც იგი ნაადრევად გამოჰყავს მწყობრიდან. გარდა ამისა, თუ გავითვალისწინებთ ჩვენთან შემოტანილი ნავთობის ხარისხს, ავზის ფსკერიდან ისედაც ძლივს ამოტუმბულ წვის პროდუქტს შეიძლება, დალექილი ჭუჭყი ან ნაგავი ამოჰყვეს და საწვავის ფილტრი გაჭედოს. საბოლოოდ დაგემართებათ ის, რაც მე დამემართა. იანვრის თოვლიან ღამეში შეიძლება, ბაკურიანში შუა დიდველზე მანქანა ველარ დაქოქოთ! გახსოვდეთ, თუ არასაკმარისი საწვავის რაოდენობით მანქანა არ იქოქება, შეეშვით, რადგან ზედმეტი მცდელობით შეიძლება, სტარტერი დაწვათ!

— ბაკში ჭუჭყი და ნაგავი შეიძლება, იყოს?!

— უფრო მეტიც,

დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ქართველი მძღოლის საწვავის ავზშია ნაგავი.

ზოგადად კი, 1980-იანი წლებიდან ოდნავ მოგვიანებით პერიოდამდე გამოშვებულ ავტომობილებში ბენზინის ავზი რკინისა იყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მის ფსკერზე დალექილი სიბინძურე ტუმბოს აუცილებლად გადაჰქონდა სისტემაში, რაც საბოლოოდ დიდ ზიანს აყენებდა მძღოლსაც და მანქანასაც. თანამედროვე ავტომწარმოებლებმა კი უკვე წლებია, რკინის ავზი წარსულს ჩააბარეს და ახლა პლასტმასისას იყენებენ. ამ შემთხვევაში, ავზის ფსკერიდან ჭუჭყის სისტემაში გადასვლის შანსი შემცირებულია, მაგრამ ჯერ კიდევ შესაძლებელი.

— თუ არსებობს საწვავის განსაზღვრული ნორმა, რაც ავზში მუდმივად უნდა გვესხას?

— სხვათაშორის, მსოფლიო ავტოექსპერტების თქმით, **წვის სისტემის სრულფასოვანი და გამართული მუშაობისათვის აუცილებელია, ავზის ერთი მეოთხედი მაინც გქონდეთ საწვავით შევსებული.** ამით თავიდან აირიდებთ როგორც ბენზინის მოულოდნელ გამოლევას, ასევე კატალიზატორის კონვერტერის დაზიანებასაც, რაც გამონაბოლქვი სისტემის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია.

— არის რაიმე განსხვავება, მანქანაში დიზელი გამოგელევა თუ ბენზინი?

— თქვენ წარმოიდგინეთ, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, მანქანა რა სახის საწვავზე მუშაობს. ბენზინის შემთხვევა მარტივად მოგვარებადია. უბრალოდ, ჩაასხამთ მას ბაკში და მანქანის ძრავა რამდენიმე ცდის შემდეგ ამუშავდება. **აი, რაც შეეხება დიზელს, არასოდეს გამოლიოთ მასში საწვავი! მოგეხსენებათ, ამ ორი სისტემის მუშაობის პრინციპს შორის დიდი სხვაობაა.** იცოდეთ, იქამდე ვერ დაქოქავთ დიზელზე მომუშავე ძრავს, სანამ მის ფილტრს საწვავით არ შეავსებთ. ფილტრამდე მისასვლელად კი აუცილებლად მოგიწევთ „კაპოტქვეშ“ რაღაცების დაშლა, რაც არც ისე მარტივია!

„წვის სისტემის სრულფასოვანი და გამართული მუშაობისათვის აუცილებელია, ავზის ერთი მეოთხედი მაინც გქონდეთ საწვავით შევსებული!“

რუბრიკას უძღვება
საბა ჯაბუშანური

ცნობილი ჟურნალისტი და საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე მწერალი ლევან დოლიძე გენერალისიმუს იოსებ ბესარიონის ძე სტალინის მკვლელობიდან 67 წლის შემდეგ იმ მეთოდებსა და ხრიკებს ააშკარავებს, რომელთა მეოხებითაც საერთაშორისო შეთქმულებმა ბელადს სიცოცხლე მოუსწრაფეს. ჩვენი ღვაწლმოსილი კოლეგა, რომელიც სტალინის პიროვნებას ათეული წლებია, იკვლევს, დარწმუნებულია, რომ, თუ არა გლობალური და მეტად საშიში დანაშაულებრივი ძალის აქტიურობა, გონებაშეზღუდული ნიკიტა ხრუშჩოვი დამოუკიდებლად ამოდენა სირთულის სპეცოპერაციას ვერ დაგეგმავდა:

ლევან დოლიძე:

ნადეჟდა ალილუევამ სტალინს ნიკიტა ხრუშჩოვის სახით მკვლელი მიუჩინა!

— ერთ-ერთი ბელარუსი გენერლის მეშვეობით, რომლის მამაც საბჭოთა კავშირის გმირი, სახელოვანი გენერალი და სტალინის დროს შორეული აღმოსავლეთის სამხედრო ოლქის სარდალი გახლდათ, ჩვენ გაზეთ „ასავალ-დასავალის“ ფურცლებზე ლავრენტი ბერიას მკვლელობის საიდუმლო გავხსენით. სტალინის მკვლელობა ბევრად უფრო რთული საქმეა, რადგან, ფაქტობრივად, არ არსებობს პირდაპირი წყარო, რომელსაც დავეყრდნობით და ზუსტად ვიტყვით, რომ სტალინი ამა და ამ კაცმა მოკლაო! დიახ, ასეთი პიროვნება არ ჩანს, თუმცა, ჩვენ წინაშეა უამრავი ვერსია, სადაც დიდი ბელადის მკვლელობის შესახებ ტყუილი და მართალი ერთმანეთშია აღრეული.

— ფაქტია, რომ 1953 წლის იანვრიდან სტალინი კრემლში აღარ დადიოდა, ძირითადად, კუნცევოს აგარაკზე იყო გამოკეტილი და აღარავის ხვდებოდა.

— ერთადერთი, ვისაც ბელადი ეკონტაქტებოდა, **ლავრენტი ბერია** გახლდათ, ხოლო, ვინც იაკობის სიკვდილისა და სვეტლანას გარყვნის შემდეგ სტალინს ეიმედებოდა, უმცროსი ვაჟიშვილი **ვასილი** იყო. ცნობილი ფაქტია: უზარმაზარი და უმდიდრესი სახელმწიფოს ბატონ-პატრონი სტალინი ფუფუნებისა და პირადი ქონების დაგროვების მიმართ არავითარ ინტერესს არ ამჟღავნებდა. მას ორი თანამდებობა ეკავა — იყო პარტიის გენერალური მდივანი და მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეც. ერთგანაც და მეორეგანაც მისი ჯამაგირი 10-10 ათასი მანეთი იყო, ანუ საერთო ჯამში სტალინის ხელფასი ყოველთვიურად 20 ათას მანეთს შეადგენდა. ეს იმ დროს უზარმაზარი ფული გახლდათ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ პაპიროსი „ყაზბეგი“ და „კურორტნი“ 3 მანეთი ღირდა, ხოლო საშუალო ხელფასი 600-700 მანეთი იყო. სწორედ ამ ხელფასით და ჰონორარებით ცხოვრობდა სტალინი, სხვა შემოსავალი მას არ ჰქონდა და სურვილიც არ გააჩნდა, სახელმწიფო ხაზინაში ხელები ბინძურად და უსინდისოდ ეფათურებინა. სწორედ ამიტომ შეიყვარა და გააღმერთა იგი ხალხმა.

1949 წლის 21 დეკემბერს, როცა მოსკოვი საჩუქრებით აივსო და მთელი მსოფლიო სტალინის დაბადების დღეს აღნიშნავდა, როგორც ჩანს, გლობალისტურმა ძალებმა გადაწყვიტეს, აემოქმედებინათ ათეული წლების წინათ საბჭოთა კავშირში ჩანერგილი თავიანთი აგენტები და მოეშორებინათ ბელადი, რომლის გარეშეც დედამიწაზე ფაშიზმი ვერ დამარცხდებოდა. ასეთი აგენტები, რომლებსაც ხელფასს გამუდმებით უხდიდნენ და დავალებას მხოლოდ ათეული წლების გასვლის შემდეგ აძლევდნენ, მხოლოდ ამერიკელებსა და ინგლისელებს ჰყავდათ... კატეგორიულად ვაცხადებ: **გონებაშეზღუდული ხრუშჩოვი და დანარჩენი მკვლელები გავლენიანი და გლობალური ძალის მხარდაჭერის გარეშე ბელადის მკვლელობას ვერ დაგეგმავდნენ!**

— ასეთი ჭკვიანი და გენიალური შესაძლებლობების ბელადის გვერდით სულელი ხრუშჩოვი მაინც როგორ აღმოჩნდა?

— ფაქტი ერთია — **ნადეჟდა ალილუევამ** თავის ქმარს ნიკიტა ხრუშჩოვის სახით მკვლელი მიუჩინა, რომელმაც 1953 წლის 28 თებერვლისა და 1 მარტის ღამეს ეს შემზარავი საქმე შეთქმულებთან ერთად ზედმიწევნით ზუსტად აღასრულა! ხრუშჩოვი იმდენად კრეტინი და გონებაშეზღუდული იყო, რომ კონკურენტად არავინ მიიჩნევდა, ეს კი მის წისქვილზე ასხამდა წყალს და ნიკიტაც კარიერულ კიბეზე სულ წინაურდებოდა და წინაურდებოდა. დიდმა **შალვა ნუცუბიძემ** ერთხელ თქვა — საქართველოში ნიჭის გარდა ყველაფერს გაპატიებენო! მართლაც, ნიჭიერ კაცს, როგორც წესი, ყველგან ბევრი მტერი ჰყავს. ხრუშჩოვი კი სულელი იყო, ამიტომაც მტერი, ფაქტობრივად, არ ჰყავდა. ბელადს სწორედ ეს გამოეპარა... როგორც გითხარით, ეს უვიცი, სულელი და უჭკუო ნიკიტა ხრუშჩოვი ნადეჟდა ალილუევას მეშვეობით აღმოჩნდა ბელადის გვერდით. საქმე ის გახლავთ, რომ სამრეწველო აკადემიაში, სადაც სტალინის ცოლიც სწავლობდა, ნიკიტამ ნადეჟდას ყურადღება მიიქცია და ბელადს მოახსენა — ჩვენთან ასეთი და ასეთი აქტიური ახალგაზრდა სწავლობსო! ეს საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ 1930 წელს ხრუშჩოვი სამრეწველო აკადემიის პარტკომად დაენიშნათ, 1931 წლის იანვარში მოსკოვის ბაუმანის სახელობის რაიკომის მდივანი გაეხადათ, ერთი წლის შემდეგ მოსკოვის ქალაქკომის მდივნად გადაეყვანათ, ხოლო სამი წლის შემდეგ ამოდენა იმპერიის დედაქალაქის ქალაქკომის პირველ მდივნად ეკურთხებინათ.

— ხრუშჩოვი ბელადის დავალებებს გულმოდგინედ ასრულებდა?

— პირიქით — სტალინმა სადაც კი გაგზავნა, ხრუშჩოვმა ყველგან ჩაისვარა! გაოცებული ვარ, ამოდენა გენიამ ასეთი არარაობა როგორ გააჯეჯილა?! ეტყობა, ეს სულელი ხრუშჩოვი მართლაცდა სტალინის ბედისწერა იყო. განსაკუთრებით სამარცხვინოდ მოიქცა ხრუშჩოვი ომის დროს, როცა 1941 წლის 19 სექტემბერს ფაშისტებმა კიევი აიღეს. ნიკიტა, რომელსაც ამოდენა უკრაინა ებარა, კიევიდან ჩასვრილი გამოიქცა და კრემლში გულგახეთქილი მივიდა. სტალინმა ამის გამო მას, როგორც ამბობენ, თავში ჩიბუხი ჩაარტყა, ჩააფერფლა და შეარცხვინა, რაც ხრუშჩოვმა ბელადს სიკვდილის შემდეგ არ აპატია. ხრუშჩოვმა სტალინს ასევე არ აპატია ვაჟიშვილის დახვრეტაც. საქმე ის გახლავთ, რომ ნიკიტას ვაჟი **ლეონიდ ხრუშჩოვი,** რომელიც სამხედრო მფრინავი გახლდათ, ძალიან ავყია ახალგაზრდა იყო. ის ფრონტზე ტყვედ ჩავარდა და გერმანელებთან დაიწყო თანამშრომლობა. სტალინმა ხრუშჩოვს პატივი სცა, დაიგეგმა ოპერაცია და უშიშროებამ ლეონიდ ხრუშჩოვი ტყვეობიდან გამოიხსნა, თანაც მისთვის არაფერი უთქვამთ — გერმანელებს ტკბილად რატომ ეჭუკჭუკებოდიო?! ფრონტზე მიბრუნებული ლეონიდ ხრუშჩოვი სამხედრო ჰოსპიტალში მოხვდა და სწორედ იქ ჩაიდინა უმძიმესი დანაშაული — კაცს შუბლი გაუხვრიტა!

— როგორ, რანაირად?

— ხრუშჩოვის ვაჟი ჰოსპიტალში ვიღაცას დაენიძლავა — ვაშლი თავზე შემოიდე და ტყვიას შეუცდომლად გავარტყამო! ლეონიდ ხრუშჩოვმა ვაშლს ტყვია ააცილა და კაცს შუბლი გაუხვრიტა. სწორედ ამის გამო დაიჭირეს და დახვრიტეს. ვიდრე დასჯიდნენ, ნიკიტამ სტალინს კაბინეტში დაუჩოქა და მერე ჩექმებზეც დაუწყო კოცნა — შვილი გადამირჩინეო! სტალინს ხრუშჩოვის შვილისთვის რომ ხელი დაეფარებინა, მოკლულის მშობლებისა და ჭირისუფლისთვის რა უნდა ეთქვა — ხრუშჩოვის შვილს ვერ დავხვრეტთო? როგორც მოსალოდნელი იყო, ბელადი შეუვალი აღმოჩნდა და კაბინეტში ოთხზე დამდგარი ნიკიტა ხრუშჩოვი რომ ვერაფრით მოიშორა, დაცვა გამოიძახა — ნიკიტა ვერ არის კარგად და გაიყვანეთო! შემოვიდა ორი კაცი, მოჰკიდეს ხრუშჩოვს ხელი და სტალინის კაბინეტიდან ძალით გაიყვანეს, რის შემდეგაც ნიკიტა ხრუშჩოვის ვაჟი ლეონიდ ხრუშჩოვი ჩადენილი დანაშაულის გამო, ცხადია, დაისაჯა.

— მაინც რა მოხდა 1953 წლის 28 თებერვლისა და 1 მარტის ღამეს?

— ამას ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ, რადგან ნაძირალა გენერლის **ივან ალექსანდრეს ძე სეროვის** ხალხმა, რომელიც სტალინისა და ბერიას მკვლელობის შემდეგ, კერძოდ, 1954 წლის 13 მარტს, ხრუშჩოვმა საბჭოთა კავშირის „კაგებეს“ პირველ თავმჯდომარედ დანიშნა, ბელადის მკვლელობის შესახებ ყველა საინტერესო დოკუმენტი და მტკიცებულება გააქრო და მთელი არქივები გამოშიგნა. ბერიას ცნობილი სიტყვებია — „დოკუმენტების გარეშე არ არსებობს არქივი, არქივის გარეშე არ არსებობს ისტორია, ისტორიის გარეშე არ არსებობს მომავალი!“ **შესაძლოა, სადმე, რომელიმე არქივში სტალინის მკვლელობის შესახებ რამე გამოჩნდეს, მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ შეთქმულებმა, რომელთა უკანაც ძალიან სერიოზული და გლობალური ძალა იდგა, საბჭოთა არქივები ბელადის მკვლელობის მაკომპრომეტირებელი მასალებისგან გაწმინდეს!**

— დარწმუნებული ხართ, რომ სტალინი ბერიას არ მოუკლავს?

— თქვენი გაზეთის საშუალებით ერთხელ უკვე ვთქვი, რომ ამ თემაზე მსგავსი ბინძური ინსინუაციები უნდა მორ-



„ერთი ვერსიით, გოტვალდს, რომელსაც გაუვალობა დამართეს, შეთქმულებთან წილნაყარმა მკვლელმა ექიმებმა ოყნის საშუალებით ორგანიზმში შხამი შეუყვანეს და ტანჯვით მოკლეს!“

„ძალიან საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტი კლემენტ გოტვალდი, რომელმაც თითქოსდა მომაკვდავ სტალინს თავისი ცხვირსახოცით პირიდან წამოსული ქაფი მოსწმინდა და მერე ეს ცხვირსახოცი საგანგებოდ შეინახა!“

კვირგვინოსნები

ირაკლი ზარქუა
თბილისის საკრებულოს წევრი

ხაბეიშვილი რამდენჯერმე გავაფრთხილეთ, რომ პირადი შეურაცხყოფა მიუღებელია, თუმცა, მაინც გააგრძელა. ეტყობა, ეს სჭირდებოდა და მიიღო კიდეც.

ამ დავალებებს ერთი გიჟი რომ ჰყავთ უკრაინაში, იმისგან იღებს.

დაგეგმილი რომ ყოფილიყო, სადმე კუთხეში ვცემდით. არცერთი არ ვამაყობთ ამით, ძალადობა მიუღებელია, მაგრამ ადამიანები ვართ და ჩვენც გვაქვს ემოციები, პირად შეურაცხყოფაზე მომავალშიც არ დავხუჭავთ თვალს.

„კვირის პალიტრა“

ლევან ხაბეიშვილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

არ ვიცი, როგორ ავუხსნა შვილებს, რატომ მირტყეს.

„სარკე“

დიმიტრი ხუნდაძე
პარლამენტარი

ნაცმოძრაობა ტყუილის იმპორტს ახდენს, შიგნით ამოწურეს რესურსი და ახლა ქვეყნის გარეთ ცდილობენ, მოძებნონ ერთეული მხარდამჭერები.

„კვირის პალიტრა“

დემურ გიორხელიძე
ანალიტიკოსი

ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ ბაზარი არეგულირებს ყველაფერს, არის ჩამოყალიბებული კრეტინი. მან არ იცის ეკონომიკის ანბანი და რაკი უცოდინარია, აგრესიულია. ზუსტად ამას აკეთებს **ეროვნული ბანკი.**

„თბილისელები“

გიორგი ბარამიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ივანიშვილის შეცვლის შემდეგ პროკურატურასა და სასამართლოში რეფორმები აუცილებელია.

„ახალი თაობა“

„ხრუშჩოვი სულელი იყო, მას სერიოზულ კაცად და კონკურენტად არავინ მიიჩნევდა და ამიტომაც მტერი, ფაქტობრივად, არ ჰყავდა. ბელადს სწორედ ეს გამოეპარა!“

„ფარშს არ დააცადეს და ვიდრე თბილისში ჩამოვიდოდა, მცხეთის გზაზე ავტოავარიაში მოაყოლეს, სადაც ის გარდაიცვალა!“


ვიქტორ აბაკუმოვი

ჩეს! **სერგო ბერიას** საქართველოში ერთ-ერთი უკანასკნელი ვიზიტის დროს ერთ-ერთ სუფრასთან ნათქვამი აქვს — სტალინი რომ გარდაიცვალა, მამამ მე და დედაჩემს გვითხრა: სტალინი მოკლულია! როგორც ჩანს, წინ მძიმე დღეები გველის, ალბათ, მოგვადგებიან... რაც გინდა, მოხდეს, არ შეშინდეთ, თავს მიხედეთ და საქართველოში ჩვენს ნათესავებთან წადით, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში თვითმფრინავით არ გაემგზავროთო! როგორ ფიქრობთ, სტალინის მკვლელი ამას იტყოდა? ლავრენტი ბერიას ბელადი რატომ უნდა მოეკლა?! განა სტალინმა იგი სიცოცხლეშივე არ გამოაცხადა საბჭოთა კავშირის ფაქტობრივ მმართველად, როცა გამარჯვების ბანკეტზე, 1945 წლის 24 ივნისს, თავის გვერდით, მარჯვნივ დასვა? აღარაფერს ვამბობ იმის შესახებ, რომ, როგორც წინა ინტერვიუებში არაერთგზის ვთქვით, სიკვდილამდე ზუსტად ოთხი თვით ადრე, პარტიის მე-19 ყრილობის შემდეგ, სწორედ ლავრენტი ბერიას, მალენკოვის, ბულგანინისა და ხრუშჩოვის მონაწილეობით სტალინმა შექმნა არაფორმალური მთავრობა, რომელსაც ქვეყანა უნდა ემართა. სტალინისთვის ბოლო წლები განსაკუთრებით გაუსაძლისი იყო, რადგან თითქმის ყველა მისი უერთგულესი კადრი დაიჭირეს. მაგალითად, არმიის გენერალი **ნიკოლოზ სიდორის ძე ვლასიკი,** სტალინის დაცვის ხელმძღვანელი, 1952 წლის 16 დეკემბერს დააპატიმრეს და 1955 წლის იანვარში ხუთი წლით კრასნოიარსკში გადასახლება მიუსაჯეს. მართალია, ერთი წლის შემდეგ მას ყველა ბრალდება მოუხსნეს და გაათავისუფლეს, მაგრამ ხომ ფაქტია, რომ ბელადს სიკვდილამდე სამი თვით ადრე უერთგულესი კადრი — პირადი დაცვის ხელმძღვანელი ფრიად საეჭვო ვითარებაში მოაშორეს?

— გენერალ ნიკოლოზ ვლასიკის სახელი და გვარი „ექიმთა საქმეშიც“ ამოტივტივდა.

„ხრუშჩოვის ვაჟი ჰოსპიტალში ვიღაცას დაენიძლავა – ვაშლი თავზე შემოიდე და ტყვიას შეუცდომლად გავარტყამო! ლეონიდ ხრუშჩოვმა ვაშლს ტყვია ააცილა და კაცს შუბლი გაუხვრიტა!“

ბოლოს და ბოლოს, რას წარმოადგენს „ექიმთა საქმე“, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და ვინ იყო ექიმი ლიდია ფეოდოსის ასული ტიმაშუკი?

— ვლასიკი მართლაც ფიგურირებს „ექიმთა საქმეში“... მას დააბრალეს, თითქოს კრემლის მეოთხე განყოფილების, ანუ „ლეჩკომბინატის“ ექიმების დანაშაული დამალა და ხელისუფლება საქმის კურსში არ ჩააყენა. ყველაფერი დაიწყო პოლიტბიუროს წევრის **ანდრეი ალექსანდრეს ძე ჟდანოვის** მკვლელობით, რომელიც 1948 წლის 31 აგვისტოს მოწამლეს და სიცოცხლეს გამოასალმეს. მოგეხსენებათ, ჟდანოვმა ლენინგრადში სტალინის უახლოესი მეგობარი **სერგეი კიროვი** შეცვალა, რომელიც ასევე 1934 წლის 1 დეკემბერს მოკლეს.

— გამოძიება ჟდანოვის გარდაცვალებისთანავე დაიწყო?

— დიახ, საქმეს მაშინვე მიეცა მსვლელობა და უკვე 1950 წლის დასაწყისში კრემლის საავადმყოფოს ექიმის **ლიდია ტიმაშუკის** წერილების საფუძველზე წარმოიშვა ათასგვარი ვერსია. იმის გამო, რომ დააპატიმრეს ათეულობით ექიმი, ძირითადად, ებრაელები, საზოგადოებაში გავრცელდა ხმები, თითქოს ებრაელი ექიმები განგებ ხოცავდნენ ქრისტიანებს და მერე მათ სისხლს ურევდნენ მაცაში — ებრაელთა პურში. **ანდრეი ჟდანოვს** მართლაც ლიდია ტიმაშუკმა გადაუღო ელექტროკარდიოგრამა, რომელიც 1948 წლიდან კრემლის საავადმყოფოს ელექტროკარდიოქირურგიული განყოფილების გამგე იყო. მან ჟდანოვს გულის ინფარქტი დაუდგინა, მაგრამ, როგორც თავად ირწმუნებოდა, ზემდგომმა ექიმებმა მის მიერ დასმული დიაგნოზი შეამოწმეს და ტიმაშუკი აიძულეს, პირველადი ჩვენება შეეცვალა — ჟდანოვს ინფარქტი არა აქვსო! ჟდანოვის გარდაცვალების შემდეგ, 7 სექტემბერს, ლიდია ტიმაშუკმა ლენინგრადის საოლქო კომიტეტისა და ქალაქკომის პირველ მდივანს **ალექსი ალექსანდრეს ძე კუზნეცოვს,** რომელმაც ამ პოსტზე სწორედ ჟდანოვი შეცვალა, წერილი მისწერა და მომხდარის შესახებ მოახსენა.

— ტიმაშუკმა წერილის ადრესატად კუზნეცოვი რატომ აირჩია?

— ალექსი კუზნეცოვი ხალხში იმდენად პოპულარული იყო, ხშირად მას სტალინის შემცვლელადაც კი მოიხსენიებდნენ. გარდა ამისა, კუზნეცოვით სწორედ გარდაცვლილი ანდრეი ჟდანოვი ჩაანაცვლეს და ვიდრე დახვრეტდნენ, მოსკოვშიც კი გადაიყვანეს ცეკას დარგობრივ მდივნად. მოკლედ, კუზნეცოვმა ტიმაშუკის წერილს მსვლელობა არ მისცა და დოკუმენტი არქივში გაგზავნა. მომხდარის გამო 1949 წლის 28 იანვარს კუზნეცოვი მოსკოვს მოაშორეს და შორეული აღმოსავლეთის პარტბიუროს მდივნად გაამწესეს. იმავე წლის 13 აგვისტოს იგი გიორგი მალენკოვის კაბინეტში დააპატიმრეს და 1950 წლის 1 ოქტომბერს სტალინის პრემიის ლაურეატ **ნიკოლოზ ალექსეის ძე ვოზნესენსკისთან** ერთად დახვრიტეს.

— ლიდია ტიმაშუკის ბედი როგორ წარიმართა?

— 1952 წელს ტიმაშუკის წერილი არქივიდან ამოიღეს და პრესაში გამოაქვეყნეს. 1953 წლის 21 იანვარს იგი ლენინის ორდენით დააჯილდოვეს, ხოლო, როგორც მოგახსენეთ, ათეულობით ექიმი, ძირითადად, ებრაელები, დაიჭირეს. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ სტალინის მკვლელობის შემდეგ, კერძოდ, 1953 წლის 3 აპრილს, ლიდია ტიმაშუკს ლენინის ორდენი ჩამოართვეს, თუმცა, კრემლის მეოთხე სამმართველოში მუშაობის უფლება დაუტოვეს. „ექიმთა საქმეს“ შეეწირა სტალინის უერთგულესი პიროვნება **ვიქტორ სემიონის ძე აბაკუმოვიც,** რომელიც გაგანია ომის დროს, კერძოდ, 1943 წლის 19 აპრილს სტალინის მითითებით კონტრდაზვერვის მთავარი სამმართველოს უფროსად დაინიშნა.

— აბაკუმოვს რაღაში დასდეს ბრალი?

— **ვიქტორ აბაკუმოვი,** რომელიც თავდაცვის სახალხო კომისრის მოადგილე იყო, 1951 წლის 12 ივლისს დააპატიმრეს. **მალენკოვის, ბერიას, სიმონ იგნატიევისა და მატვეი შკირატოვის** მიერ შექმნილმა კომისიამ აბაკუმოვს ბრალი წაუყენა — მკვლელ ექიმებს ხელი დააფარე, ანუ სიონისტური შეთქმულება დამალეო! აბაკუმოვი, რომელიც ფიზიკურად ძალიან ძლიერი კაცი იყო, ისე სცემეს და აწამეს, ფეხზე ძლივს იდგა. 1954 წლის 19 დეკემბერს აბაკუმოვიც დახვრიტეს... აი, ასე ვიღაცის ყოვლისშემძლე და ფარული ხელი 1949-1953 წლებში მიზანმიმართულად, ერთმანეთის მიყოლებით ანადგურებდა იმ კადრებს, რომლებზეც სტალინი და სტალინური სისტემა იდგა. ეს შემთხვევით არ ხდებოდა, როგორც შემდგომ განვითარებულმა პროცესებმა გვიჩვენა, ყველაფერი იმ ფარული და სისხლიანი პროცესის შემადგენელი ნაწილი იყო, რასაც ბელადის მკვლელობა და ნიკიტა ხრუშჩოვის მეთაურობით განხორციელებული სახელმწიფო გადატრიალება მოჰყვა.

— ცნობილია, რომ ბელადის მკვლელობის შემდეგაც ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი მოაშთეს!

— სტალინი რომ მოკლეს, ამას ადასტურებს რამდენიმე იმ საქვეყნოდ ცნობილი პიროვნების გაურკვეველ და ძალიან საეჭვო ვითარებაში გარდაცვალება, რომლებიც დიდი ბელადის უახლოეს თანამებრძოლებად და უერთგულეს კადრებად ითვლებოდნენ. ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავია ცნობილი ფრანგი კომუნისტის **ივ ფარშის** სიკვდილი, რომელიც სტალინის მოწამვლის დროს მოსკოვში იმყოფებოდა. ივ ფარში, როგორც ჩანს, რაღაც მნიშვნელოვან ინფორმაციას ფლობდა და სურდა, ეს ინფორმაცია საქართველოში ჩამოეტანა. **ფარშს არ დააცადეს და ვიდრე თბილისში ჩამოვიდოდა, მცხეთის გზაზე ავტოავარიაში მოაყოლეს, სადაც ის გარდაიცვალა.** დღემდე ბურუსით გახლავთ მოცული დიდი მწერლის, „ახალგაზრდა გვარდიის“ ავტორის **ალექსანდრე ფადეევის** სიკვდილი, რომელიც საბჭოთა მწერლების გენერალური მდივანი იყო. ცნობილია, რომ ფადეევი სტალინის დიდი თაყვანისმცემელი გახლდათ და ბელადის მკვლელობის შემდეგ თავი მოიკლა. არსებობს სარწმუნო ვერსია, რომ მას თვითმკვლელობაში „დაეხმარნენ“. ასევე ძალიან საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტი **კლემენტ გოტვალდი,** რომელმაც თითქოსდა მომაკვდავ სტალინს თავისი ცხვირსახოცით პირიდან წამოსული ქაფი მოსწმინდა და მერე ეს ცხვირსახოცი საგანგებოდ შეინახა, რათა ცხვირსახოცზე არსებული ბიოლოგიური მასის ანალიზი პრაღაში ჩაეტარებინა და დაედგინა, თუ რისგან მოკვდა სინამდვილეში ბელადი. კლემენტ გოტვალდიც მოწამლეს და მოკლეს.

— როგორ?

— ერთი ვერსიით, **გოტვალდს,** რომელსაც გაუვალობა დამართეს, შეთქმულებთან წილნაყარმა მკვლელმა ექიმებმა ოყნის საშუალებით ორგანიზმში შხამი შეუყვანეს და ტანჯვით მოკლეს. კლემენტ გოტვალდს მალევე მიაყოლეს თავისი ცოლი, ულამაზესი **კლემენტინა,** რომელიც შეთქმულებს პირდაპირ ადებდა ხელს.

„დღემდე ბურუსით გახლავთ მოცული დიდი მწერლის, „ახალგაზრდა გვარდიის“ ავტორის ალექსანდრე ფადეევის სიკვდილი!“

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები



დავით მესხიშვილი
სატრანსპორტო დარგის ექსპერტი

ვაფრთხილებ მძღოლებს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება გომბორის უღელტეხილზე გამოიჩინონ, ასევე — კახეთის გზატკეცილზე, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. **თბილისშიც არსებობს ე.წ. შავი წერტილები,** ესენია: ბელიაშვილის ქუჩა, საბურთალოს რაიონში გზაჯვარედინები, ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორია.

„რეზონანსი“

მანანა ქოჩლაძე
ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივის“ ხელმძღვანელი

საქართველოში 100 000 ადამიანიდან 140-ის სიკვდილი ჰაერის დაბინძურებით არის გამოწვეული. **საქართველო სამმა სხვადასხვა საერთაშორისო ავტორიტეტულმა წყარომ დაასახელა ქვეყნად, რომელიც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებლით მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველთაგანია.**

„კვირის პალიტრა“

მამუკა მჭედლიშვილი
სოციალური ქსელის მომხმარებელი

მეც ვიყავი პატიმარი და ჩემთან სახალხო დამცველის თანამშრომელი დახეული ჯინსით და ბერეტით რომ შემოსულიყო, პანჩურის რტყმით გავაგდებდი საკნიდან!

„მარშალპრესი“

მალხაზ ძიძიგური
სოციალური ქსელის მომხმარებელი

საყოველთაო გაკიცხვა და იმპიჩმენტი ქართველი ერისა და სახელმწიფოს მტერს, მოღალატეს, დამსმენს **ნინო ლომჯარიას!**

„მარშალპრესი“

რამაზ საყვარელიძე
ექსპერტი

შოთაძეს, შესაძლოა, ნაციონალების წინააღმდეგ პროკურატურის ბრძოლის გასაძლიერებლად აბრუნებენ.

„რეზონანსი“

ფაროსნებმა და ხელისუფლებამ დააქციეს!

„14-15 ტონა ციტრუსი მომყავდა, წელს საჭმელადაც არ გვეყო!“

თემურ ლატარია: ციტრუსების შეწამვლის მერე ნოჯიხევში სტალინის დროს დარგული 70-100-წლიანი მანდარინის ხეებიც გახმა!

გადამდგარი პოლკოვნიკი თემურ ლატარია ტელეფონით დაგვიკავშირდა და სავალალო ამბავი გვამცნო — ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოჯიხევში 2019 წლის 5 სექტემბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ფაროსნების გასანადგურებლად სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული მორიგი შეწამვლის მერე ციტრუსის პლანტაციები მასობრივად გახმა. ინფორმაციის გადასამოწმებლად მეორე დღესვე გავემგზავრე ჩქარი მატარებლით. ფანჯრიდან ვხედავ გაუკაცრიელებულ სოფლებს, სისხლის წვიმების დროს აშენებულ სახლებსა და დანგრევის პირას მისულ შენობებს. ჰაერში სიდუხჭირის სუნი ტრიალებს. გული მომიკვდა: კეთილი ნების გარდა, ბევრი არაფერი სჭირდება ამ ერთი ხელისგულისოდენა ქვეყნის აღორძინებას, ზოგიერთი ქალაქი ხომ ორი-სამი საქართველოსხელაა?! თუ ყველგან გავიყვანთ გზას, წყალს, დენს და გაზს, დარწმუნებული ვარ, გლეხი თავად მოძებნის გამოსავალს.

დღის ორი საათისთვის უკვე ადგილზე ვიყავი. სოფელში შესვლისთანავე თვალში მეცა ციტრუსების გადაყვითლებული ფოთლები. თემურ ლატარიას ნათქვამი სხვებმაც დაადასტურეს. ბევრ ოჯახს გაუხმა პლანტაცია, ზოგმა უკვე მოჭრა ხეები.

გთავაზობთ ნოჯიხეველებთან საუბრის ჩანაწერს:

რევაზ გერგაია: — ჩვენი სოფელი საკმაოდ დიდია. ვერ გეტყვით, სხვაგან რა ხდება, მაგრამ ნაფოშტუში თითქმის ყველა დაზარალდა, 30 ოჯახზე მეტს გაუხმა პლანტაცია. მეც იძულებული გავხდი, მომეჭრა მანდარინები. მართალია, მიზეზი დანამდვილებით არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ციტრუსების მასობრივი გახმობა ნოჯიხევში ფაროსნების გასანადგურებლად სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული შეწამვლის მერე დაიწყო.

ნონა იოსავა: — 55 ძირი მანდარინი მოვჭერი. მათ შორის, 5 ხე 40 წელზე მეტს ითვლიდა. ფაროსნების გასანადგურებლად ციტრუსები შარშანაც შეწამლეს და შარშანწინაც, მაგრამ ხეები არ გამხმარა. წელს მოსავალი საერთოდ არ ამიღია. რა ვქნა, არ ვიცი, ვის მივმართო? მიზეზის გარკვევა ყველას გვაინტერესებს.

მაია გერგაია: — სოფელში ბევრს გაუხმა ციტრუსები. შარშან კარგი მოსავალი ავიღე, წელს 10 კილო მანდარინი ძლივს მოვკრიფე. წარმოდგენა არა მაქვს, რამ გაახმო ხეები. ფაროსნების გასანადგურებლად პლანტაციების შეწამვლა 2018 წელს დაიწყეს, მაგრამ მოსავალი არ გაფუჭებულა.

გთავაზობთ ინტერვიუს ***თემურ ლატარიასთან:***

— 2005 წელს პენსიაში გავედი და გადავწყვიტე, მამაპაპისეული ბაღი ამეღორძინებინა. ციტრუსების უნიკალური პლანტაცია გავაშენე, თითოეულ ძირს შვილივით ვუვლიდი, მაგრამ ამდენი წლის შრომა წყალში ჩამეყარა.

— ბატონო თემურ, რამ გაახმო თქვენს სოფელში ციტრუსები?

— ფაროსნებმა დაგვაქციეს — სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული შეწამვლის მერე ნოჯიხევში სტალინის დროს დარგული 70-100-წლიანი მანდარინის ხეებიც კი გახმა.

— რით ანადგურებენ ფაროსნებს?

— სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულ შეწამვლას **საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო** ახორციელებს. მათ მანქანებზე (პიკაპებზე) დამონტაჟებული სპეციალური დანადგარები ნისლის მსგავს ბოლს უშვებენ ფაროსნების დასახოცად.

— წელიწადში რამდენჯერ ხდება შეწამვლა?

— ზაფხულის თვეებში, სპეციალურად შედგენილი გრაფიკის მიხედვით, წინასწარ დათქმულ დროს მცენარეები პერიოდულად იწამლება — მანქანები ქუჩებში დადიან და კვამლს უშვებენ. მაგალითად, შარშანწინ სამჯერ შეწამლეს პლანტაციები, შარშან — ორჯერ. 2019 წლის 5 სექტემბერს განხორციელებული ბოლო შეწამვლა საბედისწერო აღმოჩნდა ციტრუსებისთვის.

— სხვა ნარგავები არ გამხმარა?

— არა, მხოლოდ ციტრუსებს მოერია. შეწამვლის თარიღი რომ გავიგე, მე თვითონ დავრეკე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და ვითხოვე, მანქანა ბაღში შემოეყვანათ, რადგანაც გორაკის ფერდობზე, ჩიხში ვცხოვრობ და ჩემს ნაკვეთთან გზა არ გადის. მართლაც, პატივი დამდეს და ეზო შემიწამლეს. სოფელში საქმე აღარაფერი მქონდა და სახლში დავბრუნდი — თბილისში ვცხოვრობ. ციტრუსების გახმობა ნოჯიხევში სექტემბრის თვიდან დაიწყო. მე ოქტომბრის დასაწყისში ჩამოვედი და კინაღამ გული შემიწუხდა: ხეების 95 პროცენტს კენწეროები ჰქონდა მომწვარი — ზედა ტოტები და ფოთლები ჩალასავით იყო გამომხმარი.

— რა მოიმოქმედეთ?

— კენწეროები გადავჭერი, იქნებ ნარგავები გადავარჩინო-მეთქი, მაგრამ ფოთლების გაყვითლება ვერ შევაჩერე.

— მოსავალი თუ აიღეთ?

— 14-15 ტონა ციტრუსი მომყავდა, წელს საჭმელადაც არ გვეყო. თითოეულ ხეს საგანგებოდ ვუვლიდი თბილისელ კონსულტანტებთან შეთანხმებით. ნიადაგს შხამქიმიკატებითა და სასუქებით ვამდიდრებდი, ნარგავებს ვწამლავდი. მე ბიოლოგის დიპლომიც მაქვს და ვიცი ეს საქმე.

— კონსულტანტები რას ამბობენ?

— მოჭრილი ტოტები თბილისში წავიღე და კონსულტანტ **სოსო ბასილიას** ვაჩვენე. მან ვიტამინები და პირველი დახმარების წამლები გამოწერა. ბატონი სოსოს რჩევით, ოქტომბრის თვეში ციტრუსები ორჯერ შევწამლე, მაგრამ ვეგეტაცია უკვე პასიურ ფაზაში იყო გადასული და მკურნალობამ შედეგი არ გამოიღო. ამის მერე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცხელ ხაზზე დავრეკე და მთავარ სპეციალისტ **ელენე მაღლაკელიძეს** ვთხოვე დახმარება. ამ ქალბატონის დავალებით ბაღის შესამოწმებლად სამინისტროს სპეციალისტი და ხობის მუნიციპალიტეტის სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი მეწვივნენ.

— რა დაასკვნეს?

— სამინისტროდან მოვლინებულმა სპეციალისტმა ზედაპირული დათვალიერებით დაადგინა, ვირუსი აქვს ციტრუსებსო. როგორც ბიოლოგი, არ დავეთანხმე მის ნათქვამს და შევახსენე, რომ ვირუსს ერთი წელი მაინც სჭირდება მცენარის გასახმობად. ამის მერე ავიღე სინჯები და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში წავიღე ანალიზის გასაკეთებლად. 150 ლარი გადამახდევინეს და მომცეს დასკვნა, ხეების გახმობის მიზეზი **პათოგენური სოკოაო.** ესეც ტყუილია, ბატონო! საერთოდ, სოკო მიწიდან ჩნდება და არა ჰაერიდან. როგორც უკვე გითხარით, ნიადაგს საგანგებოდ ვუვლი, რა უნდა კირთან სოკოს?

— თქვენი აზრით, რამ გაახმო ციტრუსები?

— გონივრული ეჭვი მაქვს, რომ წამალი იყო არაადეკვატური, რამაც ციტრუსების კენწეროები გაახმო. დიახ, ძლიერმა წამალმა ფაროსნებთან ერთად ნარგავებიც გაანადგურა და აუნაზღაურებელი ზიანი მომაყენა.

როგორც უკვე გითხარით, სტალინის დროს დარგული 70-100-წლიანი მანდარინებიც კი გამიხმა.

— რას აპირებთ?

— გასული წლის 23 დეკემბერს განცხადებით მივმართე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, მაგრამ პასუხი ჯერ არ მომსვლია. ვითხოვ, ადგილზე გაარკვიონ ციტრუსების გახმობის მიზეზი და ბაღის აღდგენაში დამეხმარონ. წამალი მაინც მითხრან, რომ ვიცოდე, რით ვუმკურნალო მცენარეებს!

ესაუბრა
ნინო გოძიაშვილი

ნონა იოსავა

მაია გერგაია

რევაზ გერგაია

კვირგვინოსნები

სულხან სალაძე
„ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ წევრი

კანონი რომ კანონობდეს, წულუკიანი დიდი ხნის წინათ უნდა მიეცათ პასუხისგებაში.

„კვირის პალიტრა“

ამირან სალუქვაძე
ანალიტიკოსი

ევროდეპუტატებისთვის მთავარია არა სიტუაციაში გარკვევა, არამედ პრეტენზიების ხმამაღლა გამოთქმა!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

მაია ნიკოლეიშვილი

ნაცმოძრაობის საქართველოს ხელისუფლებაში დაბრუნება სამოქალაქო ომს გამოიწვევს.

„ახალი თაობა“

თორნიკე მამალაძე
დეკანოზ გიორგი მამალაძის ძმა

დეკანოზს პარალიზებული ფეხი 2 სანტიმეტრით აქვს დამოკლებული.

„რუსთავი-2“

მეუფე პეტრე
ჭყონდიდის ყოფილი მიტროპოლიტი

საეკლესიო სასამართლო ერთ-ერთი გამოსავალია, სადაც დაბალი იერარქიის სასულიერო პირები და ერის ადამიანები მიიღებენ მონაწილეობას — დავიწყოთ ჩემით.

„ინტერპრესნიუსი“

ლევან ბერძენიშვილი
რესპუბლიკური პარტიის წევრი

საქართველოს ხელისუფლება უკვე გარდაიცვალა.

„აიპრესი“

ფრთხილად, კიბოს იწვევს!



ქართველი მეცნიერი და ჰომეოპათი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი იმ მომაკვდინებელი საფრთხის შესახებ გვაფრთხილებს, რასაც, ერთი შეხედვით, უწყინარი საკვები პროდუქტები, მათ შორის, ტკბილეული და „ერთჯერადი" სუფები მალავს. მისი განცხადებით, ტრანსცხიმებსა და სტრუქტურაშეცვლილ მცენარეულ ზეთებს მთელი მსოფლიო ებრძვის, საქართველოში კი არავითარი კონტროლი არ არსებობს და მოსახლეობა ბედის ანაბარა არის მიტოვებული:

— 2013 წლის 7 ნოემბერს „ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ" განაცხადა, რომ პროდუქტები, რომლებიც ტრანსცხიმებსა და რაფინირებულ ზეთებს შეიცავენ, წლის განმავლობაში 500 ათასი ადამიანის გარდაცვალებას იწვევს. აქედან 20 ათას ადამიანს, რომლებსაც გული საერთოდ არ აწუხებდათ და აბსოლუტურად ჯანმრთელად გრძნობდნენ თავს, ემართებათ გულის შეტევა და, სულ მცირე, 7 ათასი კაცი იღუპება. **ბარდა უეცარი სიკვდილისა, ტრანსცხიმები იწვევენ შაქრიან დიაბეტს, კიბოს და ათასგვარ უბედურებას. აი, ასეთია ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის ვერდიქტი!**

— ბატონო კახა, ჩვენ ერთხელ ამ თემას გაკვრით შევეხეთ, მაგრამ იქნებ ახლა საფუძვლიანად ვისაუბროთ, თუ რას წარმოადგენს ტრანსცხიმები და რაფინირებული ზეთები და რატომ არ შეიძლება მათი საკვებად გამოყენება?

— არსებობს სამი სახის ცხიმი — მცენარეული, ცხოველური და ტრანსცხიმები. როგორც წესი, მცენარეული ცხიმები **(გარდა ქოქოსისა და კაკაოს ზეთისა)** ყველა თხევად მდგომარეობაშია **(მზესუმზირის ზეთი, ზეითუნის ზეთი, ბამბის ზეთი, სიმინდის ზეთი და ა. შ.)**. ხოლო ცხოველური ცხიმები, თევზის ქონის გარდა, სუყველა მყარია **(კარაქი, თხის ქონი, ღორის ქონი, სალა, დათვის ქონი და ა.შ.)**. საერთოდ, უვნებლად მიჩნეულია მცენარეული ცხიმები — ზეთები, მაგრამ ისინი აუცილებლად უნდა იყოს ბუნებრივი და არარაფინირებული.

— ეს რას ნიშნავს?

— რაფინირებული ნიშნავს ზეთს, როცა ის ქარხნული, თერმული წესით მაღალ ტემპერატურაზეა დამუშავებული და გაწმენდილ-გაფილტრული. აი, ასეთი ზეთი უკვე მავნებელია. რაც შეეხება ტრანსცხიმებს, მათი შექმნა დაკავშირებულია ფრანგი ქიმიკოსის **პოლ საბატიეს** სახელთან, რომელმაც 1897 წელს ჰიდროგენიზაციის მეთოდი აღმოაჩინა. მეთოდი მდგომარეობს იმაში, რომ რომელიმე მცენარეულ ზეთს მაღალ ტემპერატურაზე გააცხელებენ და მას წყალბადის ატომებით „დაბომბავენ", რის შედეგადაც მცენარეული ცხიმი — ზეთი თხევადი მდგომარეობიდან მყარ მდგომარეობაში გადადის. ამ სიახლისთვის საბატიემ 1912 წელს ნობელის პრემია მიიღო და თითქოს კაცობრიობამაც გადალახა პროდუქტების მალფუჭადობის პრობლემა, რადგან ჰიდროგენიზებული მცენარეული ცხიმები დიდხანს ინახება, მათზე დამზადებული პროდუქტის შენახვის ვადები მნიშვნელოვნად იზრდება და ტრანსცხიმებს საკვებად ვირთხა და თაგვიც აღარ ეკარება. **საბატიეს მიერ აღმოჩენილი ჰიდროგენიზაციის მეთოდის პაციენტი 1909 წელს ცნობილმა კომპანია „პროქტორ ენდ გემბალმა" შეიძინა, რომელიც კბილის პასტებსა და უამრავ პროდუქციას უშვებს.**

— რომელია ბუნებაში ყველაზე უფრო გავრცელებული ტრანსცხიმი?

— ეს გახლავთ **მარგარინი,** რომელიც ყველაზე დაბალი ხარისხის მცენარეული ზეთის ჰიდროგენიზაციის შედეგად მზადდება. მარგარინი შექმნეს იმისათვის, რომ მოსახლეობას „იაფი" კარაქი ჰქონოდა.

საქართველოში ნამცხვრების, ტორტების, ხაჭაპურების, ლობიანების, ღვეზელების, ფუნთუშებისა და „ჩებურეკების" აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ მარგარინსა და სტრუქტურაშეცვლილ მცენარეულ ზეთზე მზადდება, რაც სიცოცხლისთვის საშიშია და კიბოს იწვევს!

— მარგარინი მაინც რას აშავებს?

— მარგარინი, როგორც ტრანსცხიმი, ადამიანის ორგანიზმში „კარგ" და „ცუდ" ქოლესტერინს შორის თანაფარდობას ცვლის, პოხავს სისხლძარღვებს, რის შედეგადაც მათი კედლები იხშობა, ქოლესტერინი მატულობს და ინფარქტის, თრომბისა და ინსულტის რისკი მატულობს.

ლობიანი და ხაჭაპური, რომელსაც მარგარინი თუნდაც თავზე აქვს გადასმული, იწვევს გულძმარვას, რადგან კუჭის წვენს მარგარინის, როგორც ტრანსცხიმის გადამუშავება უჭირს. გარდა ამისა, როდესაც ადამიანი სისტემატურად ღებულობს ტრანსცხიმებზე დამზადებულ საკვებს, უჯრედის კედლები „ილესება", უჯრედის ცხოველმოქმედების პროდუქტები გარეთ ვერ გამოდის, რის შედეგადაც უჯრედი შავდება, ბერდება და კიბოსა და გულ-სისხლძარღვთა პრობლემების რისკი საგრძნობლად მატულობს. **მზესუმზირის ზეთი, რომელშიც ფუნთუშას ან ღვეზელს ხარშავენ და კარაქი, რომელშიც რაიმეს აცხობენ ან წვავენ, მეორეჯერ არ უნდა გამოვიყენოთ, რადგან გაცხელებული და ანადუღარი მცენარეული თუ ცხოველური ზეთები, რომლებმაც უკვე ძლიერი თერმული ზემოქმედება განიცადეს, წარმოადგენენ კანცეროგენებს, მათი ქიმიური სტრუქტურა შეცვლილია და იწვევენ კიბოს!**

— მაიონეზიც ტრანსცხიმია?

— თავისთავად ის ფაქტი, რომ მაიონეზი თვეობით ინახება და არ ფუჭდება, უკვე იმას ნიშნავს, რომ მასში გარეულია ტრანსცხიმები! საქართველოში გაყიდვაშია კანფეტები, ორცხობილები, ვაფლი და უამრავი ნუგბარი, რომელთა შემადგენლობაშიც ტრანსცხიმების ხვედრითი წილი 30-40 პროცენტია. არადა, უცხოეთის მთელ რიგ ქვეყნებში პროდუქტები, რომლებიც ტრანსცხიმებს შეიცავს, საერთოდ აკრძალულია. მაგალითად,

მას შემდეგ, რაც დანიაში ტრანსცხიმების შემცველი პროდუქტების გაყიდვა აიკრძალა, ინფარქტებისა და ინსულტების რიცხვი წელიწადში 150 ათასი ერთეულით შემცირდა.

ტრანსცხიმების საკვებად გამოყენება აკრძალეს **კანადაში, სკანდინავიაში, სინგაპურში,** ხოლო **ამერიკის შეერთებულ შტატებში** უკვე მიიღეს კანონი, რომელიც მწარმოებელს ავალდებულებს, პროდუქტს მიუთითოს ტრანსცხიმების შემცველობის შესახებ. **რუსეთში** პროდუქტებში ტრანსცხიმების არსებობის ზღვრულ ნორმად 2 პროცენტი დაუშვეს. მწარმოებლები, იმისათვის რომ მყიდველი მოატყუონ, ხშირად პროდუქტზე არ უთითებენ, რომ იგი ტრანსცხიმების შემცველია და მის ნაცვლად ხმარობენ ასეთ ტერმინებს — „შეიცავს ჰიდროგენიზებულ ცხიმებს", „მოდიფიცირებულ ცხიმებს", „კულინარიულ ცხიმებს" და ა.შ. **იცოდეთ, რომ სუყველა ტრანსცხიმია.** ე.წ. ჩიფსები, ბატიბუტი, „სუხარიკები", ორცხობილები, კანფეტები, ტორტები, თეთრი პური და ორჯერ ან მეტჯერ განაცხელებ ზეთში მოხარშული ან შემწვარი პროდუქტები, რომლებიც დიდხანს ინახება, ტრანსცხიმებისა და კიბოს ბუდეა! **კარგია, რომ საქართველოში, ბოლოს და ბოლოს, კანონის ძალით განისაზღვრა, თუ რა არის კარაქი. მწარმოებელი პროდუქტს „კარაქს" ვერ დააწერს, თუ მისი ცხიმიანობა 82,5 პროცენტზე დაბალია. სხვა ყველა შემთხვევაში პროდუქტი არის სპრედი, ანუ ტრანსცხიმი.**

კახა საბახტარიშვილი:

პირდაპირ ვაცხადებ — ე.წ. ერთჯერადი ბულიონები ორგანიზმს ანგრევს!

„საქართველოში ნამცხვრების, ტორტების, ხაჭაპურების, ლობიანების, ღვეზელების, ფუნთუშებისა და „ჩებურეკების" აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ მარგარინსა და სტრუქტურაშეცვლილ მცენარეულ ზეთზე მზადდება და სიცოცხლისთვის საშიშია!"

— რას იტყვით ნაირგვარი დასახელების მქონე ერთჯერადი ქათმის ბულიონების შესახებ, რომლებიც მაღაზიებში პატარა ტაბლეტების ან შეკვრის სახით იყიდება?

— პირდაპირ ვაცხადებ: ე.წ. ერთჯერადი ბულიონები ორგანიზმს ანგრევს! მაგალითად, ჩემთვის ცნობილია და მოსახლეობასაც ვაფრთხილებ, რომ საქართველოში ცნობილ და ყველასთვის საყვარელ კერძს — **„თათარიახნს",** რომელიც ნაბახუსევზე საუკეთესო „წამალია", ბევრგან ერთჯერადი ბულიონის წვენში კმაზავენ, რაც დაუშვებელია! როდესაც ერთჯერადი და ტრანსცხიმებით გაჯერებული ბულიონი ორგანიზმში ხვდება, ნაწლავების მიერ იმდენად სწრაფად შეიწოვება, ღვიძლი მის გადამუშავებას ვერ ასწრებს. ამდენად, მთელი შლამები და ტოქსინები, რომლებიც ღვიძლს უნდა გაეფილტრა, პირდაპირ სისხლში გადადის და ორგანიზმი იშხამება. **ეს ეხება სწორედ ერთჯერად ბულიონებს, რომელთა შენახვის ხანგრძლივობაც სწორედ ტრანსცხიმებითა და ემულგატორებით გახლავთ უზრუნველყოფილი.**

— საქართველოში თუ აკონტროლებს ვინმე პროდუქტებში ტრანსცხიმების არსებობის დონეს?

— „ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის" კატეგორიული რეკომენდაციის თანახმად, ადამიანის საკვებ პროდუქტში ტრანსცხიმის არსებობა დაუშვებელია! სამწუხაროდ, საქართველოში ამის კონტროლი არ არსებობს, პროცესი მიშვებულია და ჩვენი მოსახლეობაც სიცოცხლისთვის საშიში პროდუქტებით იკვებება!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

რამდენიმე წლის წინათ მსოფლიო საინფორმაციო სააგენტოებმა გაავრცელეს სენსაციური ინფორმაცია: **„ქართველმა აკადემიკოსმა კახა საბახტარიშვილმა** „ღორის გრიპის" საწინააღმდეგო პრეპარატი შექმნა"! ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ლიცენზირებული ანტივირუსული, იმუნიტეტის გამაძლიერებელი და ანთების საწინააღმდეგო **„იმუნო-ჰერბი"** ეფექტურია ყველა სახის გრიპის ვირუსის და მწვავე რესპირატორული დაავადებებისა და მათი გართულებების (პნევმონია და ა.შ.) საპროფილაქტიკოდ და სამკურნალოდ. **„იმუნო-ჰერბი"** მოქმედებს სასუნთქი სისტემის დამაზიანებელ ნებისმიერი სახის ვირუსზე, არის საიმედო დაცვა გრიპის ნებისმიერი სახეობისა და კორონავირუსისგან გამოწვეული გართულებების წინააღმდეგ! უსაფრთხოა ორსულებისთვის და მეძუძური დედებისთვისაც.

„იმუნო-ჰერბის" შეძენა უკვე შესაძლებელია ყველა სააფთიაქო ქსელში. მისამართი: ბახტრიონის ქ.10 ბ, „ლაზიკა-ფარმა". დირექტორი: კახა საბახტარიშვილი

593-31-70-34

40 წლის წინათ, 1980 წლის იანვრის ბოლოს რუსეთის ცენტრალურმა ტელევიზიამ მრავალსერიიანი მხატვრული ფილმის „დათა თუთაშხიას“ ჩვენება დაიწყო სახელწოდებით „ნაპირები“. ქართველ მაყურებელს ეს ფილმი ერთი წლით ადრე — 1979 წელს ჰქონდა ნანახი. — საპრემიერო ჩვენება გაიმართა კინოთეატრ „რუსთაველში“ და აურაცხელი ხალხი მოვიდა, — ამბობს „დათა თუთაშხიას“ რეჟისორის გიგა ლორთქიფანიძის მეუღლე, ამ ფილმში ბეჩუნი პერტიას როლის შემსრულებელი ქეთევან კიკნაძე და იხსენებს:

გიგა ლორთქიფანიძე და ქეთევან კიკნაძე

„უბედურება იმაშია, რომ დღეს დათა თუთაშხია არა გვყავს, ორი-სამი ასეთი კაცი რომ იყოს, ეშველებოდა საქართველოს!“

ქეთევან კიკნაძე:

40 წლის წინათ ცენტრალური ტელევიზიით „დათა თუთაშხია“ 200 მილიონზე მეტმა ადამიანმა ნახა!

— „დათა თუთაშხიას“ ორი წლის განმავლობაში ვიღებდით, ქართველმა მაყურებელმა ის 1979 წელს ნახა, ერთი წლის მერე — 1980 წლის 29 იანვრიდან კი უკვე ცენტრალურ ტელევიზიაზე „ნაპირების“ სახელწოდებით გავიდა. დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, კინოსტუდია „ქართულ ფილმში“ უამრავი წერილი მოდიოდა, მახსოვს, ერთი ბავშვი დათას როლის შემსრულებელ ოთარ მეღვინეთუხუცესს სწერდა: ოთარი ბიძია, მე და ჩემი და-ძმა დედამ მიგვატოვა და იქნებ მის მოძებნაში დაგვეხმაროთო.

— როდის გადაწყვიტა გიგა ლორთქიფანიძემ „დათა თუთაშხიას“ გადაღება?

— **ჭაბუა ამირეჯიბის** ამ რომანის ბეჭდვა ჟურნალ „ცისკარში“ დაიწყეს, რედაქტორი გახლდათ **ჯანსუღ ჩარკვიანი.** მე და გიგამ გაგრაში დასვენების დროს წავიკითხეთ. როცა ჩამოვედით, ორი-სამი თვის მერე მითხრა — ქეთინო, ეს რომანი რომ არ გადავიღო, მოვკვდებიო. **რეზო ჩხეიძეს** უთხარი-მეთქი. რეზო კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ დირექტორი იყო, მოსკოვთან მას უნდა შეეთანხმებინა. ასეც მოხდა, გადაწყდა გადაღება.

— რამდენი წელი იღებდით?

— ორი წელი. ვიღებდით თბილისში, გუდაუთაში, კოჯორში, თელავში. რომანში თითქმის არ არის დიალოგები, გიგამ და ჭაბუა ამირეჯიბმა ამაზე ერთობლივად იმუშავეს. **მოსკოვს ფილმის გადაღება რომ არ შეეჩერებინა, ჭაბუამ გიგას ფილმში რევოლუციური პასაჟების შეტანა შესთავაზა — ასეც მოხდა, გახსოვთ, ალბათ, ის სერია.** რამდენიმე ეპიზოდი შეკვეცეს, მაგალითად, ერთ-ერთ გმირთან — სეთურთან ბავშვების შეკრება, გიგას უთხრეს, პიონერთა ბანაკ „არტეკს“ მაგონებს ეს შეკრება და სერიიდან ამოიღეთო.

— „დათა თუთაშხიას“ პირველი ჩვენება გაიხსენეთ.

— 1979 წელს კინოთეატრ „რუსთაველში“ აჩვენეს. მანამდე ერთ ოჯახში ახალდაბაში უჩვენებიათ შვიდივე სერია. ექიმ გოგა ფიფიას ბაბუამ, ასევე ცნობილმა ექიმმა, რომელიც ავად იყო, გიგას უთხრა: ალბათ, მომავალში ფილმის ნახვას ვერ შევძლებ, 2 სერია მაინც მაჩვენეო. გიგამ ის კინოსტუდიაში დაიბარა. მივიდა და იმ დღეს მან შვიდივე სერია ნახა... გიგა სამეგრელოში იყო ჩასული, საუბრის მერე მეგრელებმა საათს დახედეს და უთხრეს — ბატონო გიგა, ჩვენი „ბიბლია“ იწყება და დიდი ბოდიში, უნდა დაგტოვოთო. გიგას გაუკვირდა, რა ბიბლიაო. იმათ უპასუხეს: „დათა თუთაშხიაო“.

— თქვენი — ბეჩუნი პერტიას ეპიზოდები სად არის გადაღებული?

— კუს ტბაზე, სადაც მუზეუმი გარეთ არის მოწყობილი და სხვადასხვა კუთხის სახლები დგას. გიგამ შეკრიბა მსახიობების არაჩვეულებრივი ანსამბლი, დღეს რომ „დათა თუთაშხიას“ გადაღება მოისურვო, მსახიობებს ვერ იპოვი. ან დათას ვინ ითამაშებს, ან — მუშნის, ნიკანდრო ქილიას და სხვა. გიგას სინჯები არ გაუკეთებია, თეატრში იყო და ყველა მსახიობის შესაძლებლობები იცოდა. თურმე, **კარლო საკანდელიძის** დანახვაზე რუს მაყურებელს აღფრთოვანება ვერ დაუმალავს: ნიკანდრო ქილიაო, უყვირიათ. მის გვერდით **ოთარ მეღვინეთუხუცესი** მდგარა: იცინოდა, ამხელა როლი შევასრულე, ესენი კი ნიკანდრო ქილიას ყვირიანო.

— ამ ფილმმა დროს გაუძლო...

— ფილმი შედგა და 40 წელია, ეკრანზეა, თანამედროვეობასაც ეხმიანება, რამდენი პარალელის გავლება შეიძლება, როგორ ანადგურებენ ხალხს, როგორც ფილმშია, მართლაც ვირთხებივით გამოჰყავთ ახალი ადამიანების ჯიში.

უბედურება იმაშია, რომ დღეს დათა თუთაშხია არა გვყავს, ორი-სამი ასეთი კაცი რომ იყოს, ეშველებოდა საქართველოს. ერთი კაცი კი გამოჩნდა, მაგრამ ლანძღავენ და აგინებენ. კიდევ კარგი, რაც ჩაფიქრებული აქვს, თავის საქმეს აკეთებს და სხვებს ყურადღებას არ აქცევს.

— მუშნი ზარანდია?

— მუშნი ზარანდიას ვერავის შევადარებ, მას სჯერა იმ სისტემის, რასაც ემსახურება, ერთ წუთსაც არ უშვებს, რომ ცდება. ეს როლი შესანიშნავად ითამაშა **თენგიზ არჩვაძემ** და იმის ნაცვლად, რომ მაყურებელში ანტიპათია გამოეწვია, პირიქით, ეს გმირი შეიყვარა მაყურებელმა. ერთხელ ვთქვი — ეს ფილმი თაობიდან თაობას გადაეცემა-მეთქი, მერე მომერიდა ჩემი ნათქვამის, სხვამ უნდა აქოს და არა მე-მეთქი. მაგრამ ფაქტია, რომ **ამ ფილმს სიკვდილი არ უწერია.**

— მკაცრი ცენზურის პირობებში, მოსკოვში მოიწონეს „დათა თუთაშხია“?

— მოეწონათ, წინააღმდეგ შემთხვევაში თაროზე შემოდებდნენ. გიგას, ჯერ კიდევ მოსკოვში სწავლის პერიოდში, თავისმა პედაგოგმა უთხრა, კარგი რეჟისორი გამოხვალ, მაგრამ შენ ეროვნულ ფილმებს გადაიღებო. მართლაც ასე იყო. ამ ფილმმა იმიტომ გაიმარჯვა, რომ ქართველი კაცის სახე გამოჩნდა, ქართული ოჯახები, ეროვნული სულისკვეთება, მოყვასის სიყვარული. მთელი რუსეთის ტერიტორიაზე რამდენმა ადამიანმა ნახა... საღამოს, როდესაც ტელეეკრანზე ამ ფილმს აჩვენებდნენ, მოსკოვში ქუჩებში მოძრაობა წყდებოდა, შემცირდა კრიმინალი, გიგას საპატიო მილიციელის წიგნაკიც კი მისცეს... მთელ კავშირში შეუყვარდათ საქართველო.

— გრაფი სეგედის როლზე გიგა ლორთქიფანიძემ ესტონელი მსახიობი იური იარვეტი რატომ მოიწვია?

— **იარვეტს** კარგად იცნობდა, ბალტიისპირეთის ქვეყნებში გიგას სპექტაკლები დადგმული ჰქონდა. როცა გიგასგან მასთან ადამიანი მივიდა და როლი შესთავაზა, იარვეტმა უთხრა, გიგას კარგი ფილმი რომც არ გამოუვიდეს, მაინც თანახმა ვარო. **რეზო თავართქილაძემ** გაახმოვანა — გადაღების დროს იარვეტი თავის ენაზე ლაპარაკობდა...

მაყურებელს ძალიან მოსწონდა ის სცენა, სადაც გრაფი სეგედი, მუშნი და დათა ერთმანეთს სადგურის რესტორანში ხვდებიან და საიდანაც შემდეგ დათა იპარება. ეს იყო გიგას ჩანაფიქრი. როცა ჭაბუამ ეს სცენა ნახა, ტაში დაუკრა: ბრავო, გიგა!

— რამდენი წლის იყავით გადაღებების დროს?

— 38 წლის. დავბერდი, მაგრამ გული არ ბერდება, ადრე მიკვირდა, ამას რომ ამბობდნენ.

— გაიხსენეთ ოთარ მეღვინეთუხუცესთან ერთად გადაღება...

— ოთარი ისეთი მორცხვი იყო, ერთ სცენაში, სადაც იგულისხმებოდა, რომ ბეჩუნი და დათა ერთად იყვნენ, საწოლში ვიწექი, ოთარი ახლოს იჯდა, უხერხულობისაგან ფეხს აქნევდა. გიგამ ორჯერ უთხრა — ოთარ, ფეხი გააჩერეო. ბოლოს კადრი ზემოთ ასწიეს და ისე გადაიღეს. იყო ასეთი მომენტიც, რომ არა ოთარი, რამდენიმე მსახიობი დაიღუპებოდა — იმ ეპიზოდს ვგულისხმობ, ციხიდან გამოქცეულები ტივზე რომ სხედან. ტივი მორევში მოხვდა, ოთარმა დაუძახა — რასაც გეტყვით, ისე მოიქეცითო და გადაარჩინა... ოთარმა ჩემს ხელში დალია სული, საავადმყოფოში ვიყავით, გიგაც ცუდად იყო. ოთართან შევედი, თავზე ხელი გადავუსვი, ველაპარაკებოდი, ძლიერი კაცი ხარ, ყველაფერს გაუძლებ-მეთქი. თვალი გაახილა. გურანდას დავუძახებ-მეთქი. არა, არაო — მითხრა, გრძნობდა, რომ ბოლო წუთებს ითვლიდა და არ უნდოდა, გურანდას ენახა ეს წუთები. მეც გამომიყვანეს. **ასეთია ცხოვრება — ვითამაშეთ, ოღონდ უკვე ცხოვრების რეალურ სცენაზე.**

„დათა თუთაშხია“ მართლაც შესანიშნავი ფილმია და მიხარია, რომ გიგა ლორთქიფანიძემ არ დაიშურა ძალისხმევა, ქართულ კინოისტორიაში მას სათანადო ადგილი დაეკავებინა.

ესაუბრა
ქეთევან ხამიცაშვილი

დათა თუთაშხია — სამართლიანობის ქომაგი

ცენტრალური ტელევიზია იწყებს მრავალსერიიანი მხატვრული ფილმის „დათა თუთაშხია“ ჩვენებას

კომუნისტი
1980
29 იანვარი
№ 23

„ამ ფილმს სიკვდილი არ უწერია!“

კვირგვინოსნები

მაია ბარათაშვილი
ჯაზის მომღერალი

დედა რომ არ წასულიყო, როცა მე 15 წლის ვიყავი, მაია ბარათაშვილის ფორმირება არ მოხდებოდა იმგვარად, როგორც მოხდა. ძალიან დიდი სირთულისა და ტკივილების ხარჯზე გავძლიერდი, ფაქტობრივად, ცეცხლში გამოვიარე.

„თბილისელები“

ქენდის ბუშნელი
ამერიკელი ჟურნალისტი, მსახიობი

ღრმად მწამს, რომ **მაიკლ ბლუმბერგი** (ნიუ-იორკის მერი 2002-დან 2013 წლამდე, დემოკრატების წარდგენილი კანდიდატი) მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებში შეძლებს ტრამპის დამარცხებას, რადგან მხოლოდ მან იცის, როგორ გატეხოს ტრამპი ფსიქოლოგიურად. ასე რომ, მე ბლუმბერგს ვგულშემატკივრობ ამერიკის 2020 წლის არჩევნებში.

„კვირის პალიტრა“

თემო საჯაია
მომღერალი

არ ვარ ქალებთან მიმართებაში „მკაცრ დიეტაზე“. მომწონს ლამაზი გოგონები და გარეგნულ მახასიათებელს და კანის ფერს არ ვაქცევ ყურადღებას.

„თბილისელები“

გოგი წულაია
ინჟინერი, პოლიტიკოსი

მეც მიყვარს ღვინო, დუდუკი, ქალები, მაგრამ ამისთვის ყველაფერს არ ვკადრულობ.

„თბილისელები“

შალვა ხიზანიშვილი
სტამბოლში მცხოვრები ქართველი დიზაინერი

ათი ათასს რომ გიხდის კაბაში და მალევე მოდის, რომ მეორე, მესამე და მეოთხე მოდელიც შეიძინოს, ხვდები, რომ ბრენდი წარმატებულია და მასში ფული არ ენანებათ.

„თბილისელები“

შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
რუსთაველის გამზირი 17.
ტელ: 272-68-68

7 თებერვალი, 20:00 *მცირე სცენა— გიორგი ალექსიძის სახელობის „თბილისის თანამედროვე ბალეტი“ წარმოგიდგენთ მარიამ ალექსიძის თანამედროვე ბალეტს გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიაზე* **„დოვინ-დოვენ-დოვლი...“**
8 თებერვალი, 19:00 *ექსპერიმენტული სცენა* — **„ქარი მწყურია მე პირდაპირი“.** რეჟ. მურმან ჯინორია.
9 თებერვალი, 19:00 *მცირე სცენა — თამარ და აკაკი პაპავები* **„უკანასკნელი დედოფალი“.** რეჟ. გოჩა კაპანაძე.

მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრი
აღმაშენებლის გამზ. 182.
ტელ: 234-80-90

6 თებერვალი, 19:00 — *უილიამ შექსპირი* **„მაკბეტი“.** რეჟ. დავით დოიაშვილი.
7 თებერვალი, 19:00 — *უილიამ შექსპირი* **„შუაზაფხულის ღამის სიზმარი“.** რეჟ. დავით დოიაშვილი.
8 თებერვალი, 19:00 — „ეგზერსისი“. რეჟ. მანანა ბერიკაშვილი.
9 თებერვალი, 19:00 — *ნიკოლოზ გოგოლი* **„შეშლილის წერილები“.** რეჟ. დავით დოიაშვილი.

ნოდარ დუმბაძის სახელობის ცენტრალური საბავშვო თეატრი (მოზარდ მაყურებელთა)
აღმაშენებლის გამზირი 99/1
ტელ: 295-78-74

4 თებერვალი, 12:00, 15:00 *დიდი სცენა — არჩილ სულაკაური* **„სალამურა“.** რეჟ. კოტე მირიანაშვილი.
4, 5 თებერვალი, 12:00 *მცირე სცენა — რევაზ მიშველაძე* **„არ დამივიწყო“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.
5 თებერვალი, 12:00 *მცირე სცენა — ანა მირიანაშვილი, დავით ნიკოლაძე* **„თაგუნები და ყველი“.** რეჟ. დავით ნიკოლაძე.
5 თებერვალი, 12:00 *ექსპერიმენტული სცენა —* **„საუკუნის მკვლელობა“.** რეჟ. გიორგი სავანელი.
5 თებერვალი, 14:00 *დიდი სცენა — ნოდარ დუმბაძე* **„მე, ბებია, ბაბუა და ჰინკები“.** რეჟ. გიორგი თავაძე.
6 თებერვალი, 12:00, 15:00 *მცირე სცენა — ალექსანდრე პუშკინი* **„ოქროს თევზი“.** რეჟ. ლალი თაბაგარი.
6 თებერვალი, 15:00 *დიდი სცენა — ნილ საიმონი* **„ბილოქსი ბლუზი“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.
7 თებერვალი, 12:00, 15:00, 9 თებერვალი, 15:00 *მცირე სცენა — ხალხური* **„რწყილი და ჭიანჭველა“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი, გია მარღანია.
7, 9 თებერვალი, 14:00 *ექსპერიმენტული სცენა —* **„სპლიყვიFANT“.** რეჟ. იულე კრაფტი.
7 თებერვალი, 15:00 *დიდი სცენა — ასტრიდ ლინდგრენი* **„პეპი გრძელიწინდა“.** რეჟ. გიორგი თავაძე.
7 თებერვალი, 19:00 *დიდი სცენა — რევაზ ინანიშვილი* **„ნოველები“.** რეჟ. ოთარ ბაღათურია.
8 თებერვალი, 12:00 *მცირე სცენა — ვაჟა-ფშაველა* **„შვლის ნუკრის ნაამბობი“.** რეჟ. ოთარ ბაღათურია.
8 თებერვალი, 13:00 *დიდი სცენა — ძმები გრიმები* **„ფიფქია და შვიდი ჯუჯა“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.
8 თებერვალი, 14:00 *ექსპერიმენტული სცენა — რიდიარდ კიპლინგი* **„ავაზას ლაქები“.** რეჟ. კოტე მირიანაშვილი.
8 თებერვალი, 19:00 *დიდი სცენა — აკაკი წერეთელი* **„ბაში-აჩუკი“.** რეჟ. დიმიტრი ხვთისიაშვილი.
8 თებერვალი, 20:00 *ექსპერიმენტული სცენა — ავგუსტ ედემონი* **„სიკვდილის შემდეგ შეყვარებული“ +18.** რეჟ. ნათია სოყურაშვილი.
9 თებერვალი, 12:00 *დიდი სცენა — ჯანი როდარი* **„ჩიპოლინო“.** რეჟ. მაია ჩართოლანი.
9 თებერვალი, 19:00 *დიდი სცენა — უილიამ შექსპირი* **„მეფე ლირი“.** რეჟ. ოთარ ბაღათურია.

მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრი
აღმაშენებლის გამზირი 164.
ტელ: 234-28-99

6 თებერვალი, 20:00 — *დავით კლდიაშვილი* **„ბაკულას ღორები“.** რეჟ. მიხეილ თუმანიშვილი.
7 თებერვალი, 20:00 — *ნინო მირზიაშვილი* **„მაცეკვე ტანგო“.** რეჟ. მამუკა ტყემალაძე.
8 თებერვალი, 20:00 — *პეტრე ბაგრატიონი-გრუზინსკი* **„გაზაფხული მაინც მოვა“.** რეჟ. ნუგზარ ბაგრატიონი-გრუზინსკი.
9 თებერვალი, 20:00 — *გურამ დოჩანაშვილი* **„ჰარალეთი, ჰარალეთი“.** რეჟ. ნუგზარ ბაგრატიონი-გრუზინსკი.

ალექსანდრე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
რუსთაველის გამზირი 2.
ტელ: 293-11-06

7 თებერვალი, 19:00 — *ვასილი შუქშინი* **„წითელი ძახველი“.** რეჟ. დავით მღებრიშვილი.
8 თებერვალი, 18:00 — *ფიოდორ დოსტოევსკი* **„თვინიერი“.** რეჟ. ავთო ვარსიმაშვილი.
9 თებერვალი, 12:00 — *ანა ნიკოლავა* **„წითელქუდა“.** რეჟ. ვახტანგ ნიკოლავა.

სანდრო ახმეტელის სახელობის სახელმწიფო თეატრი
ვეკუას 8, ტელ: 262-59-73

8 თებერვალი, 19:00 — *ოთარ ქათამაძე* **„აივანი“.** რეჟ. ირაკლი გოგია.
9 თებერვალი, 14:00 — *ასტრიდ ლინდგრენი* **„კარლსონი“.** რეჟ. ლაშა გოგნიაშვილი.

სამეფო უბნის თეატრი
აბესაძის 10
ტელ: 299-61-71

3 თებერვალი, 20:00 — *ტადეუშ სლობოდიანეკი* **„ჩვენი კლასი“.** რეჟ. თემურ ჩხეიძე.
4, 6 თებერვალი, 20:00 — *კშიშტოფ კიშლიოვსკი, კშიშტოფ პიეშევიჩი, დავით გაბუნია* **„დეკალოგი“.** რეჟ. ვოიტეკ ფარუგა.
8 თებერვალი, 20:00 — *მარტინ კრიმპი, კერელ ჩერჩილი* **„ცრუ განგაში ცხრა მთას იქით“.** რეჟ. დათა თავაძე.

თავისუფალი თეატრი
რუსთაველის 2
ტელ: 298-58-21

4 თებერვალი, 20:00 — *მარიამ ჯოლოგუას ბავშვთა და მოზარდთა თეატრ* **„ETCetera“**-ს *სპექტაკლი* **„მოკლე ინტერვიუ ფიქრებთან“.**
5 თებერვალი, 19:00 — *დათო ტურაშვილი* **„ჯინსების თაობა“.** რეჟ. დათო დოიაშვილი.
6 თებერვალი, 19:00 — *ლილე შენგელია* **„სკანდალური დღიური“ +18.** რეჟ. ნიკა ჩიკვაიძე.
7 თებერვალი, 19:00 — *ავთო ვარსიმაშვილი* **„ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავს“.** რეჟ. მაია დობორჯგინიძე.
8 თებერვალი, 19:00 — *ჯ.ოზბორნის იდეის მიხედვით* **„კომედიანტები“.** რეჟ. ავთო ვარსიმაშვილი.
9 თებერვალი, 19:00 — *ბერტოლდ ბრეხტი* **„კავკასიური ცარცის წრე“.** რეჟ. ავთო ვარსიმაშვილი.

კახა ბაკურაძის მოძრაობის თეატრი
აღმაშენებლის გამზ. 182.
ტელ: 236-04-77

6 თებერვალი, 20:00 — *იოჰან ვოლფგანგ გოეთე* **„ფაუსტი“.** რეჟ. კახა ბაკურაძე.
7 თებერვალი 20:00 — *ქეთევან ჩაჩანიძე* **„პარადისო“.** რეჟ. ირაკლი ხოშტარია.
8 თებერვალი, 20:00 — *დანტე ალიგიერი* **„ღვთაებრივი კომედია“.** რეჟ. იოსებ ბაკურაძე.
9 თებერვალი, 13:00 — „ჯადოსნური ღამე“. რეჟ. იოსებ ბაკურაძე.

თეატრი „ილიაუნი“
ჭავჭავაძის გამზირი 32.
ტელ: 229-47-15

7 თებერვალი, 20:00 — *ჟან ანუი* **„ანტიგონე“.** რეჟ. გოგა გოშაძე.
8 თებერვალი, 20:00 — *ვაცლავ ჰაველი* **„იდეალური ოჯახი“.** რეჟ. დავით ჭახრაკია.
9 თებერვალი, 20:00 — *ბრენდონ თომასი* **„ჩარლის დეიდა“.** რეჟ. კახა გოგიძე.

ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრი
აღმაშენებლის მოედანი 1.
ტელ: (0431) 24-55-41, 24-88-60

4 თებერვალი, 19:00 — *მაქს ფრიში* **„ბიოგრაფია: თამაში“.** რეჟ. თამარ ჭინჭარაული.
5 თებერვალი, 19:00 — *მარტინ მაკდონაჰი* **„ლინეინის სილამაზის დედოფალი“.** რეჟ. დავით ბახტაძე.

გორის გიორგი ერისთავის სახ. სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ჭავჭავაძის გამზ. 24.
ტელ: (+995 370) 27-33-06

8 თებერვალი, 20:00 — *თ.ბაძალუა* **„ფანჯრებს იქით“.** რეჟ. ნათია აწყარუნაშვილი.
9 თებერვალი, 19:00 — *ილია ჭავჭავაძე* **„კაცია-ადამიანი“.** რეჟ. რევაზ შატაკიშვილი.

თეატრი ათონელზე
ათონელის 31.
ტელ: 293-32-38

8 თებერვალი, 20:00 — *დენის კელი* **„ობლები“.** რეჟ. მეგი კობალაძე.

რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი
ფიროსმანის 7.
ტელ: (+995 341) 25-84-25

7 თებერვალი, 20:00 — *ლაშა თაბუკაშვილი* **„თოვლივით თეთრი თოვლი“.** რეჟ. სოსო ნემსაძე, ლევან სვანაძე.

კინო

კინოთეატრი „CAVEA CITY MALL“ საბურთალო
ვაჟა-ფშაველას 70
ტელ: 2-007-007

3-4 თებერვალი,13:30, 16:15, 19:00, 21:45 *დარბაზი 1* — **„ცუდი ბიჭები“.**
3-4 თებერვალი, 14:15, 17:00, 19:45, 22:15 *დარბაზი 2* — **„ცუდი ბიჭები“.** *ქართული სუბტიტრებით.*
3-4 თებერვალი, 12:30, 15:00, 17:15 *დარბაზი 3* — **„ბეკეკა შონი“.**
3-4 თებერვალი, 19:30 *დარბაზი 3* — **„ლორი“.**
3-4 თებერვალი, 21:45 *დარბაზი 3* — **„პატარა ქალები“.**
3-4 თებერვალი, 13:15 *დარბაზი 4* — **„ერთხელ ჰოლივუდში“.**
3-4 თებერვალი, 16:45, 19:30, 22:15 *დარბაზი 4* — **„1917“.**
3-4 თებერვალი, 11:45 *დარბაზი 6* — **„გაყინული 2“.**
3-4 თებერვალი, 14:10 *დარბაზი 6* — **„პატარა ქალები“.**
3-4 თებერვალი, 17:00, 19:30, 22:15 *დარბაზი 6* — **„ჯუმანჯი 2“.**
3-4 თებერვალი, 11:45, 14:15, 16:45, 19:20 *დარბაზი 7* — **„გაყინული“.**
3-4 თებერვალი, 21:50 *დარბაზი 7* — **„პატარა ქალები“.**
3-4 თებერვალი, 11:50 *დარბაზი 8* — **„ჯაშუში მტრედი“.**
3-4 თებერვალი, 14:10 *დარბაზი 8* — **„პრინცესა და შვიდი ჯუჯა“.**
3-4 თებერვალი, 16:30 *დარბაზი 8* — **„ვარსკვლავური ომები“.**
3-4 თებერვალი, 19:40, 22:10 *დარბაზი 8* — **„ჯენტლმენები“.**
3-4 თებერვალი, 11:50 *დარბაზი 9* — **„ჯაშუში მტრედი“.**
3-4 თებერვალი, 14:00 *დარბაზი 9* — **„1917“.**
3-4 თებერვალი, 16:45 *დარბაზი 9* — **„ჯენტლმენები“.**
3-4 თებერვალი, 19:15 *დარბაზი 9* — **„ჯოკერი“.**
3-4 თებერვალი, 22:00 *დარბაზი 9* — **„შუქურა“.**
3-4 თებერვალი, 12:00, 14:20, 16:50 *დარბაზი 10* — **„ბაჭია ჯოჯო“.**
3-4 თებერვალი, 19:20 *დარბაზი 10* — **„არასწორი დედიკოები 2“.**
3-4 თებერვალი, 21:45 *დარბაზი 10* — **„ჯაშუში მტრედი“.**

კინოთეატრი „გალერია“
რუსთაველის 2/4
ტელ: 2007 007

3-4 თებერვალი,12:30, 14:45, 17:45 *დარბაზი 1* — **„ბეკეკა შონი“.**
3-4 თებერვალი,19:30 *დარბაზი 1* — **„ცუდი ბიჭები“.**
3-4 თებერვალი, 22:15 *დარბაზი 1* — **„ჯენტლმენები“.**
3-4 თებერვალი,12:00, 14:25, 16:50 *დარბაზი 2* — **„გაყინული“.**
3-4 თებერვალი, 19:15, 22:00 *დარბაზი 2* — **„ცუდი ბიჭები“.**
3-4 თებერვალი, 11:50, 14:05, 16:30 *დარბაზი 3* — **„ცუდი ბიჭები“.**
3-4 თებერვალი, 19:20 *დარბაზი 3* — **„ჯუმანჯი“.**
3-4 თებერვალი, 22:05 *დარბაზი 3* — **„პატარა ქალები“.**
3-4 თებერვალი, 12:15 *დარბაზი 4* — **„ჯაშუში მტრედი“.**
3-4 თებერვალი, 14:45, 17:15, 19:45 *დარბაზი 4* — **„ბაჭია ჯოჯო“.**
3-4 თებერვალი, 22:15 *დარბაზი 4* — **„წყევლა“.**
3-4 თებერვალი, 12:20 *დარბაზი 5* — **„პრინცესა და შვიდი ჯუჯა“.**
3-4 თებერვალი, 14:30, 17:15, 19:45 *დარბაზი 5* — **„ჯენტლმენები“.**
3-4 თებერვალი, 22:00 *დარბაზი 5* — **„არასწორი დედიკოები“.**
3-4 თებერვალი, 12:00 *დარბაზი 6* — **„პატარა ქალები“.**
3-4 თებერვალი, 14:30 *დარბაზი 6* — **„ჯაშუში მტრედი“.**
3-4 თებერვალი, 16:45, 19:30, 22:15 *დარბაზი 6* — **„1917“.**

საეკლესიო კალენდარი

8 თებერვალი– ხსენება კეთილმსახურისა მეფისა დავით აღმაშენებლისა

✝ **3 თებერვალი. ორშაბათი. ღირსისა მაქსიმე აღმსარებელისა;** მოწამისა ნეოფიტესი, რომელი იყო ნიკია ქალაქით ბითვინიისა; მოწამეთა: ევგენი ტრაპეზუნტელისა და მის თანა უალერიანესი, კანდიდოსი და აკვილასი; ქალწულმოწამისა აგნია რომაელისა; მოწამისა ანასტასისა, მაქსიმე აღმსარებელის მოწაფისა; ღირსისა მაქსიმე ბერძენისა; ღირსისა ზოსიმესი, სირაკუზელი (სიცილიელი) ეპისკოპოსისა; ღირსისა აპოლონ ეგვიპტელისა; ოთხთა ტვირელ მოწამეთა; ღირსისა ნეოფიტე ვათოპედელისა, ათონელისა; **კრება ვათოპედის ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატისა „ნუგეშინისმცემელი“**.

✝ **4 თებერვალი. სამშაბათი.** მოციქულისა 70-თაგანისა ტიმოთესი; ღირსმოწამისა ანასტასი სპარსისა; მოწამეთა: მანუელ, გიორგი, პეტრე და ლეონტი ეპისკოპოსთა, სიონი, გაბრიელ, იოანე, ლეონტი და პაროდი ხუცესთა და სხვათა 368-თა; მღვდელმოწამისა ბიკენტი დიაკონისა, სარაგოსელისა; ღირსისა იოსებ კრეტელისა, განწმედილისა.

✝ **5 თებერვალი. ოთხშაბათი.** კლიმენტი ანკვირელი ეპისკოპოსისა და მოწამისა აგათანგელოზისა; ღირსისა მავსიმე ასურისა; ღირსისა სალამან მდუმარისა; პავლინე მოწყალისა, ნოლანელი ეპისკოპოსისა; ხსენება წმიდათა მამათა, რომელნი შეიკრიბნენ მე-6 მსოფლიო კრებაზე; ღირსისა ევსევი ასურისა; ორთა მოწამეთა კვიზიკელთა; აქილე თესალონიკელი ეპისკოპოსისა.

✝ **6 თებერვალი. ხუთშაბათი. წმიდა მელქისედეკ I-სა, საქართველოს პირველი კათოლიკოს-პატრიარქისა, სვეტიცხოვლის განმაახლებელისა;** ღირსისა ევსებია დედათიაკონისა, რომელსა ეწოდა ქსენია, რომაელისა, და ორთა მსახურთა მისთა; მოწამეთა: ბაბილა სიცილიელისა და მოწაფეთა მისთა ტიმოთესი და აგაპისა; ღირსისა მაკედონისა, სირიელი მეუდაბნოისა; აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა ღირსმოწამისა ანასტასი სპარსისა; ნეტარისა ქსენია პეტერბურგელისა, სალოსისა; მოწამეთა ძმათა: პავლესი, პავსირისი და თევდოტისი, ეგვიპტელთა მოწამისა ხრვისოპლოკისი.

✝ **7 თებერვალი. პარასკევი. გრიგოლ ღმრთისმეტყველისა, კონსტანტინოპოლელი მთავარეპისკოპოსისა;** გაბრიელისა, იმერეთის ეპისკოპოსისა; მოწამისა ფილიცატასი; ღირსისა პოპლისა; ღირსისა მარი მგალობელისა; ღირსისა კასტინოსისა, ბიზანტიონის ეპისკოპოსისა; მოწამისა მედულესი; ღირსისა დიმიტრი სკევოფილაქსისა; მოწამისა ავქსენტი კონსტანტინოპოლელისა; მღვდელმოწამისა ვლადიმერისა, კიევის მიტროპოლიტისა; ბრეტანისა, ტომისის ეპისკოპოსისა, აღმსარებელისა.

✝ **8 თებერვალი. შაბათი. კეთილმსახურისა მეფისა დავით აღმაშენებლისა;** ღირსთა: ქსენოფონტისა, მეუღლისა მისისა მარიამისა და ძეთა მათთა არკადისა და იოანესი; მოწამეთა: ანანია ხუცისა, პეტრე მეჭურჭლისა და მათთანა შვიდთა მხედართა, რომელნი იტანჯნეს ფინიკეს; ღირსისა სვიმეონ ძველისა, სინელისა; აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა ღირსისა თეოდორესი.

✝ **9 თებერვალი. კვირა. მეზვერისა და ფარისევლის კვირიაკე.** კრება ახალმოწამეთა და აღმსარებელთა. იოანე ოქროპირის წმიდათა ნაწილთა აღყვანება აფხაზეთის კომანიდან კონსტანტინოპოლს; კეთილმორწმუნისა დედოფლისა მარკიანასი; ელიასი, იერუსალიმელი პატრიარქისა; ღირსისა პეტრე მეგვიპტელისა; მოწამისა დიმიტრისა კონსტანტინოპოლში; დიმიტრიანესი, ტამასის ეპისკოპოსისა, სასწაულმოქმედისა.

მაღაზია «ბუკვიცა»
ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.
მისამართი: დ.უზნაძის №15, ზ.ქურდიანის №2.
555-68-82-90, 574-73-46-96, 243-01-17

ძვალ-სახსართა პათოლოგიების ცენტრი:
კოქსართროზის, ოსტეოქონდროზის, ოსტეოპოროზის, რევმატოიდული ართროზის, ანკილოზივური სპონდილიტის, პოდაგრული ართრიტისა და პოლიართრიტისგან გათავისუფლება. დაზიანებული ხრტილისა და გაცვეთილი ძვლის სტრუქტურის აღდგენა, სითხის დაბალანსება სახსარში, ტკივილის, დაბუჟების და დაჭიმულობის მოხსნა. გაჯანსაღება საოპერაციო და უშედეგოდ ნაოპერაციები სახსრების, წონის დაკლებით თვეში 5-დან 20 კილოგრამამდე — დიეტის აკრძალვისა და ვარჯიშის გარეშე, მუშაობის მრავალწლიანი პრაქტიკით, დიაგნოსტიკით, საუკეთესო შედეგებით.
წერეთლის 142, I სართ, კაბ. 6. ტელ.: 234-02-38, 577-29-

მამაკაცების გაჯანსაღების ცენტრი:
პოტენციის დაქვეითება, პროსტატიტი, ადენომა (ავთვისებიანი), ხშირი და უნებლიე შარდვა, შეკავება-შეუკავებლობა, წვა, ქავილი, ტკივილი შარდვისას, ორად გაყოფილი შარდის ნაკადი. სოკოვან-ვენერიული ინფექციებისაგან სისხლის სრულად გაწმენდა. ასევე ალკოჰოლიზმისა და ნარკომანიისაგან სამუდამოდ გათავისუფლება, დამოკიდებულების სწრაფი მოხსნა, ნერვული სისტემის მოწესრიგება (ნევროზი, უძილობა, შიშები, აკვიატებები, დეპრესია, აგრესია), ტვინში სისხლმომარაგების, ღვიძლის ფუნქციების აღდგენა
22-წლიანი გამოცდილებით და საჭირო კვლევებით.
წერეთლის 142, I სართ, კაბ. 6. ტელ.: 234-02-38, 577-29-

— თებერვალში რისთვის იქნება დადებითი გარემო და რას დაეთმობა მეტი ყურადღება? რისი საშუალება მიეცემა არაერთ პოლიტიკოსსა და დიპლომატს? რა თვისებებს გაამახვილებს ადამიანებში მზის გადანაცვლება მეორე დეკადის ბოლოს თევზების ზოდიაქოს ნიშანში? რა სირთულეებია მოსალოდნელი 25 თებერვალი-5 მარტის დროის მონაკვეთში და თებერვლის მიწურულს პოზიტიურ ცვლილებებსა და დავასა და სკანდალებს პოლიტიკურ წრეებში რა გამოიწვევს და რა დაფარული ფაქტები გამოაშკარავდება? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

მიხეილ ცაგარელი: 3-23 თებერვლის შუალედში განსაკუთრებით სასიკეთო კოსმოსური ენერგიების ზემოქმედება გვექნება

— თებერვალში რისი მოლოდინი უნდა გვქონდეს, როგორია ასტროლოგიური პროგნოზი?

— **თებერვლის თვეში დედამიწის ბიოსფერო აღდგება და თითქმის მთელი თვის განმავლობაში, განსაკუთრებით, 3-23 რიცხვების შუალედში დადებითი გარემო იქნება ნებისმიერი დონის შეხვედრებისთვის, მოლაპარაკებებისთვის როგორც პირადი, ისე საქმიანი ურთიერთობების შემთხვევაში.** ადამიანები უფრო კეთილგანწყობილნი და კომუნიკაბელურნი გახდებიან. დიპლომატიურობასა და გამჭრიახობას გამოავლენენ. შესაბამისად, ეს დრო კარგი იქნება ახალი პერსპექტიული შემოქმედებითი თანამშრომლობისათვის, ახალი გზებისა და შესაძლებლობების დანახვა-გამოყენებისათვის. ქვეყნებს შორის არსებული სადავო საკითხების გადაწყვეტა მოხდება კომპრომისული გზებითა და საშუალებებით. სასიკეთო კოსმოსური ენერგიები კი ხელს შეუწყობენ პრობლემების მშვიდობიანად გადაწყვეტას. ცალკეულ ოჯახებში, ისევე როგორც მთელ ქვეყანაში, მეტი ყურადღება დაეთმობა ჯანმრთელობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის გავრცელებასა და სამკურნალო პროცესებს. სამთავრობო დონეზე გახშირდება საქმიანი წრეების წარმომადგენლებთან შეხვედრები და მოლაპარაკებები. სახელმწიფო დაიწყებს საქველმოქმედო აქციებისა და სოციალური პროექტების ხელშეწყობას. არაერთ პოლიტიკოსსა და დიპლომატს ექნება საშუალება, ხმამაღალი განაცხადი გააკეთოს, საკუთარი თავი წარმოაჩინოს საზოგადოებასა და ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა სფეროში სიტუაციის გამოუმჯობესების თავისუფალი ხედვით. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ **თებერვლის თვე საკმაოდ სასიკეთო იქნება ბიზნესისათვის, საქმის განვითარებისათვის, ნებისმიერი სახის კორპორატიული და საერთაშორისო შეხვედრების, მოლაპარაკებების, კონფერენციების ჩასატარებლად. შესაძლოა, მასმედიამ მნიშვნელოვანი იდეოლოგიური ცვლილებები განიცადოს, რაც სავსებით დააკმაყოფილებს საზოგადოების გაზრდილ მოთხოვნებს და მოსახლეობის სიყვარულსა და პატივისცემასაც დაისახურებს.**

— როგორ აისახება ადამიანებსა და მოვლენებზე მეორე დეკადის ბოლოს მზის განაცვლება მერწყულიდან თევზების ზოდიაქოს ნიშანში?

— **მზე 19 თებერვალს 08.58 საათზე გადაინაცვლებს რა თევზების ზოდიაქოს ნიშანში, უახლოესი ერთი თვის მანძილზე გაამახვილებს ინტუიციას, მგრძნობელობას, რომანტიკულობას, თანაგრძნობას, დახვეწილ იუმორს, ქველმოქმედებას, კოსმოსური და ეზოთერული საკითხებისადმი დაინტერესებას, დიპლომატიურობას, შემოქმედებითობას და ასევე ფანტაზიებისკენ, ილუზიებისკენ, წარსულზე ფიქრისაკენ და სიცრუისკენ მიდრეკილებასაც.**

— როგორ განვითარდება მოვლენები 23 თებერვლის შემდეგ და გარკვეული ცვლილებები ცის კაბადონზე როგორ აისახება დედამიწელებზე?

— **თებერვლის მიწურულს პლანეტათა სასიკეთო ზემოქმედება შემცირებას დაიწყებს და პოზიტიურ ცვლილებებს ხელს შეუშლის ეკონომიკის სფეროში არსებული კონფლიქტები და არსებული სოციალური პრობლემები. ამან კი, შესაძლოა, პოლიტიკურ წრეებში სერიოზული დავა და სკანდალი გამოიწვიოს, თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ფაქტები და სხვა დაფარული თუ საიდუმლო ფაქტი გამოააშკარაოს.** შესაძლოა, კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებთან ბრძოლა გაძლიერდეს, ახალი კანონები იქნეს მიღებული. ინფორმაციის გავრცელებაში მასმედიაც აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს. გარდა ამისა, ამ პერიოდში როგორც პირად ცხოვრებაში, ისე საქმესა და პოლიტიკაში აგრესიისა და დაპირისპირების ალბათობა გაიზრდება. ამავე პერიოდში სხვა ქვეყნებშიც დაიძაბება სიტუაცია. არ არის გამორიცხული, ზოგიერთ ქვეყანაში მოხდეს ტერორისტული აქტები და სამხედრო შეტაკებები.

25 თებერვლიდან 5 მარტამდე დროის მონაკვეთი ყველაზე მძიმე იქნება. ამ დროს იმატებს ავარიების, ავიაკატასტროფების, სოციალური არეულობების ალბათობა, რაც ადამიანთა უმეტესობის ფსიქოემოციურობაზე უარყოფითად აისახება და დამატებით პრობლემებს წარმოქმნის.

რუბრიკას უძღვება
მარინე მერკვილაძე

3-9 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
ძველ საქმეებს თავს იოლად გაართმევთ და, შესაძლოა, კარგი გასამრჯელოც მიიღოთ. სამსახურში პრობლემების შემთხვევაში, დაფიქრდით იმაზე, თუ რისი შეცვლაა აუცილებელი. სასიყვარულო ან საოჯახო ურთიერთობის გაუმჯობესება კი შემდგომი მოქმედების სტიმულს მოგაწვდით. მოგზაურობისას ეცადეთ, არაფერი დაკარგოთ. თქვენს ორგანიზმს განსაკუთრებით ესაჭიროება დინამიკური ვარჯიში, სპორტული თამაშები და მეგობრებთან ერთად გართობა.

კურო (21.04-20.05)
თუ კვირის დასაწყისში სასიკეთო ტენდენციებს გამოიყენებთ, წარმატებას ადვილად მიაღწევთ პროფესიულ სფეროსა და ფინანსებში. ორაზროვან სიტუაციაში ცდუნებას ერიდეთ, რადგან შეცდომებს ვერ აიცდენთ და უსიამოვნებას შეხვდებით. საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლებთან ურთიერთობისას სიფრთხილე გმართებთ, რათა არსებულ სასიყვარულო კავშირს ზიანი არ მიაყენოთ, შორეული მოგზაურობა კი დადებითად ჩაივლის.

ტყუპი (21.05-22.06)
კარგი პერიოდია ახალი სამსახურის, საქმიანობის ან პროექტის დასაწყებად. ხშირი ინტენსიური ურთიერთობა ყოფას გაგიხალისებთ და საჭირო ინფორმაციის მიღებას გაგიადვილებთ, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებაში კი ნათესავები, მეგობრები ან კოლეგები დაგეხმარებიან. თქვენი ფიზიკური ამტანობა მოიმატებს. ყველა გაუგებრობა შეყვარებულთან, ეცადეთ, მშვიდად გაარკვიოთ. მოგზაურობა კი, ჯობს, დროულად დაასრულოთ.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
სამსახურის საქმეში გაუგებრობებს ადვილად მოაგვარებთ. ოჯახში ცვლილებები კი, ჯობს, გადადოთ, რადგან ამ პერიოდში თქვენი ენერგოპოტენციალი დაბალია და შესაძლოა, ამან გაგიაუარესოთ ჯანმრთელობა. მოგზაურობა და შეხვედრები, შესაძლოა, პრობლემებს დაუკავშირდეს, მაგრამ მთლიანობაში სასურველ შედეგს მოიტანს. ბავშვებთან ურთიერთობა სტიმულს მოგცემთ პირადი ცხოვრების მოწესრიგება-გაუმჯობესებისთვის.

ლომი (23.07-23.08)
რომანტიკული და ჰარმონიული კვირაა, რადგან ალსავსე იქნებით ენერგიითა და შემოქმედებითი იდეებით. იგი ასევე კარგია სასიყვარულო ურთიერთობისთვის, გართობისთვის და მხიარულებისთვის, ახალი საქმე მოგებას მოგვიანებით მოგიტანთ. უცნაურ და საინტერესო ადამიანებთან კონტაქტების რაოდენობა იმატებს. ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა სიამოვნებას მოგანიჭებთ. მეუღლეს კი, ჯობს, წვრილმანების გამო არ შეედავოთ.

ქალწული (24.08-23.09)
სერიოზულ და მნიშვნელოვან საქმეთა განხილვისას გამოავლენთ ერუდიციასა და კომპეტენტურობას, რისი მეშვეობითაც ავტორიტეტს აიმაღლებთ. შესაძლოა, ახალი საქმეც შემოგთავაზონ. ინტრიგას ერიდეთ და არცერთ საკითხში არ გარისკოთ, პირადი და სასიყვარულო შეხვედრებისა და გადაადგილებების რაოდენობა გაიზრდება. ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ეს დრო ხელს შეუწყობს ორგანიზმის გეგმურ კვლევასა და მკურნალობას.

სასწორი (24.09-22.10)
კარგი განათლება და პროფესიონალიზმი გაზრდის ახალი შემოსავლიანი სამსახურის მიღების შანსს. გაიზრდება შეხვედრების, მოლაპარაკებებისა და გადაადგილებების რაოდენობა. საქმეთა სიუხვე დროს არ დაგიტოვებთ გართობისთვის. მეუღლე ან შეყვარებული ყოველმხრივ გვერდით დაგიდგებათ და დაგეხმარებათ. შორეული მოგზაურობა, საცხოვრებელი ადგილის ან ინტერიერის შეცვლა ბევრ სიახლეს შემოიტანს თქვენს ცხოვრებაში.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
კარგი კვირაა ახალი საქმეების დასაწყებად და ჩანაფიქრის განსახორციელებლად. სოციალური სტატუსის ასამაღლებლად შესაძლოა, საჭირო გახდეს უფრო აქტიურად მოქმედება, საქმიანობის რეკლამირება და გარკვეული ხარჯის გაღება. გონიერება და ხიბლი დაგეხმარებათ როგორც პირად და სასიყვარულო ცხოვრებაში, ისე მატერიალური კეთილდღეობის მოპოვებაში.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
საქმიანი წრის გაფართოება ახალ იმედს ჩაგისახავთ. გაგიადვილებთ ბევრ ადამიანთან ურთიერთობას, მათ დაყოლიებასა და საქმიანი მოლაპარაკებების წარმართვას. კარგი პერიოდია უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმეებისთვის, რემონტისთვის ან დიზაინის შეცვლისთვის. ეცადეთ, პერიოდულად დაისვენოთ ან ქალაქგარეთ გაისეირნოთ. სასიყვარულო სფეროში სასიამოვნო სიახლეებია მოსალოდნელი.

თხის რქა (22.12-19.01)
პროფესიულ სფეროში მრავალი ახალი იდეა გექნებათ. თუმცა, მიზანი და სამოქმედო ტაქტიკა წინასწარ უნდა შეარჩიოთ. ამ შემთხვევაში თქვენს მონდომებას დააფასებენ და კარგ შემოსავალს მიიღებთ. იურიდიულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობას მოერიდეთ და საბუთებიც მოაწესრიგეთ. პირად და სასიყვარულო ურთიერთობაში სასიამოვნო სიახლენი გელით. კარგი დროა როგორც მივლინებებისთვის, ისე დასვენების მიზნით მოგზაურობისთვის.

მერწყული (20.01-18.02)
გაზრდილი ფიზიკური აქტიურობით ოჯახის არაერთ პრობლემას მოაგვარებთ. კარგი იქნება, თუ სწრაფად და დაპირისპირების გარეშე გათავისუფლდებით უნაყოფო კავშირებისა და ნივთებისაგან. ამ კვირაში შესაძლოა, საინტერესო პერსპექტივის წინაშე აღმოჩნდეთ, რასაც მცირეოდენი რისკი დასჭირდება. მოგზაურობის დაწყება კი არ არის სასურველი. პირად ცხოვრებაში მოსალოდნელია ცვლილებები.

თევზები (19.02-20.03)
თქვენი მოღვაწეობის სფეროში დახარჯული შრომა, შესაძლოა, არ აღმოჩნდეს მომგებიანი, თუმცა, წარმატებას სულ სხვა საქმე მოგიტანთ. ახლობლებისთვის გაწეული დახმარება ავტორიტეტს აგიმაღლებთ. რისკი და შორეული მოგზაურობა ამ კვირაში გაუმართლებელია. სასიყვარულო ურთიერთობისთვის, შესაძლოა, არც დრო და არც ენერგია არ დაგრჩეთ, რაც საყვარელი ადამიანის უკმაყოფილებას გამოიწვევს.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 3,5,6,8 და 9 თებერვალი

9 თებერვალი- სავსემთვარეობა;
25 თებერვალი – ახალმთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

3 თებერვალი, ორშაბათი

მზე იმყოფება მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 07.12 საათზე, ჩადის 17.18 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (15.30) ტყუპის ზოდიაქოში. ამოდის 11.57 საათზე, ჩადის 4 თებერვალს 01.33 საათზე (მთვარის მე-11 დღე იწყება 12.12 საათზე. მე-2 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს რეკომენდებულია ისეთი საქმეების შესრულება, რომელიც დღესვე დასრულდება. მთელი ყურადღება საქმისკენ მიმართეთ. პლანეტა **მერკური** გადაინაცვლებს **თევზების** ზოდიაქოში (4 მარტამდე), რის შედეგადაც აზროვნებისას გაძლიერდება ემოციურობა, მგრძნობელობა, სენტიმენტალურობა, რომანტიკულობა, ინტუიცია, იუმორი, ფოტოგრაფიული მეხსიერება და ასევე ფანტაზიები, ილუზიები, აკვიატებული აზრები, ტყუილი. დღეს კარგი დღეა საბანკო ოპერაციებისთვის, მშენებლობისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ყელი, სასუნთქი სისტემა, ფილტვები, ხელები. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ტოპაზი, აკვამარინი, ნეფრიტი. **პოზიტიური დღეა** თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის.

4 თებერვალი, სამშაბათი

მზე იმყოფება მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 07.11 საათზე, ჩადის 17.19 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 12.33 საათზე, ჩადის 5 თებერვალს 02.36 საათზე (მთვარის მე-12 დღე იწყება 13.06 საათზე. მე-2 ფაზა). **ტენდენციები:** კარგი დღეა ახალი საპასუხისმგებლო საქმის დაწყებისთვის, პატიებისთვის, კონტაქტებისა და მოლაპარაკებებისთვის, ინფორმაციების გაცვლისთვის, სავაჭრო გარიგებებისთვის, ინტერვიუებისთვის, ხელშეკრულების დასადებად, მშენებლობისთვის, სამეცნიერო კვლევებისთვის, საბანკო ოპერაციებისთვის, მიმოწერისთვის. მოქმედებისას დაეყრდენით ინტუიციას, სპონტანურ იმპროვიზაციას. იყავით მომთმენი. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია ფილტვები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, ქარვა, ჟადეიტი, ციტრინი, აკვამარინი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

5 თებერვალი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 07.10 საათზე, ჩადის 18.21 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (23.04) კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 13.16 საათზე, ჩადის 6 თებერვალს 03.40 საათზე (მთვარის მე-13 დღე იწყება 13.40 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 18.21 საათიდან 23.04 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს უარყოფით ემოციებს მოერიდეთ და ეცადეთ, პოზიტიური განწყობა შეინარჩუნოთ. ხასიათცვალებადობა დაიოკეთ. კარგი დღეა სასიყვარულო ურთიერთობისთვის, შემოქმედებისთვის, საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, ანტიკვარიატის, ხალხური რეწვის ნიმუშების შესაძენად, საოჯახო-სანათესაო ურთიერთობისთვის, სასამართლო პროცესების დასაწყებად. არ არის სასურველი სახლის მშენებლობის დაწყება, ბინის შეცვლა, სესხის აღება. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია სასუნთქი სისტემა, მკერდი, მხრები, ხელები, კუჭი. **ქვები:** ზურმუხტი, ოპალი, რაუხტოპაზი, გიშერი, ჰელიოტროპი. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

6 თებერვალი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 07.09 საათზე, ჩადის 17.22 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 14.08 საათზე, ჩადის 7 თებერვალს 04.49 საათზე (მთვარის მე-14 დღე იწყება 14.27 საათზე. მე-2 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს გამოცდილებას დაეყრდენით, ძველი ვალები გაისტუმრეთ ან მათი რესტრუქტურიზაცია მოახდინეთ. კარგი დღეა ვაჭრობისთვის, ხალხური შემოქმედების ნივთების შესაძენად, ბავშვის ჩასახვისთვის, საოჯახო ურთიერთობისთვის, საყოფაცხოვრებო ნივთების, ავეჯის, ანტიკვარიატის შესაძენად, შემოქმედებისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, მშენებლობის დაწყება, ბინის შეცვლა, სესხის აღება. საბუთები ხელმოწერამდე კარგად შეამოწმეთ. იმატებს ფინანსური შეცდომების ალბათობა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია მკერდი, კუჭი, ნაღვლის ბუშტი, ღვიძლი. **ქვები:** ზურმუხტი, აქატი, მალაქიტი, ოპალი, მარგალიტი. **პოზიტიური დღეა** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

7 თებერვალი, პარასკევი

მზე იმყოფება მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 07.07 საათზე, ჩადის 17.23 საათზე. **მთვარე** კირჩხიბის ზოდიაქოშია. ამოდის 15.09 საათზე, ჩადის 8 თებერვალს 05.12 საათზე (მთვარის მე-15 დღე იწყება 15.30 საათზე. მე-2 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 19.44 საათიდან 23.59 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს პლანეტა ვენერა გადაინაცვლებს ვერძის ზოდიაქოში (5 მარტამდე), რაც პარტნიორულ ურთიერთობებში გააძლიერებს აქტიურობას, კომუნიკაბელურობას, აგრესიას, ეჭვიანობას, კამათისკენ და სულსწრაფობისკენ მიდრეკილებას. დღეს კარგი დღეა საოჯახო-სანათესაო ურთიერთობისთვის, ბავშვის ჩასახვისთვის, ვაჭრობისთვის, რაიმეს შესაძენად. არ არის რეკომენდებული ქორწინება, ბინის შეცვლა, სესხის აღება, სახლის მშენებლობის დაწყება. მაღალია ფინანსური შეცდომების ალბათობა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია მკერდი, კუჭი, ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი. **ქვები:** ზურმუხტი, აქატი, ამეთვისტო, ოპალი, ყვითელი იასპი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის.

8 თებერვალი, შაბათი

მზე იმყოფება კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 07.06 საათზე, ჩადის 17.25 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (02.46) ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 16.19 საათზე, ჩადის 9 თებერვალს 06.35 საათზე (მთვარის მე-16 დღე იწყება 16.49 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 02.46 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები: 8-11 თებერვლის** შუალედში შეერთებულია პლანეტა **ვენერას,** პლანეტოიდ **ქირონისა** და მაცდუნებელი ძალის — **შავი მთვარის** ენერგიები, რაც განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს სასიყვარულო ურთიერთობასა და ფინანსურ საკითხებში. მოსალოდნელია გართულებები, ღალატი, სიცრუე. მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ ახალ გაცნობილებთან. მაღალია ფინანსური თაღლითობების ალბათობა. ნუ ინერვიულებთ. სიმძიმეებს ნუ ასწევთ. დღეს და ხვალ გულს გაუფრთხილდით. მოერიდეთ ფინანსურ გარიგებას, ხელშეკრულების დადებას, ქორწინებას, ბინის შეცვლას. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, მთის ბროლი, სერდოლიკი, ქარვა, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

9 თებერვალი, კვირა

მზე იმყოფება მერწყულის ზოდიაქოში. ამოდის 07.05 საათზე, ჩადის 17.26 საათზე. **მთავრე** ლომის ზოდიაქოშია. ამოდის 17.15 საათზე, ჩადის 10 თებერვალს 07.21 საათზე (მთვარის მე-17 დღე იწყება 18.18 საათზე. **სავსემთვარეობაა,** პიკი — 11.34 საათზე. ამ დროს იწყება მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 20.19 საათიდან 23.39 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** სავსემთვარეობა განაპირობებს ტრავმებს, ავარიებს, აგრესია-დეპრესიის გამოვლენას, კონფლიქტებს, ცდუნებებს, შეცდომებს და სხვა ნეგატიურ მოვლენებს. არ არის რეკომენდებული ბინის შეცვლა, ქორწინება და ნიშნობა, პრეტენზიის გამოხატვა. კარგი დღეა მეგობრული კონტაქტებისთვის, საჩუქრების მისართმევად, შემოქმედებისთვის. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, ხერხემალი. **ქვები:** ბრილიანტი, ქარვა, სარდიონი, მთის ბროლი, სერდოლიკი. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 3. ბუნგალო; 9. ჯეზვე; 10. ლიბერო; 11. რეგვენი; 12. ებანი; 13. ვარანი; 14. კაოლინი; 15. ისიდა; 18. ემისია; 22. თინას; 25. კარუზო; 26. ზალპი; 27. ჯინორია; 28. ქედანი; 29. რომეო; 30. ნიუტონი; 31. გიტარა; 34. ნენია; 36. მიმასი; 39. რონალდუ; 40. ღონა; 41. ლეგრანი; 42. ჟასმინი; 44. ლასო; 45. ხავიწი.

შვეულად: 1. უჯრედი; 2. აზდაკი; 3. ბერიკა; 4. ნიგროლი; 5. ავენიდა; 6. ოლივიე; 7. აბორტი; 8. ტრანსი; 16. სკატები; 17. დაუგავა; 19. მაზარინი; 20. სოლომონ; 21. არიზონა; 22. თოჯინა; 23. ნონიუსი; 24. სარკომა; 31. გარაჟი; 32. ტენესი; 33. რელსი; 35. ივნისი; 36. მული; 37. მაგმა; 38. სტამი; 40 ღილი; 43. ნუ.

ჰამლეტ ჭიპაშვილი: თუ ლუგარის ლაბორატორია მამა აბრაამის ბატკანივით სუფთაა, რატომ იყო აშშ-ის თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში?



რა არის რეალურად კორონავირუსი, რატომ გაჩნდა მაინცდამაინც ჩინეთში და რას შეცვლის მსოფლიო პოლიტიკაში?! სწორედ ამის გარკვევას შევეცდებით დღევანდელ თანამოსაუბრეებთან ერთად.

ჰამლეტ ჭიპაშვილი, ***პოლიტოლოგი:*** — დიდი ალბათობით, ეს ხელოვნურად შექმნილი ვირუსია! ჩვენს დროში ბიოლოგიური იარაღი ისეთივე საშიშია, როგორც მასობრივი განადგურების. მართლაც რა მნიშვნელობა აქვს, ადამიანი ატომური ბომბით უცებ მოკვდება თუ დროში გაწელილი ავადმყოფობით? არც ის არის შემთხვევითი, რომ ყველა ხელს იშვერს ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ, რომელიც ბიოლოგიური იარაღის შექმნის ფლაგმანია. სწორედ მათ მიერ არის გახსნილი განვითარებად ქვეყნებში ისეთი ტიპის ლაბორატორიები, როგორისაც, მაგალითად, საქართველოში არსებული ლუგარის ლაბორატორია წარმოადგენს.

თუ ლუგარის ლაბორატორია მამა აბრაამის ბატკანივით სუფთაა, რატომ იყო ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში? ისიც ცნობილია, რომ რამდენიმე ხნის წინათ ლაბორატორია გაფართოვდა, მაგრამ სხვა სართულზე, ქართველებს წარმოდგენაც რომ არა აქვთ. ცხადია, არ ვამტკიცებ, რომ უშუალოდ ლუგარის ლაბორატორიაში შეიქმნა ეს ვირუსი, მაგრამ ეჭვი, რომ რომელიმე ამერიკულ ლაბორატორიაში გამოიჩეკა და შემდეგ გავრცელდა ჩინეთში, არ არის ხელწამოსაკრავი! ამ ყველაფრის უკან პოლიტიკურ-ეკონომიკური პროცესები დგას, რომლის შედეგებსაც, ალბათ, მალე ყველა დავინახავთ!

ნიკოლოზ შენგელია, ***საერთაშორისო პროგნოზირებისა და კვლევების ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი, ანალიტიკოსი:*** — დიდი ალბათობით, ეს არის სპეცპროექტი, რომელიც მსოფლიოს პოლიტიკურ-ეკონომიკურ გადატვირთვას ემსახურება. ჯერჯერობით შედეგი ის გახლავთ, რომ ჩინეთის ეკონომიკური აქტივობა საგრძნობლად შენელდა. არადა, ბოლო პერიოდში ჩინელებმა აქტიურად დაიწყეს თავისი ეკონომიკის განვითარება და აღარ ემორჩილებოდნენ ოკეანისგაღმელთა მითითებებს. ისიც საგულისხმოა, რომ საეჭვო ვირუსი ჩინეთის იმ ქალაქში გაჩნდა, სადაც, ფაქტობრივად, არ არის კორუფცია, 11 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს და სარკინიგზო, საჰაერო თუ საავტომობილო მიმოსვლებით ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სატრანსპორტო კვანძად მიიჩნევა. სავარაუდოდ, გარდაცვლილთა რაოდენობა ჩინელთა დემოგრაფიულ მონაცემებს დიდად ვერ შეცვლის, მაგრამ საფრთხე ექმნება ქვეყნის ეკონომიკას, მისი პოზიციების დაკარგვას მსოფლიო გეოპოლიტიკურ და ფინანსურ სისტემაში.

დააკვირდით ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს — **ინფორმაცია კორონავირუსის შესახებ 2020 წლის 6 იანვარს გავრცელდა და ამის შესახებ პირველად საზოგადოებას ჩინეთის საინფორმაციო სააგენტომ კი არა, ამერიკულმა სააგენტომ ამცნო.** ორი დღით ადრე ლიკვიდაციას უკეთებენ ირანის ერთ-ერთ სამხედრო დაჯგუფების ლიდერს **სოლეიმანს,** ასევე ქურთების დაზვერვისა და ტაივანის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელებს.

მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი რამ: ვინ არიან ის ჩინოვნიკები, რომლებსაც გადაკეტილი აქვთ რეგიონი და აკონტროლებენ სიტუაციას?

— ვინ არიან?

— **უხანის მერი,** რომელიც 6 იანვარს როტაციული წესით უნდა ჩანაცვლებულიყო, მაგრამ ეპიდემიის გამო ისევ თანამდებობაზეა; **ხუანგანის მერი, კულტურისა და ტურიზმის მინისტრი,** ქალაქ**სუ დჟუს მერი, ჩინეთის პრემიერი,** ერთი სიტყვით, ის ადამიანები, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ ჩინეთის „კომკავშირს“, იმ პარტიას, რომელიც ლიბერალურ ძალასთან ასოცირდება.

— ანუ?

— „კომკავშირი“ ცდილობს, შეარყიოს ჩინეთის ხელისუფლება ვირუსის მიერ გამოწვეული უკმაყოფილო მოსახლეობის ფონზე. ჩინეთში არეულობა და სამოქალაქო დაპირისპირება კი დღეს რუსეთის ინტერესებში ნამდვილად არ შედის, პირიქით, ამ შემთხვევაში ის მოკავშირეს დაკარგავს. რატომ არ ჩნდება ეს ვირუსი ინდოეთში, სადაც ანტისანიტარიული მდგომარეობაა და დაახლოებით იმავე პროდუქტებით იკვებებიან, რომლითაც ჩინელები? მოკლედ, ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ ჩინეთის ეკონომიკური აღმასვლა შენელდეს და პოლიტიკური კუთხით რაიმე აქტივობა არ განახორციელოს!

— ყველასთვის ცნობილია, რომ ირანი, ჩინეთი და რუსეთი ერთ ბლოკში მოიაზრებიან. ამ ვირუსის გავრცელებით კი გიგანტ სახელმწიფო ჩინეთს ექმნება პრობლემები. არ არის ეს ყველაფერი საეჭვო?

— როგორც ჩანს, სერიოზული ცვლილებები ხდება მსოფლიოს ფინანსურ სისტემაში. დიდი ომები ვერ შედგა შუა აღმოსავლეთში, ვერ გადაიტვირთა ფინანსური სისტემა და, სავარაუდოდ, ამ ფორმით სცადეს ეკონომიკურ-პოლიტიკური პროცესების ცვლილება!

სამწუხაროდ, ფატალური შედეგი ახლავს ამ ყველაფერს, მაგრამ ეჭვიც არ მეპარება, რომ უახლოეს მომავალში აჟიოტაჟი გადაივლის. ადრე ქათმისა და ღორის გრიპი იყო, მერე პნევმონია გავრცელდა, მაგრამ 3-4 თვეში დავიწყებას მიეცა. რამდენიმე თვე და ე.წ. კორონავირუსიც აღარავის ემახსოვრება!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

ნიკოლოზ შენგელია: დიდი ალბათობით, კორონავირუსი არის სპეცპროექტი!

თარაზულად: 3. მსუბუქი ვერანდიანი შენობა ინდოეთში; 9. ყავის მოსადუღებელი ჭურჭელი; 10. „თავისუფალი მცველი“ ფეხბურთში; 11. სულელი, უმეცარი, ბრიყვი; 12. სიმებიანი საკრავი, ქნარი; 13. ერთგვარი დიდი ხვლიკი; 14. თეთრი ცეცხლგამძლე თიხა; 15. ეგვიპტის ყველა ფარაონის ღვთაებრივი მშობელი; 18. ქაღალდის ფულის ნიშნების გამოშვება; 22. ეკატერინე გაბაშვილი — „... ლეკური“; 25. იტალიელი საოპერო მომღერალი მამაკაცი; 26. რამდენიმე თოფის ერთდროული დაცლა; 27. ქართველი მსახიობი მამაკაცი; 28. გარეული მტრედი; 29. ჯულიეტას სატრფო (უ. შექსპირი); 30. ინგლისელი ფიზიკოსი; 31. სიმებიანი საკრავი; 34. მიცვალებულის დასატირებელი სიმღერა; 36. პლანეტა სატურნის თანამგზავრი; 39. პორტუგალიელი ფეხბურთელი; 40. იგივეა, რაც ღორჯო (კუთხ.); 41. ფრანგი კომპოზიტორი; 42. დეკორატიული ბუჩქი თეთრი სურნელოვანი ყვავილებით; 44. კოვბოების ქამანდი; 45. ერბოში მოშუშული ფქვილი.

შვეულად: 1. ორგანიზმის აგებულების უმარტივესი ერთეული; 2. რ. ჩხიკვაძის როლი სპექტაკლში „კავკასიური ცარცის წრე“; 3. ბერიკაობის მონაწილე; 4. მანქანის ძრავის საზეთი ზეთი; 5. ხეივანი, პროსპექტი ესპანეთში; 6. ინგლისელი მსახიობი მამაკაცი; 7. ორსულობის ნაადრევი შეწყვეტა; 8. ფსიქიკური აშლილობის ერთ-ერთი ფორმა; 16. ზვიგენების რაზმის თევზები; 17. მდინარე ლატვიაში; 19. ფრანგი კარდინალი; 20. ისრაელთა მეფე ... ბრძენი; 21. აშშ-ის შტატი; 22. ტიკინა, დედოფალა; 23. გეოდეზიური ხელსაწყოს ნაწილი; 24. ავთვისებიანი სიმსივნე; 31. ე. რიაზანოვის ფილმი; 32. აშშ-ის შტატი; 33. მატარებლის სამოძრაო ძელი; 35. ზაფხულის თვე; 36. ქმრის და; 37. ვულკანური მასა; 38. „ბითლზის“ წევრი; 40. ფოლაქი; 43. ნ. დუმბაძე — „... გეშინია დედა“.





კროსვორდის პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს
დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ასავალ დასავალი
2020 წლის 3 – 9 თებერვალი №6 (1314)
გამოდის ორშაბათობით

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"
გამომცემელი და მთავარი რედაქტორი ლაშა ნადარეიშვილი

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. ნებისმიერი კონტრმოტივაცია ძალაშია ნომრის გამოსვლიდან 7 დღის მანძილზე. მიიღება და რედაქციის საკუთრებაში რჩება მაქსიმუმ 3-4-გვერდიანი კორესპონდენცია, რომლის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

ჩვენი პარტნიორია ერთადერთი ქართული გამოცემა ამერიკაში — მამული
www. mamuli.com • mamuliusa@gmail.com

ISSN 2233-3800

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“**. ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge** ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე: **www. facebook.com/Asavali.ge**
გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**